

STRATEŠKI AKCIONARSKI UGOVOR

između

DRŽAVE CRNE GORE,

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A.

i

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA A.D.

25.01.2011.

SADRŽAJ

ČLAN I. 7

GLASANJE I DRUGE AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU UGOVORA 7

ODJELJAK 1.1. Radnje koje treba preduzeti u skladu sa Ugovorom 7

ODJELJAK 1.2 Radnje koje treba preduzeti u skladu sa Strateškim Partnerstvom i Cjelokupnim ugovorima o koordinaciji projekta 7

ČLAN II. 8

UPRAVLJANJE I MENADŽMENT 8

ODJELJAK 2.1. Odbor direktora i Komisije 8

ODJELJAK 2.2 Sjednice Odbora direktora 10

ODJELJAK 2.3 Predsjednik i Zamjenik predsjednika Odbora direktora, Izvršni direktor i Menadžeri. 12

ODJELJAK 2.4 Revizor 14

ODJELJAK 2.5 Skupština akcionara 15

ODJELJAK 2.6 Rezervisana pitanja 16

ODJELJAK 2.7 Blokada i Pat pozicija 21

ODJELJAK 2.8 Pojedina povjeravanja ovlašćenja Terni 22

ČLAN III. 23

POSLOVNI PLAN I PLAN RAZVOJA, KORIŠĆENJE NOVČANIH 23

SREDSTAVA I DODATNA MREŽNA INFRASTRUKTURA 23

ODJELJAK 3.1. Poslovni plan i Plan razvoja 23

ODJELJAK 3.2 Korišćenje novčanih prihoda 24

ODJELJAK 3.3 Dodatne mrežne infrastrukture. 24

ČLAN IV. 26

OGRANIČENJA PRENOSA AKCIJA 26

ODJELJAK 4.1 <i>Lock-up</i> i Opšta ograničenja prenosa.....	26
ODELJAK 4.2 Opšti uslovi koji se primjenjuju na Prenose.....	27
ODJELJAK 4.3 Prenosi od strane Terne Dozvoljenim sticaocima.....	27
ODJELJAK 4.4 Prenosi od strane Glavnog akcionara koji podliježu Pravu preče kupovine.....	28
ODJELJAK 4.5. Prenosi od strane Terne koji podliježu Pravu preče kupovine.....	30
ODJELJAK 4.6 Ostale odredbe.....	31

ČLAN V. 32

PUT I CALL OPCIJE 32

ODJELJAK 5.1 <i>Put</i> opcija Terne.....	32
ODJELJAK 5.2 Call opcija glavnog akcionara.....	33
ODJELJAK 5.3 Naknada za Opcije i Dodatne odredbe.....	34

ČLAN VI 35

ODREDBE O GLASANJU I PUT OPCIJA 35

ODJELJAK 6.1 Odredbe o glasanju i Obnavljanje.....	35
ODJELJAK 6.2 Put osnov i Put opcija Terne.....	36

ČLAN VII 37

IZJAVE I GARANCIJE 37

ČLAN VIII 37

DODATNI SPORAZUMI 37

ODJELJAK 8.1 (IZOSTAVLJENO).....	37
ODJELJAK 8.2 Politika dividendi i Finansijski dug i Obezbeđenje od strane Glavnog akcionara.....	38

ODJELJAK 8.3. Povjerljivost.....	38
ODJELJAK 8.4. Statut i Pravilnik.....	39
ODJELJAK 8.5. Zavisna društva.....	40
ODJELJAK 8.6 Obeštećenje.....	40
ČLAN IX	41
TRAJANJE I RASKID	41
ČLAN X.	42
RAZNO	42
ODJELJAK 10.1. Izvještavanje.....	42
ODJELJAK 10.2. Obavještenja.....	43
ODJELJAK 10.3. Mjerodavno pravo; Sporovi; Arbitraža i Odricanje od imuniteta.....	43
ODJELJAK 10.4 Cjelovitost ugovora; Obavezujući ugovor, Ustupanje, Bez korisnika trećih strana.....	44
ODJELJAK 10.5. Jezik.....	45
ODJELJAK 10.6 Klausula o važenju ugovora uprkos ništavnosti određenih odredbi.....	45
ODJELJAK 10.7 Izmjene; Odricanja.....	45
ODJELJAK 10.8 Troškovi i rashodi.....	46
ODJELJAK 10.9. Posebno izvršenje.....	46
ODJELJAK 10.10 Primjerci ugovora.....	46
ODJELJAK 10.11 Opšti principi tumačenja.....	46
ANEKS A	48
DEFINICIJE	48

STRATEŠKI AKCIONARSKI UGOVOR

Ovaj **STRATEŠKI AKCIONARSKI UGOVOR** („Ugovor“) je zaključen dana 25. januara 2011 godine, između Države Crne Gore, koju zastupa Vlada Crne Gore, koju ovdje zastupa g. Vladimir Kavarić, ministar ekonomije, u skladu sa Odlukom Vlade br. 03-179/2 od 21. januara 2011 („Glavni akcionar“ ili „Crna Gora“), Terna Rete Elettrica Nazionale S.P.A., akcionarskog društva koje je osnovano i postoji u skladu sa propisima Italije, ima registrovano sjedište u 00156 Rimu, na adresi Viale Egidio Galbani 70, Italija, registrovano pod brojem 05779661007 u privrednom registru u Rimu, koje zastupa g. Fabio Todeschini u svojstvu opunomoćenika na osnovu Punomoćja koje je ovjerio Luca Troili, javni notar iz Rima, dana 7.oktobra 2010 godine, Rep.15543 Racc.7537, i koje nosi apostil nadležnog suda Italije br. 3368/2 od 11.oktobra 2010 godine, („Terna“, a zajedno sa Glavnim akcionarem, „Akcionari“)

I

Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Podgorica, osnovanog i postojećeg u skladu sa propisima Crne Gore, sa registrovanim sjedištem u 81000 Podgorica, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Crna Gora, registrovano pod brojem 4-0008972/001 u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici, koga zastupa g. Zoran Đukanović u svojstvu predsjednika Odbora direktora, ovlašten odlukom Odbora direktora od 8. oktobra 2010 godine („Društvo“). Svaki od Akcionara, kao i Društvo, naziva se u ovom Ugovoru „Strana“, a zajedno „Strane“. Osim ako je drugačije izričito navedeno, termini sa velikim početnim slovom u ovom dokumentu imaju značenje koje im je pripisano u Aneksu A ovog dokumenta.

PREAMBULA

IMAJUĆI U VIDU da su Republika Italija i Država Crna Gora na dan 6. februara 2010. god. zaključile međudržavni sporazum („Međudržavni sporazum“) u kojem se konstatuje njihova institucionalna podrška i dogovor o izgradnji i radu Sistema nove interkonekcije i sprovođenju Strateškog partnerstva;

IMAJUĆI U VIDU da je shodno Međudržavnom sporazumu, *između ostalog*, Terna odgovorna za izgradnju Nove interkonekcije, koja će biti u vlasništvu Terne i predstavljati integralni dio prenosne mreže Italije (kao javna infrastruktura), a da je Društvo odgovorno za izgradnju Povezane mrežne infrastrukture, koja će biti u vlasništvu Društva i predstavljati integralni dio prenosne mreže Crne Gore (kao javna infrastruktura);

IMAJUĆI U VIDU da su shodno Međudržavnom sporazumu, Država Crna Gora i Italija takođe dogovorili da se prenosni kapacitet Sistema nove interkonekcije kao relevantani

prihodi od zagušenja mreže podijele kako slijedi: 80% italijanskom energetsom sistemu i 20% crnogorskom energetsom sistemu;

(IZOSTAVLJENO)

IMAJUĆI U VIDU da je, shodno Ugovoru o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala („Ugovor o kupoprodaji“), koji je zaključen dana 23. novembra, 2010godine, između Glavnog akcionara, Terne i Društva, dogovoreno da će Terna pod uslovima iz Ugovora o kupoprodaji steći približno 22% ukupnog akcijskog kapitala Društva (na razvodnjenoj osnovi) a putem upisa akcija u postupku povećanja kapitala;

IMAJUĆI U VIDU da je, prema Ugovoru o kupoprodaji, 12. januara, 2010godine, Skupština akcionara Društva usvojila Statut koji sadrži određene odredbe koje su sadržane u Ugovoru, i koji stupa na snagu na dan ovog Ugovora;

IMAJUĆI U VIDU su na zatvaranju transakcija koje su predviđene Ugovorom o kupoprodaji, Akcionari vlasnici običnih akcija Društva kao što je navedeno naspram njihovih imena u Aneksu B ovog Ugovora;

IMAJUĆI U VIDU da strane priznaju i saglasne su da se investicija Terne prema Ugovoru o kupoprodaji i investicija u Novu interkonekciju kao i investicije Društva u Povezanu mrežnu infrastrukturu vrše u cilju i svrhu sprovođenja Strateškog Partnerstva, završetka izgradnje Sistema nove interkonekcije i stvaranje od crnogorske prenosne mreže platforme za energetske veze između Italije i Jugoistočne Evrope; Strane dalje prihvataju i saglasne su da se Terna u potpunosti oslanja na činjenicu da će Povezana mrežna infrastruktura i barem jedna Dodatna mrežna infrastruktura biti završene u rokovima koji su dogovoreni među Stranama i navedeni u Planu razvoja a u skladu sa odredbama iz Ugovora o koordinaciji projekta, kao i da se Društvo u potpunosti oslanja na činjenicu da će Nova interkonekcija biti završena u rokovima koji su dogovoreni među Stranama;

IMAJUĆI U VIDU da je Društvo, radi postizanja ciljeva i svrhe koji su utvrđeni u prethodnim redovima, pripremlilo i usvojilo Plan razvoja i Inicijalni poslovni plan za razvoj poslovanja Društva u narednih pet godina; i

IMAJUĆI U VIDU da, u sprovođenju Strateškog partnerstva, Strane žele da promovišu zajedničke interese tako što se dogovaraju oko određenih pitanja koja se tiču upravljanja Društvom (i eventualno bitnim zavisnim društvima), glasanja i raspolaganja Akcijama.

STOGA, imajući u vidu međusobna obećanja i sporazume koji su ovdje sadržani, kao i

druge relevantne razloge, čije postojanje i dovoljnost Strane ovdje potvrđuju, Strane su saglasne oko sljedećeg:

ČLAN I.

GLASANJE I DRUGE AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU UGOVORA

ODJELJAK 1.1. Radnje koje treba preduzeti u skladu sa Ugovorom

Svaki Akcionar u okviru svoje uloge, saglasan je da (1) obezbijedi izbor lica predloženih od strane svakog Akcionara shodno ovom Ugovoru na njihove odnosne funkcije; (2) obezbijedi da predstavnici koje je imenovao u Odbor direktora i/ili na drugu funkciju svo vrijeme postupaju i glasaju na način koji obezbjeđuje sprovođenje odredbi ovog Ugovora, te da se poslovanje Društva obavlja u skladu sa odredbama ovog Ugovora; i (3) pravo glasa iz Akcija koristi na Skupštini akcionara na način koji omogućava postizanje ciljeva navedenih u tačkama (1) i (2) gore i ostvarivanje i sprovođenje odredbi ovog Ugovora, uključujući da (i) u pogledu radnji koje su na osnovu Crnogorskog prava u nadležnosti Akcionara, glasa u skladu sa odlukom Odbora direktora (donijetom u skladu sa odredbama ovog Ugovora) koja se odnosi na to pitanje, (ii) glasa za imenovanje odnosno razrješenje Direktora koje je postavio Glavni akcionar odnosno Terna u skladu sa odredbama ovog Ugovora, i (iii) ne omogući Društvu da preduzme neku radnju koja spada u Rezervisano pitanje koju Skupština akcionara ili Odbor direktora (u zavisnosti od slučaja) nisu predhodno odobrili u skladu sa odredbama ovog Ugovora. Svaka Strana će preduzeti sve ostale radnje koje su u okviru njenih razumnih mogućnosti (uključujući sazivanje Odbora direktora ili Skupštine akcionara kako bi se sprovele odredbe ovog Ugovora i postupalo u skladu sa njima.

ODJELJAK 1.2 Radnje koje treba preduzeti u skladu sa Strateškim Partnerstvom i Cjelokupnim ugovorima o koordinaciji projekta.

Svaki Akcionar, u okviru svoje uloge, ovim se putem saglašava da uloži najveći napor, uključujući tako što će iskoristiti svoje pravo glasa iz Akcija i/ili obezbijediti da njegovi predstavnici u Odboru direktora koje on postavlja ili drugi zvaničnici ili druga imenovana lica u Društvu, učine da Društvo (1) preduzme sve radnje koje su razumno potrebne za završetak, u ugovorenom roku, Povezane mrežne infrastrukture, bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture, kao i ostale prenosne infrastukture i operativnih aktivnosti predviđenih Planom razvoja, kao i (2) postupa u skladu sa odredbama Cjelokupnih ugovora o koordinaciji projekta.

ČLAN II.

UPRAVLJANJE I MENADŽMENT

ODJELJAK 2.1. Odbor direktora i Komisije.

- (a) Društvom će upravljati Odbor direktora koji će imati sedam Direktora. Bez obzira na eventualno drugačije odredbe Statuta, osim u slučajevima iz stava (b) dolje, Strane su saglasne, a Glavni akcionar će obezbijediti, da dva Direktora budu postavljena po izboru Terne (svaki od njih „Ternin direktor“) a, sve dok je Glavni akcionar vlasnik najmanje 51% akcijskog kapitala i glasačkih prava u Društvu, najmanje četiri Direktora će biti postavljena prema izboru Glavnog akcionara (svaki od njih „Direktor glavnog akcionara“). Svaki Direktor će obavljati funkciju godinu dana, odnosno za vrijeme do prve naredne Redovne Skupštine akcionara kako je određeno crnogorskim pravom, osim ako bude smijenjen ili da ostavku prije isteka tog perioda. Direktori mogu biti ponovo birani.
- (b) Bez obzira na odredbe ovog Ugovora koje eventualno propisuju suprotno, i ne dovodeći u pitanje (i) eventualno pravo Terne da na osnovu mjerodavnog prava i Statuta postavi određene Direktore na osnovu procenta akcijskog kapitala i glasačkih prava u svom vlasništvu, ili (ii) odredbe Odjeljka 2.6, pravo Terne da odredi dva Direktora u skladu sa stavom (a) gore i pravo Terne da odredi predstavnike u komisijama u skladu sa stavom (f) dolje, prestaće nastupanjem najranijeg od sljedećih događaja: (I) petogodišnjice od Datuma početka rada novog sistema (II) dana kada Terna (zajedno sa svojim Povezanim licima) prestane da bude vlasnik najmanje 15% akcijskog kapitala i glasačkih prava u Društvu, pod uslovom, međutim, da se u periodu do Datuma početka rada Novog sistema, ova odredba ima primijeniti jedino u slučaju da Terna prestane da bude vlasnik najmanje 15% akcijskog kapitala i glasačkih prava u Društvu usljed jednog ili više prenosa ili ustupanja Akcija od strane Terne (isključujući, dakle, smanjenje ili razvodnjavanje učešća Terne u akcijskom kapitalu i glasačkim pravima u Društvu usljed povećanja kapitala, spajanja, razdvajanja ili neke druge statusne promjene ili restrukturiranja) s tim što se prenosi i ustupanja od strane Terne Dozvoljenim sticaocima u skladu sa Odjeljkom 4.3 neće smatrati transferom ili prenosom za svrhu tačke (II), (III) 30 mjeseci nakon efektivnog raskida od strane Društva Ugovora o koordinaciji projekta na osnovu Odjeljaka 5.2 (a)(i)-(v) ili Odjeljka 5.3(a)(iii) Ugovora o koordinaciji projekta, kao i (IV) 31. decembra 2021, u slučaju, i samo u slučaju, da se stvarno puštanje u rad svih Povezanih mrežnih infrastruktura (onako kako je puštanje u rad određeno u Ugovoru o koordinaciji projekta) dogodi na dan ili pre 31. Decembra 2018, (svaki od (II), (III) i (IV) označava se u daljem tekstu kao „Datum isteka posebnih prava“).
- (c) Na ili neposredno pred Datum isteka posebnih prava ili pete godišnjice Datuma početka rada Novog sistema, Terna će obezbijediti da svi članovi Odbora direktora

koje je ona imenovala, a koji su višak u odnosu na broj direktora koje bi Terna na predhodnoj sjednici Skupštine akcionara na kojoj su izabrani imala pravo da izabere po osnovu mjerodavnog prava i Statuta imajući u vidu procenat kapitala i glasačkih prava koje je tada imala i procenat kapitala i glasačkih prava u posjedu ostalih akcionara koji su prisustvovali ili bili zastupljeni na datoj Skupštini akcionara, a ne na osnovu ovog Ugovora, odmah daju ostavke na svoje funkcije, a takođe će i obezbediti da njeni predstavnici u raznim komisijama, po zahtjevu Glavnog akcionara, ulože maksimalan napor da obezbijede da Menadžeri daju ostavke na svoje pozicije, a Strane, u mjeri u kojoj je to u njihovoj moći, obavezuju se da će iskoristiti glasačka prava i zakonska ovlašćenja kontrole koja imaju kao akcionari Društva (u mjeri u kojoj ih imaju) kako bi obezbijedili da se sazove vanredna Skupština akcionara i održi na kojoj će se usvojiti novi statut Društva, koji neće sadržati niti odražavati odredbe ovog Odjeljka 2.1 i Odjeljka 2.3(d) ovog Ugovora. Radi pojašnjenja, Strane su saglasne da počevši od prve naredne Skupštine akcionara nakon Datuma isteka posebnih prava ili petogodišnjice Datuma početka novog sistema, Crna Gora neće imati nikakvu obavezu po ovom Ugovoru da obezbijedi imenovanje nekog Direktora Terne, što neće dovesti u pitanje prava Terna da u skladu sa mjerodavnim pravom i Statutom imenuje određen broj Direktora po osnovu vlasništva nad kapitalom i pripadajućih glasačkih prava.

- (d) Direktori imaju pravo na paušalnu naknadu za rad u Odboru direktora u ukupnom iznosu koji odredi Skupština. Ova naknada uključuje sve putne i druge troškove koje bude imao Direktor radi prisustvovanja sastancima Odbora direktora ili obavljanja određenih zadataka i Direktori neće imati pravo na naknadu tih troškova.
- (e) Akcionari potvrđuju da, shodno crnogorskom pravu, Manjinski akcionari mogu imati pravo da postave jednog Direktora u Odbor direktora sve dok su vlasnici određenog procenta akcijskog kapitala i glasačkih prava u Društvu. Akcionari neće upotrijebiti svoje pravo glasa da postave ili omoguće postavljenje Direktora predloženog od strane Manjinskih akcionara, osim uz pisano odobrenje drugog Akcionara.
- (f) Strane su saglasne da, ukoliko Odbor direktora ili Skupština akcionara formiraju neku komisiju Društva, Terna će imati pravo da postavi bar jedno lice kao punopravnog člana takve komisije, s tim što će Terna učini razuman napor da na to mjesto izabere osobu koja zadovoljava profesionalne i druge zahtjeve za takvo članstvo u mjeri u kojoj je to neophodno ili korisno u zavisnosti od uloge i zadatka relevantne komisije. Svaki Akcionar će glasati, i obezbijediće da svaki Direktor kojeg je on postavio glasa na relevantnom sastanku Odbora direktora ta postavljenje lica koje je za člana relevantne komisije imenovala Terna.
- (g) U slučaju da neko mjesto u Odboru direktora bude upražnjeno, bez obzira na način kako je do toga došlo, Akcionar koji je postavio Direktora čije je mjesto upražnjeno ima pravo da predloži Direktora koji će zamijeniti Direktora kome je

prestala funkcija, u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

- (h) Svaki Direktor može biti razriješen u bilo kom trenutku, sa navođenjem ili bez navođenja razloga, ali samo na zahtjev Akcionara koji je imenovao tog Direktora. O zahtjevu za razrješenje Direktora Akcionar koji zahtijeva razrješenje Direktora će obavijestiti drugog Akcionara pisanim putem. Nakon prijema tog obavještenja, Akcionari će obezbijediti da bude sazvan i što je prije moguće održan sastanak Odbora direktora i/ili Skupštine akcionara, u zavisnosti od toga šta propisuje crnogorsko pravo, radi razrješenja toga Direktora i izbora novog Odbora direktora, i Akcionari će upotrijebiti sva svoja akcionarska prava i uložiće najbolji napor da obezbijede da dati Direktor bude razriješen, s tim da se podrazumjeva da će Akcionar koji zahtijeva razrješenje Direktora biti odgovoran i da se obavezuje da obešteti drugog Akcionara i Društvo za sve gubitke, štete, obaveze, troškove i rashode (uključujući advokatske honorare i druge troškove) koje drugi Akcionar ili Društvo pretrpi kao rezultat, ili u vezi sa, potraživanjem razriješenog Direktora po osnovu nepropisnog razrješenja ili otkaza, proglašenja tehnološkim viškom ili nadoknadom za razrješenje.
- (i) Ako izbor ili razrješenje Direktora (uključujući po osnovu stavova (f), (g) i (h) gore) zahtijeva usvajanje odluke ili preduzimanje neke druge radnje ili korporativnog koraka ili formalnosti, Glavni akcionar i Terna će glasati (odnosno, obezbijediće da njihovi predstavnici u Odboru direktora glasaju) na odgovarajućoj sjednici Odbora i/ili Skupštine akcionara za postavljenje ili razrješenje Direktora, u zavisnosti od slučaja, po prijedlogu Akcionara koji zahtijeva to postavljenje ili razrješenje, i u potpunosti će postupati u skladu sa, i sprovedeće što je prije moguće, sve radnje, korporativne korake, odnosno formalnosti (uključujući sazivanje sjednice Odbora direktora i/ili Skupštine akcionara) potrebne kako bi se sprovelo imenovanje ili razrješenje tog Direktora ili izbor novog Odbora direktora, u skladu sa prijedlogom Akcionara koji traži takav izbor ili razrješenje, a sve u skladu sa odredbama ovog Ugovora i mjerodavnog prava.

ODJELJAK 2.2 Sjednice Odbora direktora

- (a) Opšte. Odbor direktora će se sastajati najmanje kvartalno kako bi raspravljao o poslovanju Društva, a može se sastajati i češće u vezi sa bilo kojim pitanjem iz svoje nadležnosti, uključujući Rezervisano pitanje. Sjednice Odbora direktora mogu biti sazване od strane Predsjednika (ili Zamjenika predsjednika ukoliko je Predsjednik odsutan, sprečen, nije u sposobnosti ili propusti da učini neku radnju koju je obavezan da učini prema ovom Ugovoru ili Statutu) u slučajevima koje predviđa crnogorsko pravo kao i na pisani zahtjev Terne ili Terna Direktora. Ukoliko je sjednicu Odbora direktora zahtjevala Terna ili Terna Direktor, po prijemu tog zahtjeva Predsjednik (ili Zamjenik predsjednika ukoliko je Predsjednik odsutan, sprečen nije u sposobnosti ili propusti da učini neku radnju koju je obavezan da učini prema ovom Ugovoru ili Statutu) ima obavezu da bez odlaganja (a u svakom slučaju u roku od 3 Radna dana od dana prijema zahtjeva) sazove tu sjednicu i da na dnevni red stavi pitanja određena od strane relevantnog Akcionara

ili Terna Direktora (u zavisnosti od slučaja). Lice koje saziva sjednicu će obezbijediti da bude poslato obavještenje o toj sjednici i da u njemu bude naveden dnevni red, vrijeme, datum sjednice (koji, u slučaju kada se sjednica saziva na zahtjev Akcionara ili Terminog direktora, neće biti kasnije od 10 Radnih dana od datuma poziva) i mjesto održavanja sjednice, a poziv će svakom Direktoru biti upućen najmanje pet Radnih dana prije sjednice, s tim što u hitnim slučajevima, uz pristanak Terna Direktora, poziv za sjednicu može biti dostavljen i u kraćem roku. Dnevni red sjednice Odbora direktora treba da se detaljno navede u pozivu. Poziv (i) mora biti na crnogorskom i engleskom jeziku, (ii) uz njega mora biti dostavljena sva relevantna dokumentacija i to i na engleskom jeziku (osim ako su Strane drugačije dogovorile), (iii) mora se poslati putem faksa ili kurirske službe; i (iv) kopija se mora poslati putem e-maila svakom primaocu. Osim toga, razuman napor biće napravljen od strane Glavnog akcionara da zakaže i dogovori sa Ternom unaprijed datum kada će se sjednice Odbora direktora održati, kako bi se omogućilo i olakšalo učestvovanje Terminog direktora na toj sjednici.

- (b) Mjesto i jezik. Sjednice Odbora direktora će se održavati u sjedištu Društva u 81000 Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Crna Gora ili na drugom mjestu/mjestima u Crnoj Gori koje zajednički odrede Direktori Glavnog akcionara i Terna Direktori. Sjednice Odbora direktora se održavaju na crnogorskom jeziku, a zapisnici će biti sastavljeni na crnogorskom jeziku uz priloženi tačan prevod na engleski jezik. Društvo će takođe obezbijediti da zvanični prevodilac za italijanski jezik prisustvuje sjednici (osim ukoliko se sjednica održava u skladu sa stavom (e) dolje), radi prevođenja, ukoliko je Terna Direktor prisutan na toj sjednici.
- (c) Dnevni red. Odbor direktora usvaja poslovnik o radu koji reguliše njegove aktivnosti, a taj pravilnik ne smije biti, direktno ili indirektno, u suprotnosti sa Ugovorom. Sjednicama Odbora direktora predsjedava Predsjednik a u njegovom/njenom odsustvu, Zamjenik predsjednika. U odsustvu Predsjednika i Zamjenika predsjednika, prisutni Direktori postaviće bilo koga od njih da vrši ulogu predsjedavajućeg te sjednice. Sekretar Društva priprema zapisnik sa sjednice i primjerak istog prilaže u knjigu zapisnika Društva. Primjerak zapisnika sa sjednice (sa prevodom na engleski jezik) dostavlja se što je moguće prije svakom Direktoru u okviru rokova utvrđenih pravilnikom o radu Odbora direktora.
- (d) Odlučivanje van sjednice. U mjeri u kojoj je to dozvoljeno crnogorskim pravom, svaka radnja koja se mora ili može preduzeti na sjednici Odbora direktora može se preduzeti i bez zakazivanja i održavanja sjednice, uz pisani pristanak svih Direktora u kojem će detaljno biti opisana tako preduzeta radnja. Svaki takav pristanak ima istu snagu i efekat, na datum naveden u njemu, kao glas Direktora i biće sačinjen na crnogorskom jeziku i preveden na engleski. Potpisani pristanak će se staviti u knjigu zapisnika Društva.
- (e) Telefonske i slične sjednice. Direktori mogu održavati sjednice (i činiti kvorum i glasati) putem telefonske konferencijske veze, video konferencije ili slične komunikacione opreme putem koje sva lica koja učestvuju na sjednici mogu međusobno istovremeno da se čuju, da međusobno razgovaraju i razmjenjuju

pisana dokumenta. Takvo učešće na sjednici se smatra ličnim prisustvom na sjednici.

- (f) Kvorum za punovažno održavanje sjednice. Ne dovodeći u pitanje odredbe i propisanu većinu navedenu u stavu (g) Odjeljka 2.6 dolje, ili drugdje u Ugovoru, na svim sjednicama Odbora direktora, prisustvo (lično ili na način predviđen u stavu (e) gore) većine Direktora predstavlja kvorum za rad, osim u pogledu nekog Rezervisanog pitanja, u kom slučaju jedan Terna Direktor uvijek moru biti prisutni da bi odluka o Rezervisanom pitanju mogla biti punovažno donijeta na toj sjednici.

- (g) Kvorum za punovažno donošenje odluke Odbora direktora. Odluke Odbora direktora u vezi sa bilo kojim pitanjem donose se i usvajaju tako što (1) u pogledu Rezervisanog pitanja, najmanje 6 Direktora mora glasati za tu odluku (s tim što za odluku mora glasati i barem jedan Terna Direktor), ili (2) u pogledu nekog drugog pitanja, većina od ukupnog broja Direktora glasa za tu odluku.

ODJELJAK 2.3 Predsjednik i Zamjenik predsjednika Odbora direktora, Izvršni direktor i Menadžeri.

- (a) Predsjednik. Predsjednika Odbora direktora određuje Glavni akcionar iz redova Direktora Glavnog akcionara. Predsjednik je odgovoran za (i) koordinaciju rada Odbora direktora; (ii) sazivanje i predsjedavanje sjednicama Odbora direktora; (iii) u okviru ovlaštenja koja shodno crnogorskom pravu ima član Odbora direktora, nadzor nad članovima menadžmenta Društva, (iv) zastupanje i predstavljanje društva u okviru svojih ovlaštenja, u skladu sa i uz ograničenja koja su određena crnogorskim pravom, Statutom i ovim Ugovorom; (v) koordinaciju i praćenje implementacije odluka Odbora direktora; (vi) odnose Društva sa javnošću; i (vii) druge poslove u skladu sa i uz ograničenja određena crnogorskim pravom, Statutom i ovim Ugovorom.

- (b) Zamjenik Predsjednika.
 - (i) Zamjenika Predsjednika Odbora direktora određuje Terna iz redova Terna Direktora.
 - (ii) Zamjenik predsjednika (1) nadgleda i ima direktnu liniju komunikacije sa Menadžerima i uvid u njihov djelokrug posla i rada (tj. razvoj mreže i planiranje, regulatorne i međunarodne aktivnosti, finansijska pitanja i planiranje), s tim što to neće ni na koji način ograničavati ili negativno uticati na nadležnost, ovlaštenja, ovlaštenja za izdavanje obavezujućih uputstava i odgovornosti Odbora direktora i Izvršnog direktora shodno crnogorskom pravu i Statutu, (2) biće redovno konsultovan od strane Menadžera, a posebno kada se diskutuje ili odlučuje o pitanjima iz gore pomenutog djelokruga poslovanja i rada i (3) zamjenjuje

Predsjednika (u redovnim korporativnim i administrativnim funkcijama i aktivnostima) u slučaju njegovog/njenog odsustva, nedostupnosti ili nemogućnosti da radi, i vršice druge dužnosti koje su predviđene crnogorskim pravom, Statutom i ovim Ugovorom.

(c) Izvršni direktor. Izvršni direktor Društva („Izvršni direktor“) biće odgovoran, zajedno sa drugim članovima menadžmenta i administracije, za sprovođenje odluka Odbora direktora i vršice druge funkcije i aktivnosti u skladu sa, i uvažavajući ograničenja sadržana u crnogorskim propisima, Statutu, ovo, Ugovoru i smjernicama koje s vremena na vrijeme donese Odbor direktora. Izvršnog direktora bira i postavlja Glavni akcionar nakon konsultacije sa Ternom, s tim da se podrazumijeva da bez obzira na gore navedenu konsultaciju, Glavni akcionar diskreciono donosi konačnu odluku o njegovom/njenom postavljenju. Mandat Izvršnog direktora je 4 godine i Izvršni direktor može biti ponovo izabran.

(d) Menadžeri.

(i) Do nastupanja najranijeg od sljedećih događaja: (1) Datum isteka posebnih prava, (2) Datum početka rada Novog sistema i (3) 31. decembar 2018. godine, Terna ima pravo da, nakon konsultacija sa Glavnim akcionarem i razmatranja profila lica predloženih za neku od sljedećih pozicija, odredi maksimalno ukupno tri zvaničnika i menadžera odgovornih za sljedeće oblasti: (a) mrežni razvoj i planiranje; (b) regulatorna pitanja i međunarodne aktivnosti; i (c) finansijska pitanja i planiranje, a koje oblasti i poslovi su bliže opisani u Aneksu 2.3(d) (svaki takav zvaničnik ili menadžer biće označen kao “Menadžer” a zajedno “Menadžeri”). Ne dovodeći u pitanje ovlašćenja Zamjenika predsjednika koja su navedena u tački (ii) gore, Menadžer koji je odgovoran za finansijska pitanja i planiranje podnosiće izvještaj i biti pod isključivim nadzorom Izvršnog direktora sa kojim će imati direktnu liniju komunikacije, a organizaciona struktura Društva i dokumenti biće izmijenjeni kako bi se sprovele ove odredbe, s tim što se podrazumijeva da druga dva Menadžera ostaju pod nadzorom Izvršnog direktora, koji njima upravlja.

(ii) Prilikom razmatranja kandidata za poziciju Menadžera, Terna može uzeti u obzir i odabrati trenutno zaposlene u Društvu ili druga lica, uključujući i lica zaposlena u Terni koja će biti upućena na rad u Društvu, a o trošku Društva pod uslovima koji budu dogovoreni u dobroj veri između Društva i Terne s tim da iznos koji bi Društvo plaćalo takvom Menadžera neće preći iznos koji se plaća zvaničnicima i menadžerima Društva koji imaju isti nivo i istu stručnost kao i odnosni Menadžer. Terna može izabrati jednu ili više osoba za jednu ili više gore navedenih oblasti, s tim što ukupan broj Menadžera izabranih od strane Terne ne može preći tri. Podrazumijeva se da bez obzira na sve što je gore iznijeto i ne dovodeći u pitanje odredbe stava (f) dolje, Terna ima diskreciono pravo da odlučuje o postavljenju i smjeni Menadžera uključujući da odluči da li će postaviti jednog ili više njih, ali ne više od tri). Strane su saglasne da će Menadžeri biti pod nadzorom Zamjenika predsjednika, koji će sa njima imati direktnu liniju komunikacije, i oni će se

redovno konsultovati sa Zamjenikom predsjednika, naročito kada se raspravlja ili odlučuje o pitanjima iz oblasti navedenih u Aneksu 2.3(d), s tim što to neće ni na koji način ograničavati ili negativno uticati na nadležnost, ovlaštenja, ovlaštenja za izdavanje obavezujućih uputstava i odgovornosti Odbora direktora i Izvršnog direktora shodno crnogorskom pravu i Statutu, a pravo na izbor i/ili smjenu Menadžera pripada isključivo Terni (uključujući i nakon razrješenja u skladu sa stavom (f) dolje).

- (e) Inicijalna postavljenja. Strane su saglasne da će inicijalni Predsjednik, Zamjenik predsjednika i Izvršni direktor Društva biti Zoran Đukanović, Fabio Todeschini i Dragan Laketić. Strane su takođe saglasne da će inicijalni Menadžeri biti Domenico Iorio, Valerio Mastragostino i Angelo Ferrante, i da će biti odgovorni za oblasti i poslove kao što je to predviđeno u Aneksu 2.3(d). U slučaju prestanka dužnosti Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Izvršnog direktora ili bilo kog Menadžera iz bilo kog razloga, Akcionar koji je odredio lice čije je mjesto upražnjeno, postaviće novo lice na datu funkciju, sve u skladu sa odredbama Odjeljka 2.3.
- (f) Posebno pravo na razrješenje. Strane su saglasne da u slučaju objektivno lošeg rada jednog ili više Menadžera, Glavni akcionar ima pravo, samo jednom tokom važenja ovog Ugovora, da od Terne zahtijeva razrješenje jednog Menadžera koji loše obavlja svoj posao tako što će uputiti pisani zahtjev, a Strane će preuzeti u najkraćem mogućem roku sve potrebne radnje, korporativne korake ili formalnosti potrebne za sprovođenje razrješenja Menadžera, i Terna se obavezuje da obezbedi da njen Direktor glasa za to razrješenje, pod uslovom da pravo na izbor novog Menadžera, koji će zamijeniti razriješenog Menadžera, pripada isključivo Terni.
- (g) Potrebne radnje. Ako postavljenje ili razrješenje Predsjednika, Zamjenika predsjednika, Izvršnog direktora ili nekog Menadžera (kao i relevantna opunomoćenja) u skladu sa Odjeljkom 2.3 zahtijeva donošenje odluke ili preduzimanje neke druge radnje, korporativnog koraka ili formalnosti, Glavni akcionar i Terna će preduzeti, što je prije moguće, sve postupke, radnje, korake ili formalnosti (uključujući glasanje i/ili obezbjeđivanje da njihovi članovi u Odboru direktora glasaju ili postupe), kako bi se sprovelo postavljenje ili razrješenje lica na ili sa date funkcije u skladu sa prijedlogom Akcionara koji traži to postavljenje ili razrješenje, sve u skladu sa odredbama Odjeljka 2.3 i ovog Ugovora.

ODJELJAK 2.4 Revizor.

Strane potvrđuju da angažovanje trenutnog revizora Društva (KPMG d.o.o.) ističe kada budu usvojeni finansijski izvještaji Društva sa stanjem na dan 31. decembar 2010. Strane su međusobno saglasne da revizor društva bude izabran iz redova vodećih međunarodnih revizorskih kuća, uključujući i one koje su navedene u Aneksu 2.4, i obezbijediće da se novo imenovanje učini u skladu sa crnogorskim pravom. Revizor Društva se bira na period od jedne godine.

ODJELJAK 2.5 Skupština akcionara.

- (a) Opšte. Redovna Skupština akcionara se održava jedanput godišnje. Odbor direktora će obezbijediti da redovna Skupština akcionara bude sazvana najkasnije u roku od 3 mjeseca po okončanju finansijske godine i da bude održana u razumnom roku nakon toga. Skupština akcionara (redovna ili vanredna) odlučuje o pitanjima u skladu sa crnogorskim pravom, Statutom i Ugovorom. Skupština se saziva po postupku koji je utvrđen crnogorskim pravom i Statutom, s tim da se podrazumijeva da će, na pisani zahtjev Terne, Glavni akcionar obezbijediti da (uključujući tako što će obezbijediti da Odbor direktora sazove i Skupštinu akcionara) Skupština akcionara bude sazvana bez odlaganja sa dnevnim redom koji odredi Terna u svom pismenom prijedlogu. Dnevni red Skupštine akcionara, odnosno svrha održavanja, navodi se u obavještenju o sazivanju Skupštine. Na zahtjev i o trošku Terne, primjerak obavještenja o sazivanju Skupštine, prijedlog odluka koje treba usvojiti i sva relevantna dokumenta koja treba da razmatraju akcionari na Skupštini biće prevedena na engleski jezik i dostavljena Terni, osim ako Terna obavijesti da to nije potrebno. Sekretar Društva obezbjeđuje vođenje i izradu zapisnika Skupštine i stara se o njegovom evidentiranju i čuvanju u knjizi zapisnika Društva.
- (b) Mjesto i Jezik. Skupštine akcionara održava se u sjedištu Društva u Podgorici ili na drugom mjestu/mjestima u Crnoj Gori koje zajednički, s vremena na vrijeme, odrede Akcionari. Skupština akcionara se održava na crnogorskom jeziku i zapisnik se vode na crnogorskom jeziku. O trošku Terne, kopija zapisnika sa Skupštine sa tačnim engleskim prevodom biće dostavljena Terni što je moguće prije, osim ako Terna obavijesti da to nije potrebno. Na zahtjev Terne i o njenom trošku, Društvo će takođe obezbijediti da sudski tumač za italijanski jezik prisustvuje Skupštini radi prevođenja i lakšeg vođenja sjednice.
- (c) Kvorum potreban za validno održavanje Skupštine akcionara. Ne dovodeći u pitanje odredbe i većinu propisanu stavom (d) dolje, Odjeljkom 2.6 ili drugom odredbom Ugovora, većina svih akcija Društva sa pravom glasa činiće kvorum za odlučivanje, osim u slučaju kada je neka druga većina utvrđenom relevantnim odredbama crnogorskom prava, Statuta ili ovog Ugovora.
- (d) Većina potrebna za validno donošenje odluka Akcionara. Bez obzira na eventualno drugačije odredbe ovog Ugovora ili Statuta, odluka Skupštine akcionara smatraće se usvojenom samo ako: (1) u pogledu nekog Rezervisanog pitanja, najmanje 77% akcijskog kapitala i glasačkih prava u Društvu bude za tu odluku, pod uslovom da je Terna glasala za; i (2) u pogledu nekog drugog pitanja, ukoliko za glasa većina od ukpnog broja akcija Društva sa pravom glasa prisutnih ili predstavljenih na Skupštini akcionara, ili druga većina određena relevantnim odredbama crnogorskog prava ili Statuta.

- (e) Većina potrebna za validno donošenje odluka Akcionara nakon Određenih događaja. Ako, kao rezultat prenosa akcija ili iz drugog razloga Akcionari ne budu više posjedovali najmanje 77% ukupnog broja akcija i ukupnog broja glasova u Društvu, Akcionari su saglasni da će, ako to bude neophodno, glasati za izmjene Statuta kako bi se omogućilo da donesu odluke po Rezervisanim pitanjima onom većinom glasova koje zajednički poseduju, s tim da će i po tom novom Statutu većina biti propisana tako da se obezbijediti da potvrđan glas Terne bude neophodan za donošenje i usvajanje takve odluke.

ODJELJAK 2.6 Rezervisana pitanja.

Akcionari potvrđuju i saglasni su da je Terna odluku o investiranju shodno ovom Ugovoru o kupoprodaji i odluku da pristupi Strateškom partnerstvu i izgradnji Sistemu nove interkonekcije donijela oslanjajući se na to da će joj biti data određena prava usmjerena ka zaštiti njene investicije u Društvo i u Sistem nove interkonekcije i, ukoliko je to primjenjivo, u Dodatnu mrežnu infrastrukturu koja će joj obezbijediti djelimičnu kontrolu nad aktivnostima Društva i upravljanjem, te da su stoga odredbe iz ovog Odjeljka 2.6 i iz Člana IV i njihovo sprovođenje od suštinske važnosti i ključne su za i presudno su uticale na investiranje i odluke Terne.

- (a) Akcionari potvrđuju i saglasni su da se sljedeća pitanja koja se odnose na Društvo imaju smatrati za „Rezervisana pitanja“ (pojedinačno, „Rezervisano pitanje“):
1. izmjene Statuta ili drugih organizacionih akata Društva koje direktno ugrožavaju prava Terne iz Statuta ili ovog Ugovora, osim izmjena izričito predviđenih u Odjeljku 2.1(c) i 2.5 (e) i izmjena koje su neophodne kako bi se reflektovao prestanak važenja Rezervisanih pitanja koja su određena u tački (5) do (20) zaključno u skladu sa Odjeljkom 2.6 (b)(i) i izmjena koje su neophodne kako bi se reflektovao prestanak važenja Rezervisanih pitanja u skladu sa Odjeljkom 2.6 (b) (ii), nakon što ta Rezervisana pitanja stvarno i konačno prestanu da važe u skladu sa ovim Ugovorom;
 2. prenos cjelokupne, ili suštinski cjelokupne, imovine Društva.
 3. transakcija, uključujući pripajanje, razdvajanje, reorganizaciju ili restrukturiranje, koja bi mogla da ima za rezultat smanjenje ili povećanje Ternog učešća u Društvu (uključujući, radi pojašnjenja povećanje ili smanjenje kapitala bilo koje vrste), s tim da se, nakon petogodišnjice Datuma početka rada novog sistema, povećanje kapitala neće smatrati Rezervisanim pitanjem ukoliko (i) omogućava svim akcionarima da vrše pravo preče kupovine pro rata ili (ii) se sprovodi putem zatvorene ponude trećim licima da upišu onaj broj akcija koje je i Terna imala pravo da upiše na osnovu prava preče kupovine pro rata svom učešću u Prenosu i pod istim uslovima koji su bili ponuđeni Terni, odmah nakon što

Terna propusti da upiše svoj srazmjerni dio akcija po osnovu povećanja kapitala koje je sprovedeno shodno stavki (i) gore.

4. delistiranje Akcija;
5. odobrenje Poslovnog plana Društva i svaka bitna izmjena istog;
6. odobrenje godišnjeg budžeta Društva i svaka bitna izmjena istog;
7. odobrenje planova za izgradnju (i svaka bitna izmjena istih) koji se tiču Povezane mrežne infrastrukture ili Dodatne mrežne infrastrukture, uključujući, ali ne ograničavajući se na, odredbe tih planova o nabavci materijala;
8. odobrenje Plana razvoja i svaka bitna izmjena istog;
9. finansijsko zaduživanje bilo koje vrste (uključujući izdavanje obveznica ili garancija trećim licima) od strane Društva u vrijednosti koja je pojedinačno po transakciji ili ukupno u kalendarskoj godini veća od 250.000 € (dvijestotinepedesethiljada eura) (osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora), ili uspostavljanje ili preuzimanje nekog Tereta na imovini Društva, kojim se obezbjeđuje ili omogućava plaćanje iznosa koji je, pojedinačno po transakciji ili ukupno u kalendarskoj godini, veći od 150.000 € (stotinupedesethiljada eura) (osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora);
10. usvajanje odluke o raspodjeli dividendi ili sredstava Društva akcionarima, ili usvajanje politike dividendi Društva ili otkup vlasničkih hartija od vrijednosti Društva, osim otkupa akcija koji je izričito predviđen u Ugovoru o kupoprodaji kao posljedica ostvarivanja prava otkupa manjinskih akcionara Društva u smislu, ili kao posljedica odluka navedenih u Odjeljku 3.1.1 tog ugovora u skladu sa Odjeljkom 3.2(a);
11. nabavka ili raspolaganje (ili ugovaranje istog) (za gotovinu ili na drugi način, uključujući ustanovljenjem sredstva obezbjeđenja, i uključujući zakup ili sličan aranžman): (i) imovinom ili drugim sredstvima (uključujući nekretnine), opremom ili drugom robom koja, pojedinačno po transakciji ili ukupno u bilo kojoj kalendarskoj godini, ima vrijednost višu od 250.000 € (dvijestotinepedesethiljada eura) (osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora); ili (ii) akcijama ili drugim učešćem u kapitalu nekog lica ili imovinskom cjelinom (ili sredstvima koja predstavljaju imovinsku cjelinu) (osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je

prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora).

12. ulazak Društva u projekte zajedničkog ulaganja, partnerstvo, konzorcijum ili sličan aranžman (ili izmjene i raskid istih) koji zahtijeva ili podrazumijeva trošak, investiranje, ulaganje od strane Društva u iznosu većem od 500.000 € (petstotinahiljada eura), osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora;
13. odobrenje transakcije, ili sklapanje ugovora ili aranžmana (ili njihovi raskid ili izmjene) sa Povezanim licima, koji (i) prevazilaze, pojedinačno po transakciji, ili ukupno u bilo kojoj kalendarskoj godini, vrijednost od 250.000 € (dvijestotinepedesethiljada eura), (ii) obezbjeđuju dobijanje bilo kog kredita ili drugih finansija, (ii) odnose se na davanje kredita ili drugu vrstu finansiranja, (iii) nisu zaključeni po slobodnim i tržišnim uslovima, ili (iv) se odnose na dispečing usluge (uključujući pomoćne usluge, naknadu za gubitke na mreži) (u svakom od navedenih slučajeva, osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora);
14. poravnanje u nekom postupku ili povodom nekog tužbenog zahtjeva koji podrazumijeva da Društvo primi ili plati, ili je vrijednost koja je u osnovi te stvari, viša od ukupnog iznosa od 100.000 € (stotinhiljada eura) za bilo koju kalendarsku godinu, ne računajući iznose koji su na konkretan način predviđeni za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora;
15. likvidacija odnosno prestanak Društva;
16. ugovor ili aranžman sa derivatima;
17. nova poslovna aktivnost (ili linija poslovanja) (kroz zavisno društvo ili na drugi način) ako to, po pojedinačnoj transakciji ili ukupno za jednu kalendarsku godinu, podrazumijeva to da će (i) rashodi, troškovi i/ili obaveze Društva, (ii) prihodi s tim u vezi, ili (iii) vrijednost, biti veći od 500.000 € (petstotinahiljada eura) (osim ako je to na konkretan način predviđeno za tu godinu Poslovnim planom ili godišnjim budžetom Društva koji je prethodno odobren za datu godinu od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog Ugovora);
18. osnivanje zavisnih društava, osim kada se ulazi u novu poslovnu aktivnost (ili poslovnu liniju) koja je ispod limita iz tačke 17 gore;
19. odluka o tome koju Dodatnu mrežnu infrastrukturu treba graditi (Srbija i/ili Bosna i

Hercegovina) i o šemama njihove implementacije, a posebno, da li će takva infrastruktura biti “javna” ili “privatna”;

20. delegiranje ovlašćenja na Direktora, izvršnog direktora, službenika, menadžera, zaposlenog ili zastupnika ili ugovaranje nečeg takvog, ukoliko se delegiranje odnosi na neko od gore navedenih Rezervisanih pitanja.

Radi pojašnjenja, Akcionari potvrđuju i saglasni su da se u vezi sa pitanjima iz tačaka 5 do 8 gore (uključujući i ove tačke), izmjena koja (i) (1) u odnosu na tačke 5 i 6, podrazumijeva povećanje, smanjenje ili odstupanje od neke stavke, parametra, cilja, radnje ili unosa veće od 10% od onoga kako je relevantna stavka određena Poslovnim planom ili godišnjim budžetom ili koja na drugi neki način podrazumijeva vrijednost i/ili inherentni trošak veći od 1.500.000 € (milionpetstotinhiljada eura) ukupno u kalendarskoj godini, ili (2) u odnosu na tačke 7 i 8, podrazumijeva povećanje ili smanjenje ili odstupanje od neke stavke, parametra, cilja, radnje ili unosa više od 10% od onoga kako je relevantna stavka određena planom izgradnje ili Planom razvoja ili koja na drugi neki način podrazumijeva vrijednost i/ili inherentni trošak veći od 2.000.000 € (dvamiliona eura) ukupno u kalendarskoj godini, (ii) se tiče predviđenog roka za završetak Povezane mrežne infrastrukture (ili bitnih etapa), i/ili Dodatne mrežne infrastrukture (ili bitnih etapa) ili koja može izazvati kašnjenje u završetku istih, ili (iii) se odnosi na izvođače glavnih radova na izgradnji, nabavci i/ili projektovanju Povezane mrežne infrastrukture i/ili Dodatne mrežne infrastrukture, uvijek će se smatrati „bitnom“ za potrebe gore navedenog.

- (b) Bez obzira na odredbe iz stava (a) gore (uključujući, radi pojašnjenja i tačku 13), Akcionari su saglasni da:

- (i) osim u slučajevima iz stava (ii) dolje, nakon petogodišnjice Datuma početka rada novog sistema, „Rezervisana pitanja“ će biti ograničena i uključivaće samo ona pitanja koja su navedena u tačkama (1) do (4) iz stava (a) gore (uključujući i ove tačke).

- (ii) sva prava koja ima Terna u odnosu na Rezervisana pitanja, u skladu sa ovim odjeljkom, prestaće na najraniji od datuma koji čine Datum isteka posebnih prava, i nakon toga se nijedno pitanje neće smatrati Rezervisanim pitanjem;

- (iii) sljedeća pitanja neće se smatrati Rezervisanim pitanjima:

- (1) ugovori o korišćenju prenosne mreže koje je Društvo obavezno da zaključi po zakonu po regulisanim cijenama u skladu sa standardnim uslovima, suštinski u skladu sa primjerom ugovora koji je priložen uz Aneks 2.6(b)(iii)(1) (osim ako ne bude potrebno napraviti bitne izmjene ovog primjera ugovora u skladu sa mjerodavnim pravom);

- (2) ugovori o sistemskim i/ili pomoćnim uslugama koje je Društvo obavezno da zaključi po zakonu po regulisanim cijenama u skladu sa standardnim uslovima;
- (3) ugovori sa subjektima koji trguju električnom energijom u skladu sa standardnim uslovima, suštinski u skladu sa primjerima ugovora priloženim kao Aneks 2.6(b)(iii)(3);
- (4) ugovori o hitnim nabavkama u situacijama kada je hitno postupanje neophodno, kada je sigurnost snabdijevanja korisnika ugrožena;
- (5) standardni međunarodni MLA i ITC ugovori i njihove izmjene;
- (6) tekuće transakcije označene u Aneksu 2.6(b)(iii)(6).

Osim ako to nije moguće i u mjeri u kojoj to nije moguće u slučaju iz tačke (4), i osim ugovora sa trgovcima iz tačke (3) u okviru redovnog poslovanja Društva, Strane su saglasne da će pitanja koja su navedena u stavu (b)(iii) biti razmatrana unaprijed i da će o njima odlučivati Odbor direktora, čak i ako se ne smatraju Rezervisanim pitanjima.

- (c) Strane su saglasne da će se serija transakcija povezanih po predmetu i vrsti smatrati kao jedna transakcija, a svi iznosi koje tako povezane transakcije obuhvataju biće sabrani kako bi se utvrdilo da li je određeno pitanje Rezervisano pitanje.
- (d) Radi pojašnjenja, i bez obzira na eventualno suprotne odredbe, Strane su saglasne da ovlaštenje za odlučivanje o Rezervisanim pitanjima ili drugim pitanjima koja su prema crnogorskom pravu u nadležnosti Odbora direktora ili Skupštine akcionara, neće biti delegirana nekom direktoru, komisiji, izvršnom direktoru, službeniku, zaposlenom ili nekoj trećoj strani, bez prethodnog pisanog pristanka Terne ili Terninog direktora u skladu sa Odjeljkom 2.5(d), odnosno 2.2(g).
- (e) Bez obzira na eventualno suprotne odredbe ovog Ugovora ili Statuta, Glavni akcionar će osigurati da Društvo ne preduzme, niti da ugovori preduzimanje nekog Rezervisaniog pitanja, te da ne bude odlučeno o Rezervisanim pitanju, niti da ono bude sprovedeno od strane Društva bez da je prije toga odluku o tome donijela Skupštini akcionara ili Odbor direktora, uz izričit pozitivan glas Terne ili Terninog Direktora u skladu sa Odjeljkom 2.2(g), odnosno i 2.5(d).
- (f) Akcionari su se složili da koriste svoje pravo glasa u dobroj vjeri, vodeći takođe računa u razumnoj mjeri o interesima Društva i razvoju i sprovođenju Sistema nove interkonekcije i Dodatne mrežne infrasrukture.

- (g) Ne dovodeći u pitanje opštost odredbi iz stava (f), Terna se obavezuje da neće koristiti prava koja su joj dodijeljena ovim Odjeljkom 2.6 kako bi blokirala odluku nadležnog organa Društva sa namjerom da se Društvo spriječi u obavljanju neke transakcije ili preduzimanju neke aktivnosti koju obavlja, odnosno sprovodi Terna ili neko njeno povezano lice kao konkurencija Društvu, osim u odnosu na transakcije i aktivnosti koji su u vezi sa mrežnim konekcijama, privatnim interkonekcijama i akvizicijom operatora prenosnih sistema /nezavisnih operatora sistema (njihovih mreža ili samo djelova) u odnosu na koje će Terna moći slobodno da koristi i vrši prava, koja su joj data prema Odjeljku 2.6 bez bilo kojih ograničenja ili restrikcija.

ODJELJAK 2.7 Blokada i Pat pozicija

- (a) U slučaju da (i) Rezervisano pitanje koje je bilo na dnevnom redu dva puta tokom perioda od 4 mjeseca ne bude usvojeno od strane Odbora direktora odnosno Skupštine akcionara zbog nedostatka potvrđenih glasova Terninog Direktora ili Terne, i (ii) Odbor direktora i/ili Akcionari ne uspiju da postignu kompromis u odnosu na to pitanje u roku od 10 dana od datuma posljednje sjednice Odbora direktora ili Skupštine akcionara na kojoj to Rezervisano pitanje nije odobreno, takva će se situacija smatrati za „Blokadu“.
- (b) Ukoliko je došlo do Blokade, (i) Glavni akcionar može da dostavi Terni, u roku od 10 dana nakon nastanka Blokade, pisano obavještenje (u skladu sa Odjeljkom 10.2) u kojem navodi prirodu Blokade i predlaže rješenje i radnje koje treba preduzeti („Obavještenje o Blokadi“), s tim što će (ii) Glavni akcionar obezbijediti da relevantne odluke i radnje i transakcije ne budu preduzete niti sprovedene bez odluke Odbora direktora i/ili Akcionara donijete u skladu sa ovim Ugovorom i uz kvalifikovanu većinui navedenu u Odjeljku 2.2(g), 2.5(d) i 2.6 ovog Ugovora.
- (c) U roku od 15 Radnih dana od dostavljanja Obavještenja o Blokadi, specijalna komisija („Upravna komisija akcionara“) koju čine (i) dva predstavnika Glavnog akcionara (koja uključuju ili Predsjednika ili Izvršnog direktora Društva) i (ii) dva predstavnika Terne (koja uključuju izvršnog direktora Terne), sastae se lično ili putem telefona kako bi raspravila Blokadu. Članovi Upravne komisije akcionara uložiće sve svoje napore u dobroj vjeri kako bi riješili Blokadu i postigli dogovor ili drugo prijateljsko rješenje za Blokadu i to što je prije praktično moguće, a tokom traženja rješenja za Blokadu uzeće u obzir interese Društva, uticaj Blokade i/ili predloženog rješenja na očekivanu dobit Akcionara iz Sistema nove interkonekcije i dugoročne interese italijanskih i crnogorskih potrošača električne energije.
- (d) Ukoliko u roku od 20 Radnih dana od prvog sastanka ili rasprave u cilju rješavanja Blokade Upravna komisija akcionara konsenzusom nađe rešenje za Blokada,

Glavni akcionar i Terna su saglasni da će u tom slučaju preduzeti sve potrebne radnje kako bi odobrili, i osiguraće da njihovi predstavnici u Odboru direktora odobre, rješenja koje je donijela Upravna komisija akcionara i osiguraće da Društvo sprovede te radnje bez odlaganja.

- (e) Ukoliko Upravna komisija akcionara nije u stanju da konsenzusom postigne rješenje za Blokada u roku od 20 Radnih dana od svog prvog sastanka ili rasprave na temu rešavanja Blokade, Strane potvrđuju i saglasne su da odgovarajuća odluka Odbora direktora i/ili Skupštine akcionara kao i odgovarajuće radnje i transakcije neće biti odobrene i sprovedene, te da će se upravljanje Društvom nastaviti u skladu sa tada važećim Poslovnim planom i Planom razvoja, s tim što će se smatrati da je Blokada, ukoliko je procedura za rješavanje Blokade predviđena u stavovima (b) i (c) inicirana u vezi sa: (I) Rezervisanim pitanjem iz tačaka 5, 6, 7 ili 8 Odjeljka 2.6(a) koje, (1) pojedinačno ili zbirno uključuje (pozitivno ili negativno, uključujući kao povećanje, smanjenje ili drugu promjenu) iznose, investicije ili vrijednost veću od 3.000.000 € (trimiliona eura), (2) ima ili može imati za direktnu posljedicu kašnjenje sa izgradnjom ili puštanjem u rad Sistema nove interkonekcije i/ili Dodatne mrežne infrastrukture, s tim što će se kašnjenje u trajanju dužem od 12 mjeseci od isteka bilo kog Roka za puštanje u rad ANI, odnosno Roka za puštanje u rad Dodatne mrežne infrastrukture - kako je definisano u Ugovoru o koordinaciji projekta - uzimajući u obzir eventualna produženja ili suspenzije tih rokova u skladu sa odredbama Ugovora o koordinaciji projekta, uvijek smatrati "bitnim" za ovu svrhu, ili (II) Rezervisanim pitanjem iz tačaka 15 ili 19 Odjeljka 2.6(a) gore, prerasla u "Pat poziciju" u smislu ovog Ugovora u kom slučaju će se primijeniti odredbe Odjeljka 5.1. Radi pojašnjenja, Pat pozicija ustanovljena u skladu sa ovim Odjeljkom 2.7 predstavlja *Put* osnov u smislu ovog Ugovora.
- (f) Dalje, Akcionari su saglasni da (i) ako dođe do Blokade ili (ii) Upravna komisija akcionara nije u stanju da postigne konsenzus oko rješavanja Blokade u roku od 20 Radnih dana, nijedan Akcionar niti njegov predstavnik u Odboru direktora ili na drugoj poziciji neće imati pravo da podnese isti prijedlog u periodu od dva mjeseca od nastupanja Blokade, bez saglasnosti drugog Akcionara.
- (g) U mjeri u kojoj se Blokada ili Pat pozicija odnosi na Plan razvoja ili budžet ili Poslovni plan Društva ili neko drugo pitanje, sve dok Blokada ili Pat pozicija ne budu riješeni u skladu sa Odjeljkom 2.7 i eventualno Odjeljkom 5.1 ili ne bude odobren novi Plan razvoja, budžet ili Poslovni plan u skladu sa Odjeljkom 2.2(g) ili 2.5(d), u svrhu poslovanja Društva na snazi će ostati posljednji odobreni Plan razvoja, budžet, odnosno Poslovni plan.

ODJELJAK 2.8 Pojedina povjeravanja ovlašćenja Terni

- (a) Strane su saglasne i prihvataju da će Terna imati pravo da odlučuje o pokretanju, usmjeravanju i upravljanju (sve do donošenja konačnog rješenja i odluke) tužbom,

postupkom ili zahtjevom Društva za ostvarenje svojih prava protiv EPCG ili drugog Povezanog lica Glavnog akcionara, u slučaju da Društvo ne pokrene ili savjesno ne vodi tužbu, postupak ili zahtjev, uprkos pismenom zahtjevu Terne kojim se traži gore navedeno. Strane su saglasne da, ako Društvo ne pokrene i/ili savjesno ne vodi tužbu, postupak ili zahtjev u roku od 30 dana nakon Terninog pismenog obavještenja, po naknadnom zahtjevu Terne Odbor direktora će odmah povjeriti jednom Terninom direktoru sva ovlaštenja i nadležnosti neophodne kako bi Terna u ime i za račun Društva pokrenula, vodila, odnosno upravljala tužbom, postupkom ili radnjom.

- (b) Ovlaštenje Terne iz tačke (a) ovog Odjeljka 2.8 traje do ranijeg od sljedeća dva datuma: (i) petogodišnjica Datuma početka rada Novog sistema i (ii) Datuma isteka posebnih prava.

ČLAN III.

POSLOVNI PLAN I PLAN RAZVOJA, KORIŠĆENJE NOVČANIH

SREDSTAVA I DODATNA MREŽNA INFRASTRUKTURA

ODJELJAK 3.1. Poslovni plan i Plan razvoja.

- (a) Poslovanje i djelatnost i Društva tokom trajanja Ugovora biće rukovođeni Poslovnim planom (na početku, Inicijalnim poslovnim planom) i Planom razvoja kojima su utvrđene određene finansijske, ekonomske i investicione obaveze i politike, parametri i ciljevi kao i određene konkretne radnje i aktivnosti koje Društvo treba da preduzme kao i neke ključne radnje, etape, rokovi i aktivnosti koje Društvo treba da sprovede Društvo u razvoju svog poslovanja. Poslovni plan i godišnji budžet biće osnova za upravljanje Društvom, a poslovanje Društva će tokom cijelog trajanja Ugovora biti vođeno i razvijano u skladu sa godišnjim budžetom, Planom razvoja i Poslovnim planom koji je na snazi s vremena na vrijeme. Strane se, u okviru svojih ovlaštenja, obavezuju da će realizovati svoje pravo glasa i pravo kontrole koje im je kao akcionarima Društva na raspolaganju (uključujući glasanje i/ili obezbjeđivanje glasanja njihovih predstavnika u Odboru direktora ili na drugim funkcijama) tako da obezbijede da se Društvo pridržava i posluje u skladu sa Poslovnim planom, godišnjim budžetom i Planom razvoja. Strane potvrđuju i saglasne su da Inicijalni poslovni plan bude Poslovni plan Društva za period od 5 godina počev od 1. januara 2010. god., do 31. decembra 2014.god.
- (b) Izvršni direktor će pripremiti godišnji budžet za narednu godinu, a Glavni akcionar će osigurati da on to učini, nakon konsultacija sa Zamjenikom predsjednika i Menadžerima. Izvršnom direktoru, i podnijeeće ga Odboru direktora na usvajanje

(godišnji budžet će u formi priloga sadržati godišnji plan nabavke i godišnji plan razvoja i biće pripremljen u dobroj vjeri i po najboljem znanju Izvršnog direktora) (inicijalni budžet za 2010. godinu je uključen u Inicijalni poslovni plan) i ažurirani Poslovni plan na osnovu Inicijalnog poslovnog plana i Plana razvoja, i ažuriraće takav nacrt budžeta i Poslovnog plana u skladu sa Poslovnim planom i Plana razvoja najmanje jednom godišnje, u periodu od 30 dana pre kraja poslovne godine.

- (c) Akcionari su dalje saglasni da u slučaju da izmjene Inicijalnog poslovnog plana ili nove verzije Poslovnog plana zahtjevaju dodatna povećanja kapitala, Akcionar ima pravo (ali neće biti obavezan) da proporcionalno učestvuje u tim povećanjima kapitala, u skladu sa crnogorskim pravom.
- (d) Strane su saglasne da će se o svakoj izmjeni i dopuni Inicijalnog poslovnog plana, drugog Poslovnog plana i Plana razvoja Akcionari dogovoriti u skladu sa odredbama utvrđenim u Odjeljku 2.2(g), 2.5(d) i 2.6.

ODJELJAK 3.2 Korišćenje novčanih prihoda.

- (a) Akcionari će obezbijediti, u okviru svojih uloga, da Društvo koristi prihode od izdavanja akcija Terni u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji jedino u svrhu razvoja, sprovođenja i realizacije Povezane mrežne infrastrukture, a posebno i prioritarno, stavki i investicija iz Plana razvoja kako je navedeno u Aneksu 3.2, a ako se Glavni akcionar i Terna slože da je efikasnije za Društvo da koristi te prihode za otkup akcija od manjinskih akcionara koji su izvršili pravo na otkup usled odluka Skupštine akcionara iz Odjeljka 3.1.1 (i) Ugovora o kupoprodaji nego sredstva dobijena putem eksternog finansiranja, onda i u tu svrhu.
- (b) Svaka Strana je saglasna, u skladu sa svojom ulogom, uključujući i putem obezbjeđivanja da njeni zastupnici u Odboru direktora ili drugi zvaničnici ili postavljena lica Društva djeluju u skladu sa tim, da (i) svi prihodi koji su označeni u stavu (a) gore budu prenijeti, deponovani i izdvojeni na Izdvojeni račun CGES-a (kao što je to definisano u Ugovoru o kupoprodaji), (ii) sve dok Povezana mrežne infrastukture ne bude završena i puštena u rad ili Ugovor o koordinaciji projekta ne bude raskinut od strane Društva po osnovu Odjeljka 5.2(a)(i)-(v) ili Odjeljku 5.3 (a) (iii) Ugovora o koordinaciji projekta, taj račun bude korišćen, njime će se upravljati i relevantni iznosi će se sa njega povlačiti jedino i uz supotpis Terninog direktora, i (iii) da tokom tog perioda, iznosi kojih bude bilo s vremena na vrijeme na Izdvojenom računu CGES-a budu investirani u skladu sa smjericama navedenim u Aneksu 3.2-bis.

ODJELJAK 3.3 Dodatne mrežne infrastrukture.

(a) Strane potvrđuju i saglasne su (1) da je izgradnja bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture neophodna za iskorišćavanje Novog sistema interkonekcije, bez obzira na to da li će biti izgrađena i raditi kao privatna ili javna interkonekcija, i Strane će razmotriti u dobroj vjeri da li da pristupe izgradnji samo jedne ili obje Dodatne mrežne infrastrukture, imajući u vidu troškove, vremenski okvir i koristi za Društvo i Ternu od tih dodatnih infrastrukture, kao i spremnosti TSO/nezavisnih operatora iz relevantne susjedne zemlje(zemalja) da zaključe obavezujući sporazum za takvu izgradnju, (2) pod uslovima iz Ugovora o koordinaciji projekta, i pod uslovom da jedan ili više operatora iz relevantne susjedne zemlje(zemalja) (Srbije i/ili Bosne i Hercegovine) potpiše obavezujući ugovor o izgradnji takve Dodatne mrežne infrastrukture kao što je predviđeno u Ugovoru o koordinaciji projekta, da će bar jedna Dodatna mrežna infrastruktura biti građena paralelno sa Novom interkonekcijom i biće završena u skladu sa Ugovorom o koordinaciji projekta, (3) takođe, imajući u vidu tehničke, ekonomske, pravne i regulatorne analize koje su Strane sprovele i poziciju relevantnih regulatornih tijela Crne Gore i relevantne susjedne zemlje (Srbije i/ili Bosne i Hercegovine), da je namjera Strana da Dodatne mrežne infrastrukture budu građene i rade kao „privatne interkonekcije“ u skladu sa Regulativom o električnoj energiji 1228/2003, i (4) da će uložiti razumne napore da podrže realizaciju Dodatne mrežne infrastrukture kao „privatne interkonekcije“, kako bi na najbolji način služila javnom interesu i minimizovala ekonomski uticaj na crnogorske potrošače.

(b) Ukoliko Strane, takođe uzimajući u obzir sprovedene tehničke, ekonomske, pravne i regulatorne analize, utvrde u dobroj vjeri da je sprovođenje jedne ili više Dodatnih mrežnih infrastrukture izvodljivo kao „privatna interkonekcija“, pod uslovom da jedan ili više operatora iz relevantne susjedne zemlje(zemalja) (Srbije i/ili Bosne i Hercegovine) potpiše obavezujući ugovor o izgradnji takve Dodatne mrežne infrastrukture kao što je predviđeno u Ugovoru o koordinaciji projekta (1) izgradnja i rad tih infrastrukture biće odgovornost konzorcijuma (po jedan za svaku, ako se grade obje) koji će u tu svrhu biti formiran, (2)

(IZOSTAVLJENO)

(3) investicije neophodne za izgradnju Dodatne mrežne infrastrukture i prihod koji bude ostvaren iz uvećanog neto prenosnog kapaciteta usljed Dodatnih mrežnih infrastrukture a koji pripada konzorcijumu biće raspodijeljen na članove relevantnog konzorcijuma srazmjerno njihovim udjelima u konzorcijumu, osim ako oni drugačije dogovore, i (4) Strane su saglasne su da će pregovarati u dobroj vjeri o pravnoj strukturi konzorcijuma i transakcijskim dokumentima s tim u vezi, uključujući akcionarski/ortački sporazum i druge sporazume kojima se reguliše osnivanje konzorcijuma, upravljanje istim, prava i obaveze strana u vezi sa Dodatnom mrežnom infrastrukturom i ostali aspekti uobičajeni u sličnim transakcijama u svjetlu vlasničkog odnosa u konzorcijumu, a sve gore navedeno u skladu sa odredbama Ugovora o koordinaciji projekta.

(c) Ukoliko Strane, uzimajući u obzir sprovedene tehničke, ekonomske, pravne i regulatorne analize, utvrde da tehnički i/ili ekonomski nije izvodljiv rad Dodatne

mrežne infrastrukture kao „privatne interkonekcije“, u skladu sa Regulativom o električnoj energiji 1228/2003 i/ili da pravni okvir Crne Gore i relevantnih susjednih zemalja (Srbija i/ili Bosna i Hercegovina) ne dozvoljava njen rad, izgradnja jedne Dodatne mrežne infrastrukture biće odgovornost Društva i operatora prenosnog sistema relevantne susjedne zemlje, pod uslovom da se operator prenosnog sistema iz relevantne susjedne zemlje složi pristupi tom projektu zajedno sa Društvom. U tom slučaju, Društvo, operator prenosnog sistema relevantne susjedne zemlje, a moguće i Terna (ako Terna tako odluči po sopstvenoj diskreciji i ako se operator prenosnog sistema relevantne susjedne zemlje sa tim složi), mogu, ali neće na to biti obavezni, da zaključe ugovor o koordinaciji projekta („Ugovor o koordinaciji projekta Dodatne mrežne infrastrukture“) ili druge ugovore o kojima se relevantne strane mogu eventualno dogovoriti u pogledu projekta, a koji može utvrditi vremenski okvir projekta, etape, rokove i odgovarajuće kazne kako bi osiguralo da projekat teče u skladu sa ugovorenim rokovima i da nijedna Strana ne bude oštećena zbog kašnjenja i koji će, ako bude zaključen, biti sastavljen u skladu sa odredbama Ugovora o koordinaciji projekta koje se odnose na Povezane mrežne infrastrukture, a sve gore navedeno u skladu sa odredbama Ugovora o koordinaciji projekta.

- (d) Izgradnja i status (privatni ili javni) prenosne infrastrukture koja čini Dodatnu mrežnu infrastrukturu podliježe odobrenju nadležnog organa Crne Gore i drugih nadležnih organa zemalja koje su uključene u projekat, u skladu sa odgovarajućim lokalnim pravom.
- (e) Svaka Strana, prema svojoj ulozi, obavezuje se da upotrijebi svoje odgovarajuće najbolje napore da podrži izgradnju jedne ili više Dodatnih mrežnih infrastrukture sa operatorima prenosnog sistema iz relevantnih susjednih zemalja, bez obzira da li se ta Dodatna mrežna infrastruktura klasifikuje kao „privatni“ ili „javni“ interkonektor.

ČLAN IV.

OGRANIČENJA PRENOSA AKCIJA

ODJELJAK 4.1 *Lock-up* i Opšta ograničenja prenosa.

Osim ako je drugačije izričito predviđeno u ostalim odjeljcima Člana IV ili Člana V ovog Ugovora, u periodu prije nego što Sistem nove interkonekcije otpočne sa punim komercijalnim radom, nijedan Akcionar neće, djelimično ili u cjelosti, prodati, prenijeti, ustupiti, ili na drugi način raspolagati svojim Akcijama (svaka takva radnja označena kao „Prenos“ s tim da će glagol „Prenijeti“ ili pridjev „Prenijet“ imati korelativna značenja) niti će ih Opteretiti, sve ili bilo koju od njih, bez predhodnog pisanog pristanka

drugog Akcionara, a takav Prenos ili ustanovljenje Tereta neće biti dozvoljeno. Prenos ili ustanovljenje Tereta suprotno odredbama ovog Člana IV ili Ugovora smatra se ništavim i bez pravnog dejstva, a ako je takva radnja preduzeta od strane Akcionara, smatraće se da je taj Akcionar izvršio bitnu povredu ovog Ugovora. Nijedan Akcionar ne smije u odnosu na Akcije da sklopi ugovor ili aranžman sa nekim licem koji ne bi bio u skladu sa odredbama ovog Ugovora, uključujući ugovor ili aranžman u pogledu sticanja, raspolaganja, odnosno glasanja (ako je primjenjivo) svojim Akcijama.

Strane su saglasne da se ograničenje i zabrana utvrđeni u ovom Odjeljku 4.1 registruju u Centralnoj depozitarnoj agenciji Crne Gore te da sačine i/ili potpišu dokumenta i izvrše ostale radnje, korake i formalnosti neophodne, u skladu sa crnogorskim pravom, da bi ograničenje i zabrana utvrđeni u ovom Odjeljku 4.1 bili punovažni, obavezujući i da bi mogli da se utuže prema Društvu i prema trećim licima.

ODELJAK 4.2 Opšti uslovi koji se primjenjuju na Prenose.

- (a) Ni Glavni akcionar ni Terna neće Prenijeti ili Opteretiti sve ili dio svojih Akcija dok Sistem nove interkonekcije ne otpočne sa punim komercijalnim radom, osim po osnovu (i) Prenosa od strane Terne Dozvoljenom sticaocu u skladu sa Odjeljkom 4.3 (s tim da se na svakog Dozvoljenog sticaoca primjenjuju ista ograničenja u vezi Prenosa), (ii) Prenosa u skladu sa vršenjem *Put* opcije Terne u skladu sa Odjeljkom 5.1, (iii) Prenosa po osnovu vršenja *Call* opcije Glavnog akcionara u skladu sa Odjeljkom 5.2, ili (iv) Prenosa koji budu dogovoreni u pismenoj formi od strane Akcionara. Nakon što Sistem nove interkonekcije otpočne sa punim komercijalnim radom, ili nakon raskida Ugovora o koordinaciji projekta, svaki Akcionar može Prenijeti ili Opteretiti sve ili dio svojih Akcija bez bilo kakvih ograničenja, pod uslovom da, nakon petogodišnjice od otpočinjanja punog komercijalnog rada Sistema nove interkonekcije (osim ako je Ugovor o koordinaciji projekta raskinut ranije) u slučaju Prenosa Akcije prvo ponudi Akcionaru koji ne vrši prodaju, prema Odjeljku 4.4 ili 4.5, u zavisnosti od slučaja. Radi pojašnjenja, Strane su saglasne da nakon raskida Ugovora o koordinaciji projekta ili nakon petogodišnjice od otpočinjanja punog komercijalnog rada Sistema nove interkonekcije, u zavisnosti od toga koji događaj nastupi ranije, Akcionari imaju pravo da Prenesu ili Opterete sve ili dio svojih Akcija bez bilo kakvih zabrana ili ograničenja.
- (b) Prenos će se vršiti u skladu sa mjerodavnim propisima o hartijama od vrijednosti i privrednim društvima.

ODJELJAK 4.3 Prenosi od strane Terne Dozvoljenim sticaocima.

Bez obzira na Odjeljak 4.1 ili 4.2, Terna ima pravo da u bilo koje vrijeme slobodno Prenese, bez ograničenja iz Odjeljka 4.1. ili 4.2 i bez obaveze da slijedi proceduru iz Odjeljka 4.5, sve svoje Akcije (ali ne i dio) Dozvoljenim sticaocima, pod uslovom da

Terna podnese Glavnom akcionaru:

- (i) potvrdu koju je izdao Dozvoljeni sticalac u formi kao u Aneksu 4.3(i) ovog Ugovora kojom Dozvoljeni sticalac potvrđuje da će bez izuzetka biti obavezan uslovima iz ovog Ugovora, i da će za njega važiti sve obaveze iz ovog Ugovora kao i za Ternu. Za potrebe ovog Ugovora (uključujući Odjeljak 2.1(b)), smatraće se da su Dozvoljeni sticalac i Terna jedna te ista strana i Dozvoljeni sticalac će imati sva prava i obaveze koja su dodijeljena Terni ovim Ugovorom;
- (ii) potvrdu koju je izdala Terna u formi kao u Aneksu 4.3 (ii) ovog Ugovora, kojom Terna potvrđuje da će biti solidarno odgovorna sa Dozvoljenim sticaocem za izvršenje obaveza Dozvoljenog sticaoca iz ovog Ugovora.

U slučaju da Terna Prenese sve svoje akcije na Dozvoljenog sticaoca u skladu sa Odjeljkom 4.3, Terna preuzima obavezu da obezbijedi da Dozvoljeni sticaoc(i) ne prestanu da budu njena Povezana lica, bez da prethodno prenesu vlasništvo na Akcijama natrag Terni.

Ako Dozvoljeni sticalac prestane da bude Ternino Povezano lice prije nego što prenese vlasništvo na Akcijama natrag Terni (ili Terninim Povezanim licima, u kom slučaju se primjenjuju tačke (i) i (ii) gore) u skladu sa prethodnim stavom ovog Odjeljka 4.3 u roku od 60 dana od obavještenja Glavnog akcionara kojim se traži od Terne da otkupi takve Akcije, Glavni akcionar ima pravo, ne dovodeći u pitanje prava i pravna sredstva koja mu stoje na raspolaganju prema ovom Ugovoru ili mjerodavnom pravu, da raskine ovaj Ugovor pisanim obavještenjem upućenim Terni i/ili Dozvoljenom sticaocu, a Glavni akcionar neće biti obavezan ovim Ugovorom niti u odnosu na Ternu, niti u odnosu na Dozvoljenog sticaoca.

ODJELJAK 4.4 Prenosi od strane Glavnog akcionara koji podliježu Pravu preče kupovine

- (a) Nakon dana na koji Sistem nove interkonekcije otpočne sa punim komercijalnim radom pa do pete godišnjice od tog datuma, Glavni akcionar (u ovom Odjeljku 4.4, Glavni akcionar će biti označen kao „Akcionar prodavac“) će imati pravo da Prenese sve ili dio svojih Akcija na jedno ili više lica, ukoliko prije toga ispoštuje pravo preče kupovine Terne (u ovom Odjeljku 4.4 „Drugi akcionar“) u odnosu na sve Akcije koje namjerava da Prenese shodno ovom Odjeljku 4.4(a).
- (b) Prije Prenosa svih ili nekih Akcija (Akcije koje su predmet namjeravanog Prenosa su označene terminom „ROFO akcije“), Akcionar prodavac pisanim putem obavještava („Obavještenje o ponudi“) Drugog akcionara da želi da proda ROFO Akcije u skladu sa ovim Odjeljkom 4.4, i to obavještenje treba da (i) navede cijenu po akciji, plativu samo u novcu („Cijena po akciji“), po kojoj Akcionar prodavac

nudi na prodaju ROFO Akcije, kao i broj ROFO Akcija i (ii) sadrži čvrstu, neopozivu, zakonski obavezujuću novčanu ponudu Akcionara prodavca („ROFO ponuda“) da proda ROFO Akcije Drugom akcionaru za i iznos koji je jednak Cijeni po akciji pomnoženoj brojem ROFO Akcija i pod drugim uslovima navedenim u Obavještenju o ponudi.

- (c) Drugi akcionar ima rok od 30 dana nakon prijema Obavještenja o ponudi da obavijesti Akcionara prodavca o tome da li prihvata ROFO Ponudu („Obavještenje o prihvatanju“).
- (d) Ukoliko Drugi akcionar ne dostavi Obavještenje o prihvatanju u gore navedenom roku od 30 dana, smatraće se da je odbio ROFO ponudu i primijeniće se odredbe stava (f) dolje. Ukoliko Drugi akcionar prihvati ROFO ponudu u roku od navedenih 30 dana, onda je Akcionar prodavac u obavezi da proda, a Drugi akcionar koji je prihvatio ponudu je u obavezi da kupi, sve i ne manje od svih ROFO akcija po Cijeni po Akciji i pod drugim uslovima navedenim u Obavještenju o ponudi, i primjenjuju se odredbe stava (e) dolje.
- (e) Ukoliko Drugi akcionar prihvati ROFO ponudu u gore navedenom roku od 30 dana, tada će što je prije moguće nakon prihvata i, u svakom slučaju, u roku od 15 Radnih dana nakon dostavljanja Obavještenja o prihvatanju (ili, ukoliko je to neophodno po mjerodavnom pravu, odmah nakon dobijanja neophodnih odobrenja koncentracije i drugih obaveznih odobrenja), doći do zatvaranja na mjestu i u vrijeme koje Akcionari dogovore ili, u odsustvu dogovora, u sjedištu Društva. Na zatvaranju, Drugi akcionar će platiti kupovnu cijenu putem elektronskog prenosa odmah raspoloživih sredstava na račun koji pisanim putem odredi Akcionar prodavac, a Akcionar prodavac će prodati i prenijeti Drugom akcionaru ROFO akcije, bez ikakvog Tereta. Strane će takođe potpisati i/ili dostaviti svaki dokument, garanciju, instrukciju, podnesak, zahtjev, instrument ili ugovor, i sačinice dokument o prenosu odnosno preduzeće drugu radnju koja je potrebna ili korisna u skladu sa crnogorskim pravom radi finalizacije prodaje i prenosa ROFO akcija, i prenosa na Drugog akcionara punog, pravovaljanog i ekskluzivnog prava vlasništva na ROFO akcijama, bez ikakvog Tereta. Svaka strana snosi svoje troškove i izdatke u vezi sa prenosom ROFO akcija kao i porez na prenos, taksu ili drugi porez plativ u vezi sa prenosom ROFO akcija shodno ovom Ugovoru.
- (f) Ukoliko Drugi akcionar ne prihvati ROFO ponudu (uključujući i ako propusti da dostavi Obavještenje o prihvatanju u roku od 30 dana koji je određen u stavu (d) gore), tada Akcionar prodavac ima pravo da proda sve i ne manje od svih ROFO akcije bilo kom licu, pod uslovom da, i samo ako, (i) je kupovna cijena po Akciji za ROFO akcije koju treba da plati kupac – treće lice jednaka ili veća od 100% Cijene po akciji, (ii) ostali uslovi prodaje nijesu manje povoljni za Akcionara prodavca od uslova koji su navedeni u Obavještenju o ponudi, i (iii) zatvaranje kupoprodaje se desi ne kasnije od 150 dana nakon isteka roka od 30 dana iz stava (d) gore. U slučaju da Akcionar prodavac ne uspije da proda i prenese sve ROFO akcije u navedenom roku od 150 dana, Akcionar prodavac ne smije Prenijeti ROFO akcije i u obavezi je da, ukoliko namjerava da Prenese neku Akciju,

ponovo pokrene čitavu proceduru iz ovog odjeljka 4.4.

- (g) Akcionari će saradivati jedan sa drugim uključujući i tako što će potpisati dokumenta potrebna za sprovođenje Prenosa shodno Odjeljku 4.4

ODJELJAK 4.5. Prenosi od strane Terne koji podliježu Pravu preče kupovine.

- (a) Nakon datuma na koji Sistem nove interkonekcije otpočne sa punim komercijalnim radom pa do pete godišnjice od tog datuma, Terna (u ovom Odjeljku 4.5, Terna će biti označena kao „Akcionar prodavac“) će imati pravo da Prenese sve i dio svojih Akcija na jedno ili više lica, ukoliko prije toga ispoštuje pravo preče kupovine Terne (u ovom Odjeljku 4.5 „Drugi akcionar“) u odnosu na sve Akcije koje namjerava da Prenese shodno Odjeljku 4.5.
- (b) Prije Prenosa svih ili nekih Akcija (Akcije koje su predmet namjeravanog Prenosa su označene terminom „ROFO akcije“), Akcionar prodavac pisanim putem obavještava („Obavještenje o ponudi“) Drugog akcionara da želi da proda ROFO Akcije u skladu sa ovim Odjeljkom 4.5, i to obavještenje treba da (i) navede cijenu po akciji, plativu samo u novcu („Cijena po akciji“), po kojoj Akcionar prodavac nudi na prodaju ROFO Akcije, kao i broj ROFO Akcija i (ii) sadrži čvrstu, neopozivu, zakonski obavezujuću novčanu ponudu Akcionara prodavca („ROFO ponuda“) da proda ROFO Akcija Drugom akcionaru za i iznos koji je jednak Cijeni po akciji pomnoženoj brojem ROFO Akcija i pod drugim uslovima navedenim u Obavještenju o ponudi.
- (c) Drugi akcionar ima rok od 30 dana nakon prijema Obavještenja o ponudi da obavijesti Akcionara prodavca o tome da li prihvata ROFO Ponudu („Obavještenje o prihvatanju“).
- (d) Ukoliko Drugi akcionar ne dostavi Obavještenje o prihvatanju u gore navedenom roku od 30 dana, smatraće se da je odbio ROFO ponudu i primijenit će se odredbe stava (f) dolje. Ukoliko Drugi akcionar prihvati ROFO ponudu u roku od navedenih 30 dana, onda je Akcionar prodavac u obavezi da proda, a Drugi akcionar koji je prihvatio ponudu je u obavezi da kupi, sve i ne manje od svih ROFO akcija po Ponudenoj cijeni i pod drugim uslovima navedenim u Obavještenju o ponudi, i primjenjuju se odredbe stava (e) dolje.
- (e) Ukoliko Drugi akcionar prihvati ROFO ponudu u gore navedenom roku od 30 dana, tada će što je prije moguće nakon prihvata i, u svakom slučaju, u roku od 15 Radnih dana nakon dostavljanja Obavještenja o prihvatanju (ili ukoliko je to neophodno po mjerodavnom pravu, odmah nakon dobijanja neophodnih odobrenja koncentracije i drugih obaveznih odobrenja), doći do zatvaranja na mjestu i u vrijeme koje Akcionari dogovore ili, u odsustvu dogovora, u sjedištu Društva. Na

zatvaranju, Drugi akcionar će platiti kupovnu cijenu putem elektronskog prenosa odmah raspoloživih sredstava na račun koji je pisanim putem odredio Akcionar prodavac, a Akcionar prodavac će prodati i predati Drugom akcionaru ROFO akcije, bez ikakvog Tereta. Strane će takođe potpisati i/ili dostaviti svaki dokument, garanciju, instrukciju, podnesak, zahtjev, instrument ili ugovor, i sačinice dokument o prenosu odnosno preduzeće drugu radnju koja je potrebna ili korisna u skladu sa crnogorskim pravom radi finalizacije prodaje i prenosa ROFO akcija, i prenosa na Drugog akcionara punog, pravovaljanog i ekskluzivnog prava vlasništva na ROFO akcijama, bez ikakvog Tereta. Svaka strana snosi svoje troškove i izdatke u vezi sa prenosom ROFO akcija kao i porez na prenos, taksu ili drugi porez plativ u vezi sa prenosom ROFO akcija shodno ovom Ugovoru.

- (f) Ukoliko Drugi akcionar ne prihvati ROFO ponudu (uključujući i ako propusti da dostavi Obavještenje o prihvatanju u roku od 30 dana koji je određen u stavu (d) gore), tada Akcionar prodavac ima pravo da proda sve i ne manje od svih ROFO akcija bilo kom licu, pod uslovom da, i samo ako, (i) je kupovna cijena po Akciji za ROFO akcije koju treba da plati kupac - treće lice jednaka ili veća od 100% Cijene po akciji, (ii) ostali uslovi prodaje nisu manje povoljni za Akcionara prodavca od uslova koji su navedeni u Obavještenju o ponudi, i (iii) zatvaranje kupoprodaje se desi ne kasnije od 150 dana nakon isteka roka od 30 dana iz stava (c) gore. U slučaju da Akcionar prodavac ne uspije da proda i Prenese sve ROFO akcije u navedenom roku od 150 dana, Akcionar prodavac ne smije Prenijeti ROFO akcije i u obavezi je da, ukoliko namjerava da Prenese neku Akciju, ponovo pokrene čitavu proceduru, iz ovog odjeljka 4.5.
- (g) Akcionari će sarađivati jedan sa drugim uključujući i tako što će potpisati dokumenta potrebna za sprovođenje Prenosa shodno Odjeljku 4.5.

ODJELJAK 4.6 Ostale odredbe

- (a) Radi pojašnjenja, Strane potvrđuju i saglasne su da se odredbe Odjeljka 4.5 neće primjenjivati u slučaju (i) Prenosa od strane Terne Dozvoljenim sticaocima u skladu sa Odjeljkom 4.3, (ii) Prenosa u sklopu vršenja *Put* opcije Terne u skladu sa Odjeljkom 5.1, (iii) Prenosa u sklopu vršenja *Call* opcije Glavnog akcionara u skladu sa Odjeljkom 5.2, ili (iv) Prenosa o kome su se Akcionari dogovorili u pisanoj formi.
- (b) Radi pojašnjenja, Strane potvrđuju i saglasne su da nakon pete godišnjice od otpočinjanja punog komercijalnog rada Sistema nove interkonekcije ili po raskidu Ugovora o koordinaciji projekta, koji god od ova događaja da nastupu ranije, svaka Strana ima pravo da Prenese sve ili neke Akcije na jedno ili više lica bez ograničenja.

ČLAN V.

PUT I CALL OPCIJE

ODJELJAK 5.1 *Put* opcija Terne

- (a) Ukoliko dođe do Put osnova, Terna, ne dovodeći u pitanje prava ili pravna sredstva koja su joj na raspolaganju u slučaju Put osnova, ima pravo (ali ne i obavezu) da proda i da zahtjeva od Glavnog akcionara da kupi, a Glavni akcionar se neopozivo i bezuslovno obavezuje da kupi, sve, i ne manje od svih, akcija koje je stekla Terna, prema Ugovoru o kupoprodaji ili prilikom nekog kasnijeg povećanja kapitala koje je izvršeno od strane Društva („Put akcije“) pod uslovima Odjeljka 5.1 („Put opcija Terne“). Terna može da aktivira svoju Put opciju samo jednom, u cjelosti a ne djelimično, u bilo koje vrijeme nakon što dođe do Put osnova u roku od 4 mjeseca od datuma kada Terna bude stekla potpuno saznanje o nastanku Put osnova.
- (b) U slučaju da Terna želi da aktivira Put opciju Terne, treba da dostavi pisano obavještenje Glavnom akcionaru („Obavještenje o aktiviranju Put opcije“) u kojem iskazuje namjeru da aktivira Put opciju Terne.

(c)

(IZOSTAVLJENO)

- (d) Zatvaranje svih dokumenata neophodnih za sprovođenje kupoprodaje predviđene ovim Odjeljkom 5.1 („Zatvaranje Put opcije“) obaviće se na mjestu o kojem se strane dogovore pisanim putem ili, u odsustvu dogovora, u sjedištu Društva, i u svakom slučaju obaviće („Datum zatvaranja Put opcije“) se ne kasnije od 30 (trideset) Radnih dana nakon prijema Obavještenje o aktiviranju Put opcije od strane Glavnog akcionara; pod uslovom da, u mjeri u kojoj su odobrenja koncentracije i druga obavezna odobrenja potrebna prema mjerodavnom pravu, prije Zatvaranja Put opcije, Datum zatvaranja Put opcije neće biti kasnije od (i) 30 (trideset) Radnih dana nakon prijema Obavještenja o aktiviranju Put opcije od strane Glavnog akcionara ili (ii) 10 (deset) Radnih dana nakon dobijanja neophodnih ili obaveznih odobrenja. Na Datum zatvaranja Put opcije, Glavni akcionar će platiti u cjelosti Kupovnu cijenu Put opcije elektronskim prenosom odmah raspoloživih sredstava na račun koji pisanim putem odredi Terna, a Terna će prodati i prenijeti Glavnom akcionaru Put akcije, bez ikakvog Tereta na njima, osim onih Tereta koji su izričito predviđeni ovim Ugovorom ili na drugi način

određeni uz prethodnu pismenu saglasnost Glavnog akcionara („Dozvoljeni tereti“). Strane će potpisati i/ili podnijeti svaki dokument, garanciju, instrukciju, podnesak, zahtjev, instrument ili ugovor, i sačiniće dokument o prenosu ili preduzeti drugu radnju koja je potrebna ili korisna u skladu sa crnogorskim pravom radi finalizacije prodaje i prenosa Put akcija, i prenosa na Glavnog akcionara punog, pravovaljanog i ekskluzivnog prava na Put akcije, bez ikakvog Tereta osim Dozvoljenih tereta, pod uslovom da, ako se po crnogorskom pravu zahtjeva da svi Tereti budu brisani radi finalizacije prodaje i predaje Put akcija, onda se Strane, ako su Dozvoljeni tereti ustanovljeni u korist Glavnog akcionara ili Društva, obavezuju da će potpisati i/ili podnijeti svaki dokument, garanciju, instrukciju, podnesak, zahtjev, instrument ili ugovor, i sačiniće dokument o prenosu ili preduzeti drugu radnju koja je potrebna ili korisna u skladu sa crnogorskim pravom radi brisanja Dozvoljenih tereta, a ako su Dozvoljeni tereti ustanovljeni u korist treće strane, Terna se obavezuje da obezbijedi brisanje takvih tereta. Svaka strana snosi svoje troškove i izdatke u vezi sa prenosom Put akcija kao i svaki porez na prenos, taksu ili drugi porez u vezi sa prenosom Put akcija shodno ovom Ugovoru.

- (e) Akcionari će sarađivati jedan sa drugim, uključujući i tako što će potpisati dokumenta potrebna za sprovođenje Prenosa shodno Odjeljku 5.1.
- (f) Da bi se izbjegla sumnja, Strane potvrđuju i saglasne su da se odredbe Odjeljka 4.1 i 4.5 ne primjenjuju u slučaju Prenosa nakon izvršenja Put opcije Terne u skladu sa ovim Odjeljkom 5.1.

ODJELJAK 5.2 Call opcija glavnog akcionara

- (a) Ukoliko dođe do Call osnova, Glavni akcionar, ne dovodeći u pitanje prava ili pravna sredstva koja su mu je na raspolaganju u slučaju Call osnova, ima pravo (ali ne i obavezu) da kupi, a Terna se neopozivo i bezuslovno obavezuje da proda, sve, i ne manje od svih, akcija koje je stekla Terna prema Ugovoru o kupoprodaji ili od Glavnog akcionara ili prilikom nekog kasnijeg povećanja kapitala koje je izvršeno od strane Društva („Call akcije“) pod uslovima Odjeljka 5.2 („Call opcija glavnog akcionara“). Glavni akcionar može da aktivira svoju Call opciju samo jednom, u cjelosti a ne djelimično, u bilo koje vrijeme nakon što dođe do Call osnova u roku od 4 mjeseca od datuma kada Glavni akcionar bude stekao potpuno saznanje o nastanku Call osnova.
- (b) U slučaju da Glavni akcionar želi da aktivira Call opciju Glavnog akcionara, treba da dostavi pisano obaveštenje Terni („Obaveštenje o aktiviranju call opcije“) u kojem iskazuje nameru da aktivira Call opciju Glavnog akcionara.
- (c) (IZOSTAVLJENO)

- (d) Zatvaranje svih dokumenata neophodnih za sprovođenje kupoprodaje predviđene ovim Odjeljkom 5.2 („Zatvaranje call opcije“) obaviće se na mjestu o kojem se strane dogovore pisanim putem ili, u odsustvu dogovora, u sjedištu Društva, i u svakom slučaju obaviće se u roku od 25 Radnih dana nakon što Terna primi Obavještenje o aktiviranju call opcije (ili naknadno, ukoliko je to neophodno po mjerodavnom pravu, i to što je prije praktično moguće, a u svakom slučaju ne kasnije od 10 Radnih dana nakon dobijanja neophodnog odobrenja koncentracije ili drugih obaveznih odobrenja) („Datum zatvaranja call opcije“). Na Datum zatvaranja call opcije, Glavni akcionar će platiti u cjelosti Kupovnu cijenu call opcije elektronskim prenosom odmah raspoloživih sredstava na račun koji pisanim putem odredi Terna, a Terna će prodati i prenijeti Glavnom akcionaru Call akcije, bez ikakvog Tereta, osim onih Tereta koji su ustanovljeni shodno ovom Ugovoru, ili na drugi način određeni uz prethodni pristanak Glavnog akcionara. Strane će potpisati i/ili podnijeti svaki dokument, garanciju, instrukciju, podnesak, zahtjev, instrument ili ugovor, i sačiniće dokument o prenosu ili preduzeti drugu radnju koja je potrebna ili korisna u skladu sa crnogorskim pravom radi finalizacije prodaje i prenosa Call akcija, i prenosa Glavnom akcionaru punog, pravovaljanog i ekskluzivnog prava na Call akcije, bez ikakvog Tereta osim onih Tereta koji su ustanovljeni shodno ovom Ugovoru ili određeni na drugi način uz prethodnu saglasnost Glavnog akcionara, pod uslovom da, ukoliko pravo Crne Gore zahtjeva da svi Tereti budu brisani radi finalizacije prodaje i predaje Call akcija, onda se Strane obavezuju da će potpisati i/ili podnijeti svaki dokument, garanciju, instrukciju, podnesak, zahtjev, instrument ili ugovor, i sačiniće dokument o prenosu ili preduzeti drugu radnju koja je potrebna ili korisna u skladu sa crnogorskim pravom, takođe radi brisanja Tereta koji su izričito predviđeni ovim Ugovorom, ili su određeni na drugi način uz prethodnu saglasnost Glavnog akcionara. Svaka strana snosi svoje troškove i izdatke u vezi sa prenosom Call akcija kao i svaki porez na prenos, taksu ili drugi porez u vezi sa prenosom Call akcija shodno ovom Ugovoru.
- (e) Akcionari će saradivati jedan sa drugim, uključujući i tako što će potpisati dokumenta potrebna za sprovođenje Prenosa shodno Odjeljku 5.2.
- (f) Da bi se izbjegla sumnja, Strane potvrđuju i saglasne su da se odredbe Odjeljka 4.1 i 4.5 ne primjenjuju u slučaju Prenosa nakon izvršenja Call opcije glavnog akcionara u skladu sa ovim Odjeljkom 5.2.

ODJELJAK 5.3 Naknada za Opcije i Dodatne odredbe

- (a) Svaki Akcionar potvrđuje i saglasan je da niko od njih ne duguje onom drugom neku naknadu u vezi sa dodjelom opcija utvrđenih u ovom Članu V i VI, imajući u vidu da je ta naknada već uključena odnosno uzeta u obzir prilikom utvrđivanja uslova cjelokupne transakcije, uključujući Ugovor o kupoprodaji, i uzajamne interese, uključujući i iznose koji su Strane platile i primile u skladu sa Ugovorom

o kupoprodaji, te da je ovaj Član V bitan element ovog Ugovora.

- (b) Neposredno prije Zatvaranja Put opcije odnosno Zatvaranja call opcije, ili neposredno prije nego što Terna Prenese trećoj strani, u skladu sa Odjeljkom 4.5, sve, i ne manje od svih, svojih Akcija, Terna će obezbijediti, ako to pisanim putem zahtjeva Glavni akcionar, da svi članovi Odbora direktora koje je ona postavila odmah daju ostavku i uložiće razuman napor da obezbijedi da Menadžeri odmah daju ostavke na svoje pozicije, a Strane se, u okviru svojih ovlašćenja, obavezuju da svoje pravo glasa i kontrolna ovlašćenja koja su im na raspolaganju kao akcionarima Društva (ako i u mjeri u kojoj još uvijek imaju ta ovlašćenja) iskoriste kako bi bila sazvana i održana vanredna Skupština akcionara na kojoj će se usvojiti novi statut Društva koji neće sadržati i neće reflektovati odredbe ovog Ugovora, već će sadržati odredbe u vezi kvoruma, potrebne većine, limita i ostale odredbe u skladu sa crnogorskim pravom.
- (c) Po Zatvaranju Put opcije odnosno Zatvaranju Call opcije ili nakon Prenosa od strane Terne svih njenih Akcija trećoj strani shodno Odjeljku 4.5, ovaj Ugovor će prestati da važi.

ČLAN VI

ODREDBE O GLASANJU I PUT OPCIJA

Strane potvrđuju i saglasne su da je za Ternu od suštinske važnosti činjenica da će Odredbe o glasanju važiti i da će ista biti na snazi u skladu sa ovim Ugovorom, i da je Terna odlučila da zaključi Ugovor o kupoprodaji i ovaj Ugovor uzimajući u obzir te odredbe i odredbe ovog Člana VI i njihovu punovažnost, potpunu primjenu i poštovanje.

ODJELJAK 6.1 Odredbe o glasanju i Obnavljanje

- (a) Akcionari su saglasni da neke odredbe Ugovora uključujući, naročito, u meri u kojoj regulišu glasanje Akcionara na Skupštini Društva, one utvrđene u Odjeljcima 2.1(a)-(c), (e) i (g)-(i), 2.3 (g), 2.4, 2.5(a) i (c)-(e), 2.6, 2.7 i 3.1(a) i (d) („Odredbe o glasanju“) mogu potpasti pod definiciju Člana 39a crnogorskog Zakona o privrednim društvima (*Službeni list Republike Crne Gore*, br. 06/02 od 8. februara 2002. god., i br. 17/07 od 31. decembra 2007.god., sa izmjenama i dopunama s

vremena na vrijeme) koji predviđa da sporazum akcionara o glasanju (kako je definisano u tom Članu 39a) ima ograničeni period važenja koji ne može biti duži od 5 godina. Kako bi očuvali kontinuitet prava i obaveza predviđenih Odredbama o glasanju, Akcionari se obavezuju da najkasnije 3 mjeseca prije isteka svakog Perioda glasanja potpišu ugovor („Ugovor o glasanju“) koji sadrži Odredbe o glasanju, kao i obavezu da najmanje 3 mjeseca prije isteka svakog perioda od 5 godina potpišu nov ugovor koji sadrži iste Odredbe o glasanju, osim onih koje isteknu u skladu sa ovim Ugovorom. Sporazum o glasanju stupiće na snagu dan prije isteka Perioda glasanja.

- (b) Akcionari su takođe saglasni da ukoliko Sporazum o glasanju ne bude propisno potpisan iz bilo kog razloga prije datuma naznačenog u stavu (a) gore, Terna ima pravo da, putem pisanog obavještenja dostavljenog najkasnije 60 dana prije isteka relevantnog Perioda glasanja, pisanim putem traži od Glavnog akcionara da produži važenje Odredbi o glasanju, osim onih koje budu istekle u skladu sa odredbama ovog Ugovora, za dodatni period od 5 godina („Produženi period glasanja“). Ukoliko u roku od 20 dana od prijema zahtjeva Terne, Glavni akcionar u pisanoj formi potvrdi da je važenje Odredbi o glasanju produženo, u tom slučaju će Odredbe o glasanju ostati na snazi do onog od narednih događaja koji najranije nastupi istek važenja Odredbi o glasanju u skladu sa ovim Ugovorom, istek Produženog perioda glasanja i raskid ovog Ugovora.

ODJELJAK 6.2 Put osnov i Put opcija Terne

- (a) U slučaju da: (1) Glavni akcionar ne pristane na produženje važenja Odredbi o glasanju u skladu sa Odjeljkom 6.1, (2) Glavni akcionar ne odgovori na zahtjev Terne u roku utvrđenom u Odjeljku 6.1(b), ili (3) Odredbe o glasanju ne budu punovažno produžene iz bilo kog razloga (osim iz razloga koji su isključivo pripisivi Terni), ne dovodeći u pitanje druga prava ili pravna sredstva koja Terna može imati na osnovu Ugovora, Statuta ili mjerodavnog prava, svaka od gore navedenih tačaka (1), (2) i (3) smatraće se „Put osnovom“ i Terna ima pravo da izvrši, prema sopstvenom nahođenju, Put opciju Terne iz Odjeljka 5.1.
- (b) Strane su saglasne da će odredbe ovog Člana VI biti unijete u Ugovor o glasanju i, u svakom slučaju, iste će se shodno primjenjivati, *mutatis mutandis*, tokom svakog petogodišnjeg perioda (ili drugog perioda važenja ugovora o glasanju po crnogorskom pravu) koji slijedi Period glasanja, ali ne duže od perioda važenja ovog Ugovora.

ČLAN VII

IZJAVE I GARANCIJE

Svaka Strana izjavljuje i garantuje drugima (u mjeri u kojoj je to primjenjivo) da:

- (a) ima puno pravo, sposobnost i ovlaštenje da sklopi ovaj Ugovor i da preuzme i izvrši svoje obaveze iz ovog Ugovora koji će, nakon potpisivanja, ustanoviti punovažne obaveze za nju, u skladu sa uslovima iz Ugovora; nema obaveza prema niti prava trećih lica koja mogu da utiču na pravo te Strane da potpiše i sprovede Ugovor i njegove odredbe;
- (b) zaključenje i sprovođenje ovog Ugovora neće rezultirati kršenjem bilo koje odredbe mjerodavnog prava i/ili osnivačkih akata (uključujući Statut) ili bilo koje ugovorne obaveze i/ili imati za posljedicu zahtjev treće strane prema drugim Akcionarima ili Društvu; i
- (c) osim ukoliko je drugačije izričito napomenuto, nikakvo prethodno odobrenje, saglasnost ili ovlaštenje od strane bilo kog državnog organa ili trećeg lica nije potrebno u vezi sa potpisivanjem i izvršenjem ovog Ugovora.

ČLAN VIII

DODATNI SPORAZUMI

ODJELJAK 8.1 (IZOSTAVLJENO)

(IZOSTAVLJENO)

ODJELJAK 8.2 Politika dividendi i Finansijski dug i Obezbjedenje od strane Glavnog akcionara.

- (a) Akcionari su saglasni da, u najvećoj mogućoj mjeri, svo neophodno finansiranje novčanih tokova Društva bude pokriveno prije svega kroz interno stvorene resurse i, nakon razmatranja uticaja na kreditnu sposobnost Društva, zaduženjem (koje, ne dovodeći u pitanje odredbe Odjeljka 8.2(b) dolje, će biti bez prava regresa oba Akcionara). Akcionari su saglasni, u skladu sa gore navedenim principom, strateškim ciljevima i srednjoročnom-dugoročnom finansijskom stabilnošću Društva, i nakon uzimanja u obzir projektovanih kapitalnih investicija i potreba za finansiranjem koji će imati prednost nad raspodjelom dobiti, Društvo će, u skladu sa crnogorskim pravom, raspodijeliti dividende po najvećem mogućem nivou, kako to mogu tražiti Akcionari, s vremena na vrijeme, i u skladu sa odredbama ovog Odjeljka 8.2.

(b) (IZOSTAVLJENO)

- (c) Radi stvaranja povoljnih uslova za razvoj crnogorskog prenosnog sistema Akcionari su saglasni da ulože sve svoje napore kako bi Regulatornoj agenciji za energetiku Crne Gore prikazali regulatorni okvir primjenjiv na prenos na osnovu Priloga 3.

ODJELJAK 8.3. Povjerljivost.

Svaka strana je saglasna da se Povjerljive informacije čuvaju kao tajna i da se ne smiju prodati, razmijeniti, objaviti ili na drugi način objelodaniti nikome ni na koji način, uključujući ni putem fotokopiranja ili reprodukcija, s tim što Akcionar može da objelodani Povjerljive informacije (i) svojim Povezanim licima, savjetnicima, direktorima, službenicima i zastupnicima koji treba da znaju Povjerljivu informaciju za

potrebe koje se odnose na ovaj Ugovor, (ii) potencijalnom sticaocu u vezi sa predloženim Prenosom akcija, pod uslovom da potencijalni sticalac potpiše ugovor o povjerljivosti koji sadrži suštinski ista ograničenja kao i ovaj stav, (iii) u vezi sa rejšavanjem nekog spora između Strana, (iv) uz pristanak drugog Akcionara, (v) u skladu sa mjerodavnim pravom ili na zahtjev nadležnog suda, zvaničnika vlade ili regulatornog tijela (uključujući organe berze) ili u skladu sa obavezujućom presudom, naredbom ili zahtjevom nadležnog organa, i (vi) u sklopu objave ili informacije date u skladu sa stavom (b) dolje. Svaka Strana će, u cilju sprečavanja objelodanjivanja Povjerljivih informacija koje dobije od druge Strane ili trećeg lica, osim u slučajevim predviđenim u prethodnoj rečenici, pokazati u najmanju ruku isti stepen brige koji pokazuje prilikom zaštite sopstvenih povjerljivih informacija. Svaka Strana će upotrijebiti sve razumne napore kako bi obezbijedila da njena Povezana lica i njeni službenici, zaposleni, agenti, profesionalni i ostali savjetnici čuvaju Povjerljive informacije. U tom smislu, termin „Povjerljive infomacije“ znači: (i) sve nejavne informacije koje se odnose na Društvo, njegova zavisna društva, ili poslove Društva (ii) sve informacije koje se odnose na klijente, biznis, sredstva i poslove drugog Akcionara do kojih oni dođu kao Akcionari ili tako što vrše postavljenja u Odboru direktora ili putem ostvarivanja prava ili izvršavanja svojih obaveza iz ovog Ugovora; ili (iii) informacije koje su vezane za ovaj Ugovor, Ugovor o kupoprodaji i Cjelokupni Ugovori o koordinaciji projekta (ili bilo koji ugovor ili aranžman koji je zaključen u vezi sa njima). Termin „Povjerljiva informacija“ ne podrazumijeva informaciju koja (a) je već u vlasništvu relevantne Strane a nije predmet nekog drugog ugovora o povjerljivosti sa nekim licem ili obaveze drugog lica da čuva tajnu, (b) jeste ili postane opšte dostupna javnosti osim tako što ju je ta relevantna Strana ili njen zastupnik objelodanio, direktno ili indirektno, na način koji predstavlja kršenje ovog Ugovora, (c) jeste ili postane raspoloživa relevantnoj Strani bez obaveze da čuva njenu povjerljivosti iz izvora koji nije Strana iz ovog Ugovora niti njen zastupnik, pod uslovom da relevantnoj Strani nije poznato da je taj izvor obavezan ugovorom o povjerljivosti ili ima obavezu da čuva tajnu, ili (d) ju je relevantna strana samostalno razvila. Odredbe ovog stava ostaće na snazi godinu dana nakon raskida ovog Ugovora.

- (b) Strane neće davati javne objave koje se odnose na ovaj Ugovor, neku njegovu odredbu ili transakciju koja je njime obuhvaćena bez prethodnog pisanog pristanka drugih Strana. Ovo se ne odnosi na objave ili objelodanjivanja koja su obavezna po mjerodavnom pravu, zahtjevu regulatornog tijela ili pravilima priznate berze, ali strana koja ima obavezu da izvrši objavu ili objelodanjivanje informacije treba da konsultuje drugu stranu/strane, u mjeri u kojoj je moguće, prije nego što postupi u skladu sa tom obavezom.

ODJELJAK 8.4. Statut i Pravilnik.

U slučaju dvosmislenosti ili neusaglašenosti između odredbi ovog Ugovora i odredbi Statuta (i/ili Pravilnika) Društva, odredbe ovog Ugovora imaće prednost u odnosu među Stranama i shodno tome svaka Strana će ostvarivati svoje glasačko i druga prava kao i ovlašćenja koja su joj na raspolaganju (i staraće se da njeni članovi u Odboru direktora, kao i drugi zvaničnici koje je ona odredila, glasaju i vrše svoja prava) na način koji obezbjeđuje postupanje u skladu sa odredbama ovog Ugovora i, ako je neophodno,

osiguraće da se usvoje izmjena Statuta ili Pravilnika Društva.

Strane su saglasne da će, ako to već nije učinjeno na prvoj sjednici Odbora direktora, i/ili Skupštine akcionara (u zavisnosti šta je primjenljivo), jedan ili više Pravilnika Društva biti izmijenjen na način da odražava odredbe ovog Ugovora, a sve izmjene ili dopune Pravilnika u odnosu na pitanja koja su tretirana u ovom Ugovoru ili koje mogu uticati na odredbe ovog Ugovora mogu se usvojiti jedino uz potvrđan glas Terninog direktora. Strane su međusobno saglasne da između njih, po ugovornoj osnovi, engleska verzija Statuta ima prednost u slučaju bilo kakve nesaglasnosti između engleske i crnogorske verzije.

ODJELJAK 8.5. Zavisna društva.

Akcionari su saglasni da se odredbe Člana II shodno primjenjuju na (i) sva zavisna lica Društva koja obavljaju i/ili su uključena u aktivnosti i poslove prenosa električne energije (ako ih ima) i (ii) u pogledu ostalih zavisnih društava Društva koja se osnivaju u skladu sa tačkom 18 Odjeljka 2.6 (a), Akcionari će zajedno verifikovati da li i u kojoj mjeri treba primijeniti odredbe Odjeljka II. Shodno tome, svaki Akcionar se obavezuje da svoja glasačka i druga prava i ovlašćenja koja ima kao akcionar koristi (te da obezbijedi da njegovi predstavnici u Odboru direktora ili drugi zvaničnici koje je on odredio, glasaju i koriste svoja ovlašćenja) na način kojim se obezbjeđuje sprovođenje odredbi ovog Odjeljka 8.5 i postupanje u skladu sa njima, a na zahtjev Terne će, ukoliko je to neophodno, obezbijediti da budu usvojene izmjene ovog Ugovora i/ili Statuta neophodne da bi se obezbijedilo sprovođenje odredbi ovog Odjeljka 8.5 i postupanje u skladu sa njima, s tim što se ne traži da zavisna lica Društva imaju isti broj članova odbora direktora kao Društvo.

ODJELJAK 8.6 Obeštećenje.

Ne dovodeći u pitanje pravno sredstvo koje je na raspolaganju ili je predviđeno ovim Ugovorom ili mjerodavnim pravom, svaka Strana je saglasna da obešteti druge Strane za sve gubitke (isključujući izgublenu dobit i posljedične štete), štete, obaveze i troškove (dokumentovane pravne i advokatske naknade, kao i druge troškove) koje druga Strana pretrpi kao posljedicu ili u vezi sa (i) propustom Strane da izvrši i postupa u skladu sa ovim Ugovorom ili kršenjem neke obaveze ili sporazuma iz ovog Ugovora, i (ii) netačnošću ili kršenjem neke izjave ili garancije.

Strane su saglasne da Terna nema pravo na dvostruko obeštećenje za iste gubitke, štete, obaveze, po osnovu ovog Ugovora, Ugovora o koordinaciji projekta i Ugovora o kupoprodaji, pod uslovom da Strana bude stvarno i potpuno obeštećena po bilo kom pojedinačnom osnovu.

Strane su dalje saglasne da ako Terna aktivira Put opciju usljed postojanja Put osnova koji se odnosi na netačnost ili kršenje neke izjave ili garancije kao što je predočeno stavkama (a)(ii) Priloga 5 (Put osnov), nakon Zatvaranja Put opcije, Terna više neće imati pravo ni na kakvo obeštećenje prema Ugovoru o kupoprodaji uslijed netačnosti ili kršenja neke izjave ili garancije.

ČLAN IX

TRAJANJE I RASKID

- (a) Ne dovodeći u pitanje raniji istek određenih posebnih odredaba ovog Ugovora, kao što je izričito predviđeno u ovom Ugovoru, ili na pravo Strane da raskine ovaj Ugovor, ovaj Ugovor će nastaviti da proizvodi pravno dejstvo, bez ograničenja, a prestaće da važi: (i) onda kada ili Glavni akcionar ili Terna (ili neko Povezano lice Terne, uključujući i Dozvoljene sticaocce) više ne bude vlasnik 5% akcijskog kapitala Društva, s tim što se ova odredba ima primijeniti jedino ako Terna prestane da bude vlasnik najmanje od 5% akcijskog kapitala u Društvu usljed jednog ili više prenosa ili ustupanja Akcija od strane Terne (ovo isključuje, između ostalog, smanjenje ili razvodnjavanje Terninog udjela u akcijskom kapitalu i glasačkim pravima u Društvu usljed povećanja kapitala, spajanja, razdvajanja ili druge statusne promjene ili reorganizacije), s tim što se prenos ili ustupanje od strane Terne Dozvoljenim sticaocima u skladu sa Odjeljkom 4.3 ne smatra prenosom ili ustupanjem u smislu ove stavke (i), (ii) pisanim sporazumom Akcionara, (iii) na način predviđen u Odjeljku 5.3(c), ili (iv) onda kada Akcionari donesu punovažnu i konačnu odluku ili bude donijeta obavezujuća i konačna odluka o likvidaciji Društva, osim radi sprovođenja reorganizacije, rekonstrukcije ili udruživanja, osim odredaba ovog Ugovora koje ostaju na snazi nakon njegovog raskida. Po nastupanju okolnosti navedenih u ovom stavu (a) Ugovor će biti automatski raskinut.
- (b) Bez obzira na bilo šta suprotno sadržano u ovom Ugovoru, ukoliko dođe do raskida Ugovora iz bilo kog razloga, odredbe Člana V i Odjeljka 6.2 (u mjeri u kojoj su okolnosti koje su osnov za primjenu relevantnih odredbi nastale, ali relevantne odredbe i procedure u njima predviđene nisu u potpunosti sprovedene, izvršene i/ili primijenjene), Odjeljak 8.3, Član IX i Član X (osim Odjeljka 10.1) ostaju na snazi i primenjuju se i nakon raskida.
- (c) Raskid ovog Ugovora ne dovodi u pitanje odgovornost ili obaveze u pogledu pitanja, obaveza ili uslova koje je relevantna Strana prekršila prije raskida.

ČLAN X.

RAZNO

ODJELJAK 10.1. Izvještavanje.

- (a) Glavni akcionar će osigurati da Društvo pripremi i dostavi Terni (ili direktno ili dostavljanjem te dokumentacije i informacija članovima Odbora direktora koje je imenovala Terna) sljedeće informacije i dokumentaciju:
- (i) u roku od 30 dana nakon isteka svakog kvartala, nerevidirani kvartalni izvještaj uprave o poslovanju Društva pripremljen u skladu sa IFRS, koji treba da sadrži bilans uspjeha, bilans stanja, neto finansijsku poziciju, izvještaj o novčanim tokovima i izvještaj o promjenama u kapitalu;
 - (ii) u roku od 30 dana nakon isteka svakog polugodišta, polugodišnje kompletne konsolidovane nerevidirane finansijske izvještaje Društva, pripremljene u skladu sa IFRS, uključujući bilans uspjeha, bilans stanja, neto finansijsku poziciju, izvještaj o novčanim tokovima i izvještaj o promjenama u kapitalu, koji prikazuje progres u vezi sa budžetom i opis svih glavnih poslovnih događaja;
 - (iii) u roku od 90 dana nakon isteka svake fiskalne godine, revidirane godišnje konsolidovane finansijske izvještaje Društva pripremljene u skladu sa IFRS;
 - (iv) u roku od 30 dana prije kraja svake fiskalne godine, ekonomske i finansijske rezultate, prognoze i prijedlog budžeta za narednu godinu;
 - (v) u roku od 10 dana od kraja svakog polugodišta, pisani izvještaj o statusu i progresu sprovođenja i statusu Plana razvoja i Povezane mrežne infrastrukture i, ako je primjenjivo, Dodatne mrežne infrastrukture;
 - (vi) što pre je razumno moguće, one podatke i informacije, koje redovno priprema nadležna uprava Društva, a koje s vremena na vrijeme Akcionar može osnovano da zahtjeva;
 - (vii) one informacije i podatke koje u razumnoj mjeri zahtjeva Terna za računovodstvene potrebe.
- (b) Uz uslov da se poštuju obaveze Akcionara iz Odjeljka 8.3, Glavni akcionar će omogućiti Terni, o osiguraće da Društvo to omogući, opravdan pristup službenicima, zaposlenima, revizorima, savjetnicima i agentima Društva kao i knjigama, imovini i evidencijama Društva, i dostaviće Terni (i njenim zaposlenima i agentima) sve finansijske, poslovne i druge podatke i informacije koje Terna može osnovano da zahtjeva (uključujući tako što će dokumenta kopirati o trošku Terne).
- (c) Strane će zajednički pregledati, raspraviti i u dobroj vjeri se dogovarati oko izmjena IFRS politike Društva radi usklađivanja takve politike sa onom koju je Terna usvojila, u mjeri u kojoj to dozvoljava crnogorsko pravo.

ODJELJAK 10.2. Obavještenja

Obavještenja se Stranama šalju pisanim putem na njihove odgovarajuće adrese koje su utvrđene u Aneksu 10.2 koji je priložen uz ovaj Ugovor. Svaka Strana može da traži da joj se obavještenja šalju na drugu adresu tako što će o tome obavijestiti druge Strane u skladu sa ovim Odjeljkom 10.2. Svaka komunikacija koja je po osnovu ovog Ugovora potrebna ili dozvoljena biće na engleskom jeziku, u pisanom obliku i smatraće se da je data po prijemu ako i kada se dostavlja lično ili putem kurira ili priznate avionske službe dostave, ili ako je poslata faksom (izveštaj pošiljaoca o potvrđnom prenosu koji se smatra dokazom dostave) toj Strani na tu adresu. Ukoliko se obavještenje dostavi ili pošalje faksom na dan koji nije Radni dan ili nakon radnog vremena (6 sati popodne po centralnom evropskom vremenu), to obavještenje se smatra primljenim od početka rada narednog Radnog dana.

ODJELJAK 10.3. Mjerodavno pravo; Sporovi; Arbitraža i Odricanje od imuniteta

- (a) Ovaj Ugovor, kao i bilo koji spor ili zahtjev koji mogu proizaći iz njega, ili su u vezi sa Ugovorom ili njegovim predmetom, sprovede se i tumačiti u skladu sa materijalnim pravom Crne Gore, bez uzimanja u obzir njegovih odredbi o sukobu zakona, s tim što, bez obzira na upravo gore navedenu rečenicu, Strane su izričito, bezuslovno i neopozivo saglasne da (i) Odjeljak 2.6 (Rezervisana pitanja), Odjeljak 2.7 (Blokada i Pat pozicija), Član V (*Put* i *Call* opcije), Član VI (Odredbe o glasanju i *Put* opcija), Odjeljak 8.2(b), Član IX (Trajanje i raskid), Odeljak 10.3 i (ii) bilo koja druga odredba ovog Ugovora koja po crnogorskom pravu može biti nevažeća, van snage ili neprimjenjiva (u cjelini ili dijelu) i bilo koji spor ili zahtjev koji mogu proizaći iz ovih odeljaka, članova ili odredaba, ili u vezu sa njima, ili iz njihovih predmeta regulisanja (uključujući, radi pojašnjenja, i zahtjev za naknadu štete), sprovede se i tumačiti u skladu sa materijalnim pravom Engleske, bez uzimanja u obzir njegovih odredbi o sukobu zakona.
- (b) U slučaju da dođe do bilo kog spora ili tužbe koja je proistekla, ili je povezana ili se odnosi na bilo koji način na ovaj Ugovor, uključujući, ali ne ograničavajući se na, njegovo tumačenje, sastavljanje, izvođenje, kršenje, raskid, istek ili nevaženje, Strane pristaju da podnesu zahtjev za konačnu arbitražu pred vijeće od tri arbitra po osnovu Pravila arbitraže Međunarodne trgovinske komore („ICC“ i „ICC pravila“). Ukoliko je postavljenje vijeća arbitara učinjeno od strane Međunarodnog arbitražnog suda u skladu sa članom 10.2 ICC pravila, Strane su saglasne da bar jedan od arbitara bude francuske nacionalnosti.
- (c) Vijeće arbitara ima isključivo pravo da donese odluku o svakom sporu. U slučaju bilo kakvog sukoba između ICC pravila i neke odredbe ovog Ugovora, mjerodavan je ovaj Ugovor.
- (d) Arbitražni postupak biće na engleskom jeziku i sjedište arbitraže biće u Parizu, Francuska. Postupak, uključujući ročišta i podneske, biće na engleskom. Strane su saglasne da će preduzeti razumne mjere za zaštitu Povjerljivih informacija tokom

arbitraže i pratećeg sudskog postupka, uključujući i to da se podvrgnu naredbi arbitražnog vijeća s tim u vezi. Arbitraža može biti pokrenuta po osnovu ovog Ugovora protiv više od jedne Strane, a Strane se obavezuju da neće neosnovano osporavati to što su imenovane kao strane u arbitraži koja uključuje i druge Strane. U slučaju da je pokrenuto više arbitražnih postupaka po osnovu ovog Ugovora, Akcionarskog ugovora ili Ugovora o koordinaciji projekta, Strane se neće neosnovano protiviti njihovoj konsolidaciji.

- (e) Vijeće arbitara će pobjedničkoj strani dosuditi opravdane troškove po osnovu honorara i troškova advokata, troškove administrativnih taksi, honorara i troškova članova vijeća i drugih osnovanih troškova u vezi sa arbitražom. Strane su saglasne da će se obavještenja, izvještaji, komunikacija i druga dokumenta smatrati validnim i validno dostavljenim ako su dostavljeni na način iz Odjeljka 10.2 ovog Ugovora. Ni u kom slučaju arbitraža ne može da odluči o kaznenim, posljedičnim i/ili posebnim štetama.
- (f) Prije iniciranja arbitražnog postupka, a i tokom njega, Strane mogu podnijeti zahtjev nadležnom sudu za privremenu mjeru i druge mjere obezbjeđenja.
- (g) Svaka Strana izjavljuje da zaključuje ovaj Ugovor u svojstvu privrednog subjekta i da u odnosu na ovaj Ugovor podliježe građanskom i privrednom pravu. Svaka Strana ovim putem neopozivo i bezuslovno i u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom:
 - (1) izražava saglasnost, da se, ukoliko druga Strana protiv nje ili njene imovine pokrene parnicu, arbitražu ili drugi postupak po osnovu ili u vezi sa ovim Ugovorom, neće pozivati na svoj ili imunitet svoje imovine u pogledu tog postupka (koji uključuje, tužbu, sekvestraciju prije presude, drugu sekvestraciju, presudu, postupak prinudnog i drugog izvršenja); i
 - (2) odriče se prava na suvereni ili drugi imunitet koji ona ili njena imovina, bez obzira gdje je locirana, ima ili može da stekne.

ODJELJAK 10.4 Cjelovitost ugovora; Obavezujući ugovor, Ustupanje, Bez korisnika trećih strana.

Ovaj Ugovor, uključujući preambule, Aneксе i Priloge koji su priloženi uz njega, zajedno sa Ugovorom o kupoprodaji, Ugovorima o koordinaciji projekta i dokumentima, instrumentima i drugim ugovorima koji su potpisani ili dostavljeni u skladu sa ovim Ugovorom, sadrži sve sporazume i ugovore između Akcionara u odnosu na Društvo i transakcije koje su obuhvaćene ovim Ugovorom, i zamjenjuje sve druge sporazume i ugovore, pisane ili usmene, uključujući i dokument sa uslovima ugovora između Društva i Terne od 28. jula 2009. godine.

- (b) Ovaj Ugovor će biti obavezujući za Strane, njihove sukcesore, nasljednike, legatere, sljedbenike, dozvoljene sticaoce, pravne zastupnike, izvršioce i administratore, osim ako je drugačije predviđeno. Nijedno lice osim Strane, i njenih odnosnih sljedbenika i dozvoljenih sticalaca nema nikakva prava po osnovu ovog Ugovora i ničim iz ovog Ugovora se ne prenose bilo koja prava bilo kom licu koje nije Strana u ovom Ugovoru. Ovaj Ugovor i prava i obaveze koja

on određuje ne može da ustupi niti da prenese, u cjelosti ili djelimično, bilo koja Strana iz ovog Ugovora, osim kada je to u skladu sa i u mjeri određenoj ovim Ugovorom, u vezi sa određenim Prenosom u skladu sa odjeljkom 4.3. Da bi se izbjegla sumnja, Prenos bilo koje Strane dijela ili svih svojih Akcija trećoj strani, neće imati za rezultat prenos ovog Ugovora ili bilo kog prava i obaveze, koji su njime predviđeni, trećoj strani.

ODJELJAK 10.5. Jezik

Ovaj Ugovor se potpisuje na engleskom jeziku, koji će biti jedini glavni jezik u ovom Ugovoru. U slučaju da je bilo koji prevod ovog Ugovora ili nekog dijela napravljen ili je traženo da bude napravljen prema crnogorskom pravu, iz bilo kog razloga ili svrhe, Strane su saglasne da engleska verzija bude mjerodavna, ukoliko dođe do razilaženja ove dvije verzije.

ODJELJAK 10.6 Klauzula o važenju ugovora uprkos ništavnosti određenih odredbi.

Osim ako nije određeno drugačije, ukoliko neka od odredbi ovog Ugovora, ili primjena te odredbe na bilo koje lice i situaciju, postane ništavna, ostatak ovog Ugovora ili primjena ostalih odredbi na lice ili situaciju neće time biti ugrožena. Svaka ništavna i neizvršiva odredba ovog Ugovora se zamjenjuje drugom odredbom, koja je punovažna i izvršiva i najbliže prikazuje prvobitnu namjeru ništavne i neizvršive odredbe. U slučaju da se nakon toga mjerodavno pravo izmijeni i tumači na način koji bi omogućio da svaka odredba ovog Ugovora koja je bila ništavna sada bude punosnažna, ta odredba će se smatrati punosnažnom od datuma stupanja na snagu tog tumačenja i izmjene.

ODJELJAK 10.7 Izmjene; Odricanja.

- (a) Ne može se mijenjati, modifikovati ili odricati od nijedne odredbe ovog Ugovora, djelimično ili u cjelosti, uključujući odricanje od ili mijenjanje na drugi način bilo kog zahtjeva glasanja utvrđenog u Odjeljku 2.6, bilo kada bez pisanog sporazuma koji potpisuju (i) Akcionari ili (ii) svaka Strana, ako izmjene, modifikacije ili odricanja direktno utiču ili se odnose na prava (ako ih bude) ili obaveze Društva.
- (b) Nikakvo odricanje od neispunjenja bilo kog uslova ovog Ugovora nije izvršivo osim ako je to odricanje sastavljeno u jasnoj pisanoj formi, potpisano i dostavljeno od Strane koja traži to odricanje. Odricanje bilo koje Strane, iz ovog Ugovora, od neispunjenja bilo koje odredbe ovog Ugovora ne smatra se niti se tumači kao trajno odricanje od tog neispunjenja ili kao odricanje bilo kog narednog neispunjenja. Osim kako je izričito naglašeno suprotno u ovom Ugovoru, bilo koji propust ili docnja Strane u ostvarivanju bilo kog prava ili pravnog sredstva po osnovu ovog Ugovora, koje je inače na raspolaganju u

odnosu na ovaj Ugovor prema zakonu ili pravičnosti, ne smatra se odricanjem od tog prava ili pravnog sredstva, niti će bilo koje pojedinačno ili djelimično ostvarivanje prava ili pravnog sredstva da onemogući svako naredno ili drugo ostvarivanje bilo kog drugog prava ili pravnog sredstva.

ODJELJAK 10.8 Troškovi i rashodi

Svaka strana snosi sve naknade, troškove i rashode koje je napravila u vezi sa pripremom, pregovorima, sklapanjem i sprovođenjem ovog Ugovora.

ODJELJAK 10.9. Posebno izvršenje

Strane su saglasne da može doći do nepopravljive štete u slučaju da odredbe ovog Ugovora nijesu sprovedene u skladu sa uslovima ovog Ugovora, i Strane će imati pravo na posebno izvršenje odredbi ovog Ugovora i/ili sudsku zabranu ili drugu pravičnu mjeru da bi se spriječilo kršenje ovog Ugovora, kao dopuna bilo kom drugom pravnom sredstvu ili pravičnoj mjeri, i ovim putem se odriču bilo kog prava da zahtijevaju obezbjeđenje ili polaganje bilo kojeg jemstva u vezi sa dobijanjem bilo koje sudske zabrane ili druge pravične mjere.

ODJELJAK 10.10 Primjerci ugovora

Ovaj Ugovor može da se potpiše u više primjeraka i svi oni čine jedan ugovor, koji je obavezujući za sve Strane u njemu, čak iako sve strane nijesu potpisnici originala ili istog primjerka. U tom smislu, faksimili potpisa su obavezujući za sve Strane u ovom Ugovoru.

ODJELJAK 10.11 Opšti principi tumačenja

U smislu ovog Ugovora, osim ako nije drugačije izričito naglašeno ili ako kontekst zahtijeva drugačije:

- (a) termini definisani u ovom Ugovoru, kao što je utvrđeno u Aneksu A koji je priložen uz ovaj Ugovor, obuhvataju jedninu i množinu, a korišćenje bilo kog roda podrazumijeva i ostale rodove;
- (b) pozivanje na „Članove“, „Odjeljke“, „stavove“ i druge djelove, bez pozivanja na dokument, odnosi se na pomenute Odjeljke, stavove i druge djelove ovog Ugovora;
- (c) pozivanje na stav bez dodatnog pozivanja na Odjeljak je pozivanje na taj stav koji se nalazi u istom Odjeljku u kojem se ukazivanje pojavi, i ovo pravilo se odnosi i

na ostale djelove;

- (d) izrazi „u ovom dokumentu“, „iz ovog dokumenta“, i drugi slični izrazi ukazuju na ovaj Ugovor u cjelini, a ne na neku posebnu odredbu;
- (e) za termine „obuhvata“, „podrazumijeva“ ili „uključujući“ će se smatrati da podrazumijevaju i nastavak „bez ograničenja“;
- (f) kada se obračunava broj dana prije kojeg, do kojeg ili nakon kojeg bilo koja radnja treba da se izvrši ili bilo koji korak da se preduzme shodno ovom Ugovoru, dan koji je referentni datum tog obračuna se isključuje pri obračunu tog perioda. Ako posljednji dan tog perioda nije Radni dan, relevantni period se završava prvog sljedećeg Radnog dana;
- (g) svi iznosi koji su izraženi u eurima uključuju i njihovu protivvrijednost u drugoj valuti, zavisno od slučaja;
- (h) kada se u ovom Ugovoru navodi da će Strana "postarati", "omogućiti" ili "obezbijediti" nešto, ta Strana je obavezna da omogući ostvarenje takvog cilja, uključujući tako što će koristiti pravo da usmjeri lice ili organ nekog lica ili da obezbijedi da Lice ili organ nekog Lica budu usmjereni i smatraće se u potpunosti odgovornom ukoliko takav cilj ne bude konačno ostvaren.

KAO POTVRDA GORE NAVEDENOG, Strane su potpisale ovaj Ugovor na dan koji je naprijed naveden.

VLADA CRNE GORE

Potpisao: _____

Ime:

Funkcija:

TERNA RETE ELLETRICA NAZIONALE S.P.A

Potpisao: _____

Ime:

Funkcija:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD

Potpisao:

Ime:

Funkcija:

ANEKS A

DEFINICIJE

Navedeni termini imaju sljedeće značenje:

“Obavještenje o prihvatanju” ima značenje koje mu je dato u Odjeljku 4.4(d) ili 4.5(c).

“Dodatna mrežna infrastruktura” označava (i) Novu interkonekciju Crna Gora-Srbija, i/ili (ii) Novu interkonekciju Crna Gora-Bosna i Hercegovina

“Ugovor o koordinaciji projekta za Dodatnu mrežnu infrastrukturu” ima značenje koje mu je dato u Odjeljku 3.3(c).

“Povezano lice” označava, u odnosu na bilo koje lice, bilo koje drugo lice koje direktno ili posredno kontroliše to lice, ili je kontrolisano od strane tog lica ili je pod zajedničkom kontrolom sa prvim licem. Termin “kontrola” (uključujući termine “kontrolisati”, “kontrolisano od” i “pod zajedničkom kontrolom sa”) znači, u odnosu na bilo koje lice, bilo koje lice (i) koje ima u vlasništvu (direktno ili posredno) više od 50% glasova na redovnoj Skupštini akcionara tog lica, (ii) nad kojim bilo koje lice ima dominantan uticaj na redovnoj Skupštini akcionara tog lica preko direktnog ili posrednog prava glasanja, ili (iii) nad kojim bilo koje lice ima dominantan uticaj preko ugovornih obaveza.

“Ugovor” označava ovaj Akcionarski ugovor, sa eventualnim izmjenama i dopunama u skladu sa njegovim odredbama.

“Povezana mrežna infrastruktura” označava novu prenosnu infrastrukturu na crnogorskoj prenosnoj mreži, koja je neophodna za rad i potpuno iskorišćavanje Nove interkonekcije, koju čini sljedeća infrastruktura: (a) Mrežne konekcije u Crnoj Gori; i (b) novi dalekovod 400kV između postojeće trafostanice Pljevlja i nove trafostanice Tivat/Kotor, unutar prenosne mreže Crne Gore.

“Odbor” i “Odbor direktora” označava Odbor direktora Društva.

“Radni dan” označava svaki dan, osim subote, nedelje ili zakonom određenog praznika u Rimu- Italija ili Podgorici- Crna Gora.

“Poslovni plan” označava poslovni plan Društva, eventualno dopunjen, izmijenjen, zamijenjen ili ponovo usvojen od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama Odjeljka 2.2 (g) i 2.6 i 3.1(b) ovog Ugovora, a koji se odnosi na predstojeći petogodišnji period, i sadrži detalje strateškog planiranja Društva u vezi sa Sistemom nove interkonekcije, Dodatnom mrežnom infrastrukturuom, prenosnom mrežom uopšte i ostalim radnjama Društva, kao i poslovne ciljeve vezane za poslovni prihod i marže, troškove poslovanja, prognozu kapaciteta sredstava, bilans novčanih tokova, kapitalni plan, investicioni plan, potrebu povećanja kapitala, određivanje cijene proizvoda i akcioni plan u vezi sa radnom snagom a sve u vezi sa poslovanjem Društva za isti period, i koji uključuje, kao njegov osnovni dio, i Plan razvoja.

“Statut” označava Statut Društva u formi kao u Prilogu 1, sa eventualnim izmjenama koje Akcionari dogovore.

“Call osnov” označava (i) otkazivanje od strane Terne planova za izgradnju i rad Nove

interkonekcije, ili (ii) propust Terne da prije 31. decembra 2012. godine izda narudžbe, odnosno sklopi obavezujuće ugovore za nabavku materijala i/ili usluga za izgradnju Nove interkonekcije, (iii) stvarni i punovažni raskid Ugovora o koordinaciji projekta od strane Društva u skladu sa Odjeljkom 5.2(a)(i)-(v) (uključujući) Ugovora o koordinaciji projekta, ili (iv) netačnost ili kršenje neke izjave ili garancije iz Odjeljka 6 Ugovora o kupoprodaji, ili druge obaveze ili sporazuma (uključujući obavezu obeštećenja) Terne prema Ugovoru o kupoprodaji, ako i samo ako takva netačnost ili kršenje, pojedinačno ili ukupno prouzrokuje, ili se razumno može očekivati da će prouzrokovati, Gubitke (kao što je definisano u Ugovoru o kupoprodaji) koji se imaju obeštetiti Društvu i/ili Glavnom akcionaru prema Ugovoru o kupoprodaji i koji prelaze iznos od 7.000.000 EUR (sedam miliona), pod uslovom da, ako se takvo kršenje ili netačnost može sanirati, ne bude sanirano do strane Terne u roku od 30 Radnih dana kada joj Glavni akcionar dostavi obavještenja o kršenju.

“Zatvaranje Call opcije” ima značenje dato u Odjeljku 5.2 (d) ovog dokumenta.

“Datum zatvaranja Call opcije” ima značenje dato u Odjeljku 5.2 (d) ovog dokumenta.

“Obavještenja o Aktiviranju Call opcije” ima značenje dato u Odjeljku 5.2 (b) ovog dokumenta.

“Kupovna cijena Call opcije” ima značenje dato u Odjeljku 5.2 (c) ovog dokumenta.

“Call akcije” ima značenje dato u Odjeljku 5.2(a) ovog dokumenta.

“Predsjednik Odbora direktora” ili “Predsjednik” označava predsjedavajućeg Odbora direktora Društva.

“Društvo” ima značenje dato u preambuli ovog dokumenta.

“Povjerljive informacije” ima značenje dato u Odjeljku 8.3 ovog dokumenta.

„Povezivanje sa mrežom” ima značenje dato u Odjeljku 8.1

“Pat pozicija” ima značenje dato u Odjeljku 2.7(e) ovog dokumenta.

“Zamjenik predsjednika” označava zamjenika Predsjednika Odbora direktora Društva.

“Direktor” označava bilo kog člana Odbora direktora Društva.

“Teret”, označava (kao i “Opteretiti”) zalogu, teret, hipoteku, rješenje o uknjižbi, teret, službenost, uslovnu prodaju ili drugi ugovor o prodaji sa zadržavanjem vlasništva do otplate, nedostatak na pravu vlasništva, založno pravo, hipoteku, zakup, namet, ograničenje prenosa, pravo prve ponude, pravo prvog odbijanja, opciju, pravo preče kupovine, glasački *trust* ili sporazum o glasanju, bilo da proizilazi iz ugovora, zakona ili drugačije.

“Cjelokupni Ugovori o koordinaciji projekta” označava (i) Ugovor o koordinaciji projekta, zaključen na današnji dan između Terne, Glavnog akcionara i Društva koji se odnosi na Povezanu mrežnu infrastrukturu, Novu interkonekciju i Dodatnu mrežnu infrastrukturu („Ugovor o koordinaciji projekta”) (ii) ako neka Dodatna mrežna infrastruktura bude razvijana i građena kao javna linija od strane Društva i operatora prenosnog sistema relevantne susjedne zemlje (a ne kao “privatni interkonektor(i)” u skladu sa Regulativom o električnoj energiji 1228/2003), Ugovor o koordinaciji projekta Dodatne mrežne infrastrukture koji može biti zaključen u skladu sa Odjeljkom 3.3(c).

“Izvršni direktor”, ima značenje dato u Odjeljku 2.3(c) ovog dokumenta.

“Produženi period glasanja“, ima značenje dato u Odjeljku 6.1(b) ovog dokumenta.

“Mrežne konekcije u Crnoj Gori“, znači (i) nova AC trafostanica 400 kV Tivat/Kotor, koja uključuje 400 kV sabirnice i ramove, koji su neophodni za infrastrukturu konekcije nove AC trafostanice 400 kV Tivat/Kotor, sa novom Konvertorskom stanicom u Crnoj Gori, crnogorskom postojećom elektroprenosnom mrežom i sa postojećom trafostanicom 400 kV Pljevlja, (ii) dalekovodi 400kV koji spajaju novu AC trafostanicu 400 kV Tivat/Kotor sa postojećom elektroprenosnom mrežom (posebno, postojećim dalekovodom 400 kV „Podgorica 2 - Trebinje“ u ulazno-izlaznoj konfiguraciji), i (iii) AC prenosna infrastruktura (dalekovodi ili kablovi), ako ih bude, koji spajaju novu AC trafostanicu 400 kV Tivat/Kotor sa novom AC/DC Konvertorskom stanicom u Crnoj Gori.

“IFRS“ označava Međunarodne računovodstvene standarde izdate od strane Komiteta za međunarodne računovodstvene standarde (sa svim izmjenama, dopunama ili novim izdanjima) i, u mjeri u kojoj su iste zamijenili, Međunarodne standarde za finansijsko izveštavanje (sa svim izmjenama, dopunama ili novim izdanjima), izdate od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, koji su potvrđeni od Evropske komisije.

“Blokada“ ima značenje dato u Odjeljku 2.7(a) ovog dokumenta.

“Obavještenje o Blokadi“ ima značenje dato u Odjeljku 2.7(b) ovog dokumenta.

“Inicijalni poslovni plan“ označava 5-godišnji poslovni plan Društva iz Priloga 2.

“Međudržavni sporazum“ ima značenje dato u preambuli ovog Ugovora.

“Menadžer“ i “Menadžeri“ ima značenje dato u Odredbi 2.3(d).

“Minimalni regulatorni zahtjevi“ označava:

- (a) sve elemente i stavke koji se odnose na novi energetska regulatorni okvir u Crnoj Gori oko kojih su oba Akcionara saglasni i koje potvrđuju, po sopstvenoj diskreciji, u pisanoj formi na način koji im odgovara i koji je prihvatljiv za njih, ili, ako iz bilo kog razloga takav sporazum i potvrda ne budu postignuti najkasnije do Decembra 2011,
- (b) sve elemente i stavke koje se odnose na novi energetska regulatorni okvir u Crnoj Gori kao što je navedeno u Prilogu 3 (i, radi pojašnjenja, u odnosu na one elemente i stavke koji su navedeni u Odeljku 1.2 Priloga 3 kao alternativni, sve alternativne elemente ili stavke),

koji, u oba slučaja pod (a) i (b), Regulatorna Agencija za energetiku Crne Gore treba da usvoji do kraja decembra 2011. godine i koji treba da se primjenjuje tokom perioda od 2011 – 2014, kao što je navedeno u (i) pisanom sporazumu i potvrdi koji se mogu postići pod tačkom (a) gore, ili (ii) u Prilogu 3 u slučaju pod tačkom (b) gore, u zavisnosti od slučaja.

“Manjinski akcionar“ označava svakog akcionara Društva osim Glavnog akcionara i Terne (i njenih Dozvoljenih sticalaca).

“Nova interkonekcija“ označava novu strujnu interkonekciju između Italije i Crne Gore, koju će činiti sljedeća infrastruktura:

- (a) podzemni kablovi koji povezuju AC/DC konvertorsku stanicu u Italiji, smještenu u Cepagatti, sa postojećom italijanskom prenosnom mrežom kod trafostanice 400 kV Villanova;

- (b) AC/DC konvertorska stanica Cepagatti, Italija,
- (c) DC podzemni kablovi koji se nalaze na italijanskoj teritoriji i spajaju AC/DC konvertorsku stanicu u Cepagatti i ulaz/izlaz iz mora na kopno (landing point) u Italiji, smješten u Opštini Pescara;
- (d) cjelokupni podvodni interkonektorski strujni kablovi Visoko-naponske jednosmerne struje (HVDC) koji prolaze između ulaza/izlaza iz mora na kopno (landing point) u Italiji i ulaza/izlaza iz mora na kopno (landing point) u Crnoj Gori, koji se nalazi u Opštini Kotor, uključujući sistem elektroda i odgovarajuće kablove srednjeg napona, koji omogućavaju vraćanje električne energije, što će biti korišćeno samo u situaciji rada u vanrednim uslovima;
- (e) DC podzemni kablovi koji se nalaze na crnogorskoj teritoriji i spajaju ulaz/izlaz iz mora na kopno (landing point) u Crnoj Gori i AC/DC konvertorsku stanicu u Crnoj Gori; i
- (f) nova AC/DC konvertorska stanica u Crnoj Gori, uključujući odgovarajuće 400 kV sabirnice i ramove koji su potrebni za povezivanje infrastrukture na novu AC trafostanicu 400 kV Tivat/Kotor.

„Sistem nove interkonekcije“ označava cjelokupni nov sistem strujne interkonekcije između Italije i Crne Gore koji se sastoji od Nove interkonekcije i Povezane mrežne infrastrukture.

„Novi interkonektori“ ima značenje dato u Odjeljku 8.1

„Nova linija interkonekcije između Crne Gore-Bosne i Hercegovine“ označava novi dalekovod 400kV između Pljevalja (Crna Gora) i Višegrada (Bosna i Hercegovina).

„Nova linija interkonekcije između Crne Gore i Srbije“ označava novi dalekovod 400kV između Pljevalja (Crna Gora) i Bajine Bašte (Srbija).

„Nov regulatorni okvir“ označava nove propise usvojene od strane Regulatorne agencije za energetiku Crne Gore, objavljene i na snazi, koji sadrže Minimalne regulatorne zahtjeve.

„Datum početka rada novog sistema“ označava prvi dan na koji Sistem nove interkonekcije i bar jedna Dodatna mrežna infrastruktura otpočinu sa punim komercijalnim radom.

„Obavještenje o ponudi“ ima značenje dato u Odjeljku 4.4 (b) ili 4.5 (b).

„Drugi akcionar“ ima značenje dato u Odjeljku 4.4 (a) ili 4.5 (a).

„Strana“ ili „Strane“ ima značenje dato u preambuli ovog Ugovora.

„Cijena po akciji“ ima značenje dato u Odjeljku 4.4 (b) ili 4.5 (b), zavisi šta je primjenjivo.

„Dozvoljeni teret“ ima značenje dato u Odjeljku 5.1(d)

„Dozvoljeni sticaoci“ predstavlja bilo koje Zavisno lice Terne.

„Lica“ označava fizičko lice, bilo koji vid ortakluka, društvo sa ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, trust, zajednički poduhvat, udruženje, društveno pravno lice, pravno neregistrovanu organizaciju, izvršioca, upravnika, pravnog zastupnika, vladu (uključujući bilo koje državno ili javno tijelo) ili bilo koji entitet, bilo da ima status pravnog lica ili ne.

„Plan razvoja“ označava plan razvoja Društva koji predstavlja Prilog 3, i koji definiše i sadrži detalje o Povezanoj mrežnoj infrastrukturi i ostalim ključnim elementima

prenosne infrastrukture i operativnih aktivnosti neophodnih za pravilan razvoj, valorizaciju i renoviranje crnogorske prenosne mreže, u skladu sa dogovorom Akcionara s vremena na vrijeme.

“Glavni Akcionar“ ima značenje dato u preambuli ovog Ugovora.

“Call opcija Glavnog akcionara“ ima značenje dato u Odjeljku 5.2 (a).

“Direktor glavnog akcionara“ ima značenje dato u Odjeljku 2.1 (a).

“Put osnov“ znači svaki od osnova navedenih u Prilogu 4.

„Zatvaranje Put opcije“ ima značenje dato u Odjeljku 5.1(d).

“Obavještenje o aktiviranju Put opcije“ ima značenje dato u Odjeljku 5.1 (b).

“Kupovna cijena Put opcije“ ima značenje dato u Odjeljku 5.1 (c).

“Put akcije“ ima značenje dato u Odjeljku 5.1 (a).

“Povezane strane“ označava (i) Glavnog akcionara ili njegovo Povezano lice ili entitet u kome Glavni akcionar ili njegovo Povezano lice ima značajan interes ili Kontrolu (osim Društva), ili (ii) Ternu ili njeno Povezano lice ili entitet u kome Terna ili njeno Povezano lice ima značajan interes ili Kontrolu (osim Društva).

“Rezervisano pitanje“ ima značenje dato u Odjeljku 2.6.

“ROFO ponuda“ ima značenje dato u Odjeljku 4.4 (b) ili 4.5 (b), zavisi šta je primjenjivo.

“ROFO akcije“ ima značenje dato u Odjeljku 4.4 (b) ili 4.5 (b), zavisi šta je primjenjivo.

“Ugovor o kupoprodaji“ ima značenje dato u preambuli ovog Ugovora.

“Akcionar prodavac“ ima značenje dato u Odjeljku 4.4 (a) ili 4.5 (a).

“Akcionar“ ima značenje dato u uvodnom dijelu ovog Ugovora.

„Skupština akcionara“ predstavlja skupštinu akcionara Društva.

“Upravna komisija akcionara“ ima značenje dato u Odjeljku 2.7 (c) ovog dokumenta.

“Akcije“ označava akcije Društva bilo koje klase (i/ili pravo opcija i upisa) i druge hartije od vrijednosti Društva koje se mogu konvertovati u akcijski kapital Društva (uključujući u tu svrhu pravo opcije i upisa), izdatih od strane Društva.

“Datum isteka posebnih prava“ ima značenje dato u Odjeljku 2.1 (b).

(IZOSTAVLJENO)

“Strateško partnerstvo“ označava zajedno (i) ispunjenje Ugovora o kupoprodaji, (ii) zaključenje i sprovođenje ovog Ugovora, (iii) izgradnju Povezane mrežne infrastrukture od strane Društva, i (iv) izgradnju bar jedne Dodatne mrežne infrastrukture.

“Terna“ ima značenje dato u preambuli ovog Ugovora.

“Ternin direktor“ ima značenje dato u Odjeljku 2.1 (a)

“Investiran kapital Terne“ označava zbir (a) gotovine ili gotovinskog ekvivalenta koji su Terna i njeno Povezano lice platili da upišu i pribave Akcije u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji i (b) gotovine ili gotovinskog ekvivalenta ili vrijednosti (u slučaju nenovčanog uloga, u vrijeme kada je takav ulog unijet) koji su uplaćeni ili unijeti od strane Terne i/ili njenih Povezanih lica radi upisa Akcija ili drugih instrumenata Društva (uključujući instrumente konvertovane u kapital) nakon “Zatvaranja“ u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji pa do dana relevantnog prenosa.

“Terna Put Opcija“ ima značenje dato u Odjeljku 5.1 (a).

“Prenos“ ima značenje dato u Odjeljku 4.1.

“Sporazum o glasanju“ ima značenje dato u Odjeljku 6.1 (a).

“Odredbe o glasanju“ ima značenje dato u Odjeljku 6.1 (a).

“Period glasanja“ označava petu godišnjicu dana zaključenja ovog Ugovora, i svaku narednu petu godišnjicu tog datuma sve do raskida ili isteka ovog Ugovora.

“Radna grupa za Novu liniju interkonekcije između Crne Gore i Bosne i Hercegovine“ označava grupu koja je sačinjena od predstavnika Terne, Društva i operatora prenosnog sistema i /ili nezavisnog operatora sistema iz Bosne i Hercegovine, čiji zadatak je da završi studiju o izvodljivosti za Novu liniju interkonekcije između Crne Gore i Bosne i Hercegovine i da uradi analizu i utvrdi da li je tehnički i ekonomski izvodljiv rad takve linije i da li zakonski okviri u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini omogućavaju da Nova linija interkonekcije Crna Gora - Bosna i Hercegovina bude izgrađena tako da se njome upravlja kao “privatnim interkonektorom“, u skladu sa Regulativom o električnoj energiji 1228/2003.

“Radna grupa za Novu liniju interkonekcije između Crne Gore i Srbije“ označava grupu koja je sačinjena od predstavnika Terne, Društva i operatora prenosnog sistema Srbije, čiji zadatak je da završi studiju izvodljivosti za Novu liniju interkonekcije između Crne Gore i Srbije i da uradi analizu i utvrdi da li je tehnički i ekonomski izvodljiv rad takve linije i da li zakonski okviri u Crnoj Gori i Srbiji omogućavaju da Nova linija interkonekcije Crna Gora - Srbija bude izgrađena tako da se njome upravlja kao “privatnim interkonektorom“, u skladu sa Regulativom o električnoj energiji 1228/2003.

“Radne grupe“ označava Radnu grupu za Novu liniju interkonekcije između Crne Gore i Srbije i Radnu grupu za Novu liniju interkonekcije između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Aneks B

VLASNICI AKCIJA

Akcionar	Broj Akcija	Procenat	Klasa Akcija
Vlada Crne Gore	80.397.282	55,000%	Obične
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	32.288.915	22,0889%	Obične

Aneks 2.3(d)

Nadležnosti – poslovi Menadžera

A. Opis aktivnosti jedinice „Planiranje mreže i Razvoj“¹

1. Planiranje mreže

- Da pripremi Plan razvoja mreže;
- Da definiše strategiju razvoja Nacionalne Prenosne Mreže sa ciljem da se osigura siguran rad elektroenergetskog sistema;
- Da proučava i planira nove interkonekcijske projekte;
- Da u skladu sa Planom Proširenja Društva, provjerava i optimizuje obnovu i poboljšanje Nacionalne Prenosne Mreže;
- Da izvodi tehničke analize radi procjene profitabilnosti mrežne investicije;
- Da se poveže sa distribucijama u vezi sa pitanjima razvoja mreže u cilju uzajamne operativnosti i usklađivanja planova razvoja

2. Projektovanje mreže i Razvoj

- Da uvede procedure davanja ovlaštenja (oslanjajući se na neophodne eksterne izvore); prava prolaza i reguliše upravljanje gradilištem;
- Da nadgleda postupak eksproprijacije i alokaciju predmetnih prava prolaza;
- Da učestvuje u pripremama u vezi snabdijevanja, ugovora o uslugama i nadgleda tehničke i administrativne poslove ugovarača i snabdjevača na gradilištu;
- Da rukovodi radovima u toku i kontroliše koordiniranje poslovima;
- Da osigura primjenu „as built“ projekta

B. Opis poslova nove Funkcije “Finansijsko planiranje, Kontrola i Odnosi Investitora“²

1. Finansijsko planiranje

- Da nadgleda finansijsko planiranje i kontrolisanje kratkoročnih finansijskih potreba Društva i da optimizuje i vodi računa o dugoročnoj i srednjoročnoj zaduženosti;
- Da obezbijedi kontrolisanje finansijskih rizika i prati relevantna izlaganja istim;
- Da definiše instrumente „hedging“-a u vezi sa finansijskim rizicima upravljačke politike Društva;

¹ Jedinica “Planiranje mreže i razvoj“ će zameniti postojeću jedinicu „Razvoj, revitalizacija i investiranje“

² Nova Funkcija “Finansijsko planiranje, Kontrola i Odnosi Investitora” će podrazumijevati i djelatnosti koje su razvijene po postojećoj Jedinici “Finansiranje i plaćanje”

- Da obezbijedi praćenje rada blagajne u cilju minimalizovanja kamata zbog duga i omogućavanja optimalnog stanja na tekućem računu kroz upotrebu gotovine i pozajmljivanje od banaka;³
- Da obezbijedi upravljanje poreskim pitanjima;
- Da definiše optimalnu strukturu kapitala i obezbijedi pokrivenost finansijskih potreba na srednji i dugi rok pomoću tržišta kapitala i domaćih i stranih banaka;
- Da učestvuje u pregovorima, definisanju i finaliziranju finansijskih ugovora i/ili kreditnih konstrukcija sa finansijskim institucijama i domaćim i stranim bankama
- Da razvije i koordinira sprovođenje strukturnog i projektnog finansiranja i analizira ekonomske i finansijske uticaje transakcija;
- Da utvrdi stvarnu vrijednost finansijskih transakcija i da nadgleda i prati zaštićenost od finansijskih rizika;
- Da obezbijedi nadgledanje i izvještavanje o finansijskim i transakcijskim računima Društva;

2. Kontrola

- Da definiše strategijske smernice;
- Da rukovodi procesima planiranja, prognoziranja i upravlja budžetom Društva;
- Da obezbjedi pripremu plana, budžeta i prognoze u vezi Društva;
- Da koordinira pripremu plana, budžeta i poslovnih prognoza po osnovu informacija dobijenih od pojedinačnih departmana;
- Da rukovodi sistemom kontrole upravljanja i podržava definisanje korektivnih mjera;
- Da obezbijedi nadgledanje regulisanja računovodstvenih prihoda i da podržava proces kontrole upravljanja kroz utvrđivanje uticaja odluke Regulatora;
- Da rukovodi postupkom procjene, davanja ovlašćenja i pomaže Odeljenjima prilikom određivanja investicionih prognoza;
- Da pomaže utvrđivanje kratkoročne i srednjeročne strateške i finansijsko-ekonomske politike

3. Odnosi investitora

- Da održava veze sa institucionalnim investitorima i finansijskim analitičarima, i bude na usluzi investitorima u vezi zahtijevanih istraživanja i ispitivanja;
- Da koordinira odnose i komunikaciju u vezi djelovanja na berzi i da garantuje ispravnost izvještaja Društva;
- Da nadgleda kretanje akcija na berzi i obezbijedi izvještaje o aktivnostima na berzi;
- Da podržava aktivnosti u vezi socijalne odgovornosti Društva

C. Opis aktivnosti Jedinice “Regulatorni poslovi i Međunarodne aktivnosti”⁴

1. Nacionalna regulativa i ekonomske analize

³ Delatnosti koje se odnose na gotovinska plaćanja moraju biti pravilno koordinisane sa Funkcijom „Ekonomske odnose“ kao i pravilno prikazane u okviru ažurnih pravilnika Društva

⁴ Jedinica „Regulatorni poslovi i Međunarodne aktivnosti“ će zameniti postojeću Jedinicu „Regulatorni i međunarodni poslovi“

- Da održava odnose sa Regulatornom Agencijom za Energetiku (ERA) u vezi sa prenosom i regulacijom rada sistema u cilju postizanja najboljeg položaja instanci Društva u implementaciji sekundarnog zakonodavstva;
- Da izradi ekonomsku analizu odluke ERA o sektoru prenosa i omogući i ekonomski i strategijski uticaj na razne poslove Kompanije;
- Da saraduje sa ERA prilikom bitnih analiza tarifnih projekcija i definisanja istih;
- Da obezbijedi mrežni kod zbog razrađivanja, usklađivanja i održavanja u skladu sa pravno regulisanim okvirom i da saraduje sa zainteresovanim Odeljenjima pri ispunjavanju obaveza predviđenih licencama Prenosa i rada Sistema;
- Da učestvuje, u saradnji i sa ostalim odeljenjima, u pripremi ugovora sa vlasnicima udela ostalih elektrenergetskih sektora (npr. generatori, operatori tržišta) o pitanjima regulacije i funkcionisanja tržišta (uključujući korišćenje prenosa, izgubljene naknade, ugovore o pomoćnim uslugama);
- Da saraduje sa tehničkim odeljenjima radi formiranja i razvijanja „regulacijske“ baze imovine

2. Evropska regulativa i međunarodne aktivnosti

- Da organizuje učešće Društva u Evropskim i Međunarodnim TSO organizacijama, u cilju usklađivanja politike i procedura Kompanije sa EU TSO najboljom praksom;
- Da nadgleda odnose sa međunarodnim institucijama, udruženjima i vlasnicima udjela elektroenergetskog sektora vodeći računa o interesima Društva, sa naročitim osvrtom na uređene okvire;
- Da rješava pitanja uređivanja alokacije kapaciteta interkonekcije u saradnji sa tehničkim odeljenjima i pitanja komercijanih ugovora sa susjednim TSO;
- Da identifikuje prilike za međunarodno regulisan i neregulisan razvoj i da analizira sa ostalim odeljenjima ekonomsku i regulatornu izvodljivost poslova;
- Da implementira međunarodni i evropski *benchmarking* (npr. za tarifni sistem) i njegov razvoj.

Aneks 2.4

Spisak revizorskih kuća

NAZIV	ADRESA	MATIČNI BROJ	KONTAKT	INTERNET ADRESA
DELOITTE DOO	Bul Ivana Crnojevića 107, Podgorica	1018	Danijela Dimovski tel: +382 20 664 017 -fax: +382 20 664 016 email: ddimovski@delottec e.com	www.deloitte.com/montenegro
KPMG DOO	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A, Podgorica	1015	Dejan Janković Tel/fax: +382 20 201 480 email: info@kpmg.me	www.kpmg.me
ERNST & YOUNG MONTENEGRO DOO	Stanka Dragojevića 15, Podgorica	1013	Valentina Nenezić Tel/fax: +382 20 407 278 mob: +382 67 591 111	
PRICEWATERHOUSE COOPERS DOO	Omladinskih brigade 88a, 11000 Beograd, Srbija		Tel.: + 381 (11) 3302 100	www.pwc.com/rs

Izvor Ministarstvo finansija Crne Gore, osim za Pricewaterhousecoopers.

ANEKS 2.6(b)(iii)(1)

UGOVOR

O KORIŠĆENJU PRENOSNE MREŽE

zaključen između

_____ (dalje u tekstu: Korisnik), koju zastupa
_____, Izvršni direktor

i

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD – CGES sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.18 (dalje u tekstu: CGES), koje zastupa Dragan Laketić, Izvršni direktor

ili po pravilu, dalje u tekstu pod pojedinačnim nazivom : Ugovorna strana ili zajedničkim: Ugovorne strane

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

- (1) Ugovorom o korišćenju prenosne mreže (u daljem tekstu: Ugovor) se regulišu uslovi prema kojima Korisnik može koristiti prenosni sistem za prenos električne snage i energije.

Član 2

- (1) Ovim Ugovorom CGES, kao davaoc usluge korišćenja prenosne mreže i Korisnik, regulišu pitanja prenosa električne energije za potrebe snabdijevanja električnom energijom potrošača u Crnoj Gori registrovanih kod Korisnika (u daljem tekstu - potrošnja Korisnika), i u vezi sa tim:
 - uslugu korišćenja prenosne mreže
 - maksimalnu snagu i vrijeme trajanja usluge,
 - spisak mjernih mjesta za primopredaju električne energije između CGES i Operatora distribucije, te CGES i direktnih potrošača priključenih na prenosnu mrežu
 - cijenu, način obračuna i fakturisanja usluge korišćenja prenosne mreže,
 - uslove pod kojima se može prekinuti davanje usluge,
 - uslove pod kojima se može otkazati korišćenje usluge,
 - vrijeme na koje se zaključuje ugovor.

II USLUGA KORIŠĆENJA PRENOSNE MREŽE

Član 3

- (1) Usluga korišćenja prenosne mreže treba da obezbijedi prenos električne energije unutar prenosne mreže elektroenergetskog sistema Crne Gore za potrebe Korisnika, prema uslovima definisanim
 - Kodeksom mreže
 - Ugovorom o balansnoj odgovornosti
- (2) Pristup Korisnika prekograničnim prenosnim kapacitetima uređuje se posebnim Ugovorom o pristupu prenosnoj mreži u cilju korišćenja prekograničnih prenosnih kapaciteta.

Član 4

- (1) Prenos se obavezuje da će u cilju ostvarenja uslova iz člana 3 ovog Ugovora, Korisniku obezbijediti:
 - raspoloživost prenosne mreže u skladu sa utvrđenim elektroenergetskim bilansom;
 - parametre kvaliteta prenesene električne energije u skladu sa uslovima propisanim Kodeksom mreže;
 - pokrivanje gubitaka nastalih u prenosnoj mreži usled prenosa električne energije za potrebe Korisnika;
 - balansiranje odstupanja stvarne snage potrošnje Korisnika u odnosu na prijavljenu u skladu sa Ugovorom o balansnoj odgovornosti;

III MAKSIMALNA SNAGA

Član 5

- (1) Korisnik može koristiti prenosnu mrežu za prenos električne energije za potrebe podmirjenja potrošnje sa snagom koja ni u jednom momentu ne može biti veća od aktuelnim bilansom predviđene maksimalne snage uvećane marginom sigurnosti od 10%.

IV SPISAK KORISNIKA USLUGE SNABDIJEVANJA

Član 6

- (1) Spisak korisnika usluge snabdijevanja u smislu ovog Ugovora odgovara spisku potrošača električne energije za čije snabdijevanje je odgovoran Korisnik.
- (2) Korisnik je dužan da se prilikom izvršenja ovog Ugovora pridržava ažuriranog spiska potrošača.

V CIJENA USLUGE

5.1. Cijena korišćenja prenosne mreže i cijena nadoknade za gubitke

Član 7

- (1) Cijena korišćenja prenosne mreže i cijena nadoknade za gubitke u prenosnoj mreži se određuje u skladu sa Pravilnikom o tarifama za električnu energiju i važeće Odluke o utvrđivanju tabele sa cijenama za električnu energiju za predmetni obračunski period.

Član 8

- (1) Korisnik je dužan da naknadu iz člana 7 ovog Ugovora uvrsti u konačni račun za utrošenu električnu energiju svojim potrošačima sa ažuriranog spiska korisnika.

5.2. Cijena balansiranja

Član 9

- (1) Obračun naknade po osnovu balansiranja Korisnika izvršiće se u skladu sa Ugovorom o balansnoj odgovornosti.

VI NAČIN OBRAČUNA, FAKTURISANJA I PLAĆANJA USLUGE

Član 10

- (1) Obračunski period počinje prvog dana u mjesecu u 00⁰⁰, a završava se poslednjeg dana u mjesecu u 24⁰⁰ sata.

Član 11

- (1) Korisnik dostavlja CGES, po isteku obračunskog perioda, a najkasnije do sedmog radnog dana u mjesecu, izvještaj o realizaciji isporuke električne energije svojim potrošačima priključenim na distributivnu mrežu po naponskim nivoima i kategorijama potrošača, usaglašen sa Operatorom distribucije.
- (2) CGES dostavlja Korisniku, na osnovu očitavanja brojila, izvještaj o realizaciji isporuke električne energije potrošačima priključenim na prenosnu mrežu koji pripadaju ažuriranom spisku korisnika usluge snabdijevanja iz člana 6. ovog Ugovora
- (3) Ugovorne strane su dužne da usaglase izvještaj iz stava (2) ovog člana do trećeg radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.
- (4) Zvanična mjerna mjesta primopredaje električne energije između CGES i Operatora distribucije, te CGES i direktnih potrošača priključenih na prenosnu mrežu data su u Prilogu br. 1 ovog Ugovora.

Član 12

- (1) CGES će Korisniku obračunati uslugu korišćenja prenosne mreže (N_k) po sledećoj formuli:

$$N_K = N_{K1} + N_{K2} \pm K_K$$

gdje je:

- a. N_{K1} - naknada za korišćenje prenosne mreže za potrošače kod kojih se snaga mjeri:

$$N_{K1} = \sum_{n \in NN} \sum_{i \in KP} C_{K1ni} \times P_{Ini}$$

- b. N_{K2} - naknada za korišćenje prenosne mreže za potrošače kod kojih se snaga ne mjeri:

$$N_{K2} = \sum_{i \in KP1} C_{K2i} \times E_{Ii}$$

- c. K_K – saldo sprovedenih korekcija u obračunskom mjesecu po osnovu korišćenja prenosne mreže

gdje je:

C_{K1ni} – cijena korišćenja prenosne mreže za potrošače kod kojih se snaga mjeri na naponskom nivou n za kategoriju potrošača i , izražena u €/kW u skladu sa važećom Odlukom o utvrđivanju tabele sa cijenama za električnu energiju.

C_{K2i} – cijena korišćenja prenosne mreže za potrošače kod kojih se snaga ne mjeri za kategoriju potrošača i , izražena u €/kWh u skladu sa važećom Odlukom o utvrđivanju tabele sa cijenama za električnu energiju.

P_{Ini} – suma pojedinačnih petnaestominutnih vršnih opterećenja svih potrošača kod kojih se snaga mjeri iz kategorije i na naponskom nivou n registrovanih tokom obračunskog perioda, usaglašena sa Operatorom distribucije, odnosno Prenosom

E_{Ii} – ukupna električna energija isporučena tokom obračunskog perioda kategoriji potrošača i , usaglašena sa Operatorom distribucije, odnosno Prenosom

KP1 – Spisak kategorija potrošača na 0,4 kV naponskom nivou kod kojih se snaga ne mjeri (Prilog 3)

- (2) CGES će Korisniku obračunati troškove prenosa električne energije (T_p) po osnovu prekoračenja priznatih gubitaka u distributivnoj mreži po sledećoj formuli:

$$T_p = \max(C_{Kg}(E_{gr} - E_{go}), 0)$$

E_{go} – ukupni odobreni gubici električne energije u distributivnoj mreži za vrijeme trajanja obračunskog perioda, u skladu sa važećom Odlukom o utvrđivanju tabele sa cijenama za električnu energiju za obračunski period, su dati u sledećoj tabeli:

Mjesec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
GWh												

E_{gr} – ukupni realizovani gubici električne energije u distributivnoj mreži za vrijeme trajanja obračunskog perioda, dobijeni po formuli:

$$E_{gr} = \sum_{i \in Dis} E_{pi} - \sum_{n \in DNN} \sum_{i \in KP} E_{Ini}$$

E_{pi} – ukupna električna energija isporučena tokom obračunskog perioda na zvaničnom mjernom mjestu i između CGES i Operatora distribucije, u skladu sa Prilogom 1

E_{Ini} – ukupna električna energija isporučena tokom obračunskog perioda kategoriji potrošača i , na naponskom nivou n , usaglašena sa Operatorom distribucije.

Dis – Spisak zvaničnih mjernih mjesta primopredaje električne energije između CGES i Operatora distribucije

NN – Spisak svih naponskih nivoa u sistemu (Prilog 2)

DNN - Spisak svih naponskih nivoa u distributivnoj mreži (Prilog 2)

KP – Spisak kategorija potrošača na odgovarajućem naponskom nivou (Prilog 2)

C_{Kg} – jedinična cijena prenosa električne energije utvrđena važećom Odlukom o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda CGES.

- (1) CGES će Korisniku obračunati nadoknadu za gubitke u prenosnoj mreži (N_g) koji plaćaju potrošači po sledećoj formuli:

$$N_g = N_{g1} + N_{g2} \pm K_g$$

gdje je:

- a. N_{g1} – naknada za gubitke u prenosnoj mreži za jednotarifne potrošače

$$N_{g1} = \sum_{i \in KP} C_{g1i} \times E_i$$

- b. N_{g2} – naknada za gubitke u prenosnoj mreži za dvotarifne potrošače

$$N_{g2} = \sum_{n \in NN} \sum_{i \in KP} \sum_{t \in DP} C_{g2nit} \times E_{nit}$$

- c. K_g – saldo sprovedenih korekcija u obračunskom mjesecu po osnovu gubitaka u prenosnoj mreži

gdje je:

C_{g1i} – cijena gubitaka u prenosnoj mreži za jednotarifne potrošače za kategoriju potrošača i , izražena u €/kWh u skladu sa važećom Odlukom o utvrđivanju tabele sa cijenama za električnu energiju.

C_{g2nit} – cijena gubitaka u prenosnoj mreži za dvotarifne potrošače na naponskom nivou n za kategoriju potrošača i za dnevni period t , izražena u €/kWh u skladu sa važećom Odlukom o utvrđivanju tabele sa cijenama za električnu energiju.

E_i - ukupna preuzeta električna energija tokom obračunskog perioda od strane jednotarifnog potrošača kategorije i , usaglašena sa Operatorom distribucije, odnosno CGES

E_{nit} - preuzeta električna energija tokom obračunskog perioda od strane dvotarifnog potrošača kategorije i , za naponski nivo n i za dnevni period t , usaglašena sa Operatorom distribucije, odnosno CGES

- (1) CGES će naknade iz čl. 12 i 13 ovog Ugovora u obračunskom periodu fakturirati Korisniku nakon isteka mjesečnog obračunskog perioda do desetog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.
- (2) Korisnik je dužan da fakturirani iznos plati do dvadesetog dana u mjesecu za prethodni mjesec, ili prvog radnog dana nakon dvadesetog dana ako je dvadeseti dan neradni dan.
- (3) Sva plaćanja Korisnika - CGES utvrđena ovim Ugovorom će biti izvršena prema instrukcijama iz fakture.
- (4) U slučaju kašnjenja u plaćanju naknada iz stava 1. ovog člana, Korisnik je dužan da CGES -u plaća zateznu kamatu u skladu sa odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate (»Sl.list Crne Gore » br.83/09).

VII SLUČAJEVI PREKIDA DAVANJA USLUGE

Član 15

- (1) Davanje usluge korišćenja prenosne mreže CGES ima pravo, bez svoje odgovornosti, da prekine:
 - u slučajevima predviđenim Zakonom o energetici.
 - po nalogu nadležnih institucija

Član 16

- (1) CGES neće imati obaveza prema Korisniku ukoliko dođe do privremenog prekida (u kontinuitetu ne duže od 12h) korišćenja mreže bez prethodnog obavještenja pod određenim okolnostima kao što su:
 - sprečavanje prijetećih opasnosti po zdravlje i sigurnost ljudi ili uređaja,
 - tehnički kvarovi u elektranama ili prenosnom sistemu i
 - druge okolnosti izvan kontrole CGES koje nijesu rezultat bilo kakve namjerne aktivnosti ili kršenja ugovora i ne podliježu planiranju.

Član 17

- (1) Davanje usluge korišćenja prenosne mreže može se prekinuti pored slučajeva navedenih u članu 15 ovog Ugovora i u slučajevima kada Korisnik ne izvršava svoje obaveze u pogledu plaćanja naknada koje su utvrđene ovim Ugovorom.

Član 18

- (1) Ako Ugovorna strana sazna za ometajući događaj koji će uticati na neke ili sve od njenih obaveza iz ovog Ugovora, ona će odmah obavijestiti drugu Ugovornu stranu i

dostaviti pun i kompletan izvještaj o događaju i razlozima zbog kojih događaj može spriječiti njihovu usaglašenost sa odredbama Ugovora. Ometajući događaj neće oslobađati od obaveza izvršenja plaćanja po osnovu pružanja usluge prije pojave događaja.

(2) Nijedna od Ugovornih strana ne preuzima odgovornost za bilo kakve troškove ili

štete nastale usled smetnji u snadbijevanju električnom energijom nastale kao rezultat ometajućih događaja.

VIII VIŠA SILA

Član 19

- (1) Ugovorne strane se oslobađaju izvršenja obaveza po ugovoru za vrijeme trajanja više sile.
- (2) Pod višom silom u smislu ovog Ugovora podrazumijevaju se nepredviđeni prirodni događaji koji imaju karakter elementarnih nepogoda (poplave, zemljotresi, požari, atmosferska pražnjenja, jaki vjetrovi, prekomjerni led, posolica i sl.) kao i kvarovi na uređajima i postrojenjima do kojih nije došlo krivicom Ugovornih strana.
- (3) Ugovorna strana koja se poziva na dejstvo više sile dužna je da drugoj Ugovornoj strani o tome u roku od tri radna dana dostavi pismeno obavještenje navodeći karakter i početak dejstva više sile uz pružanje vjerodostojnih dokaza. Na isti način vrši se obavještanje o prestanku dejstva više sile.

Član 20

- (1) Ugovorna strana neće biti odgovorna za propuste u izvršenju bilo koje od svojih ugovornih obaveza ukoliko je neizvršenje prouzrokovano dejstvom više sile, za vrijeme trajanja više sile i razuman period nakon prestanka dejstva koji je potreban Ugovornoj strani da nastavi sa izvršenjem ugovornih obaveza.

Član 21

- (1) Ugovorna strana koja u roku iz člana 19, stav 3 ovog Ugovora ne obavijesti drugu Ugovornu stranu, nema pravo da se poziva na višu silu kao razlog za neizvršenje svojih ugovornih obaveza.

IX NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA USLOVA

Član 22

- (1) Korisnik ima pravo na naknadu štete u slučaju nenajavljenog prekida prenosa električne energije u kontinuitetu dužeg od 12h, a koji nije izuzet članom 19 ovog ugovora.
- (2) Visina i način plaćanja naknade iz stava (1) ovog člana vrši se na način i po postupku propisanom posebnom metodologijom donesenom od strane Korisnika u skladu sa Ugovorom o snabdijevanju električnom energijom (tipski Ugovor između _____ i distributivnih potrošača), odobrenom od strane Regulatorne Agencije za Energetiku. Korisnik može imati pravo na naknadu iz stava(1) najviše do nivoa troškova nastalih po osnovu kaznenih odredbi Ugovora o snabdijevanju električnom energijom, nastalih pod uslovima definisanim u stavu(1).

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

- (1) Ukoliko za vrijeme važenja ovog Ugovora dođe do promjene zakonskih i drugih propisa na kojima se ovaj temelji, ili novog tumačenja Odluke o utvrđivanju tabele sa cijenama za električnu energiju od strane RAE. Ugovorne strane će Aneksom upodobiti odredbe ugovora novonastalim uslovima i promjenama.

Član 24

- (1) Eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane će rješavati sporazumno.
- (2) Ukoliko se nastali spor ne može riješiti sporazumom ugovornih strana, isti će rješavati Privredni sud u Podgorici.

Član 25

- (1) Ovaj Ugovor se primjenjuje od 1.1.2010. do 31.12.2010.

Član 26

- (1) Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se 3 (tri) primjerka nalaze kod Korisnika, a 3 (tri) primjerka kod CGES.

U Podgorici, _____ godine.

Za CGES

Dragan Laketić, dipl.el.ing.

Za

.....

Prilog 1

Zvanična mjesta primopredaje električne energije između Prenosa i Operatora distribucije, te Prenosa i direktnih potrošača priključenih na prenosnu mrežu:

šifra	Mjerno mjesto	Naponski nivo	Tačka razdvajanja	Konfiguracija brojila*
1	TS Pljevlja 1	35 kv	Prenos - Distribucija	223+224
2	TS Ribarevine	35 kv	Prenos - Distribucija	112+113
3	TS H.Novi	35 kv	Prenos - Distribucija	172+173
4	TS Tivat	35 kv	Prenos - Distribucija	321+322
5	TS Budva	35 kv	Prenos - Distribucija	151+152
6	TS Bar	35 kv	Prenos - Distribucija	341+342
7	TS Ulcinj	35 kv	Prenos - Distribucija	331+332
8	TS Cetinje	35 kv	Prenos - Distribucija	311+312
9	TS Danilovgrad	35 kv	Prenos - Distribucija	261
10	TS Berane	35 kv	Prenos - Distribucija	211+212
11	TS Mojkovac	35 kv	Prenos - Distribucija	141
12	TS Nikšić	35 kv	Prenos - Distribucija	182+183-189
13	TS Podgorica 3	10kv	Prenos - Distribucija	231+232
14	TS Podgorica 4	10 kv	Prenos - Distribucija	241+242
15	TS Andrijevica	35 kv	Prenos - Distribucija	161
16	TS Vilusi	35 kv	Prenos - Distribucija	251

17	KAP(TS Podgorica2)	110 kv	Prenos - Direktni potrošač	372+373
18	Željezara (TS Nikšić)	110 kv	Prenos - Direktni potrošač	184+185+189
19	ŽICG (TS Podgorica 1, Trebjesica, Bar, Mojkovac	25 kv	Prenos - Direktni potrošač	135+136+142+14 3+271+272+343+ 344

* - U koloni konfiguracija brojila data je kombinacija brojila kojom se obezbjeđuje obuhvatanje svih izvoda, odnosno evidencija kompletne energije isporučene konkretnom potrošaču. Jedinstveni broj brojila odgovara šifri pod kojom je evidentirano u sistemu za automatsko očitavanje.

Prilog 2

Spisak naponskih nivoa i kategorija potrošača po naponskim nivoima prema Tabelama sa cijenama za električnu energiju donesenim na osnovu utvrđenog regulatornog prihoda, objavljenim na internet sajtu Regulatorne agencije za energetiku

Naponski nivo	Kategorija potrosaca
110 kV	Direktni potrošač KAP
	Direktni potrošač ŽNK
	Direktni potrošač ŽCG
35 kV	Distributivni potrošači
10 kV	Distributivni potrošači
0.4 kV	Distributivni potrošači I stepen
	Distributivni potrošači II stepen sa mjerenjem reaktivne električne energije
	Distributivni potrošači II stepen
	Distributivni potrošači Domaćinstva dvotarifno mjerenje
	Distributivni potrošači Domaćinstva jednotarifno mjerenje
	Distributivni potrošači Javna rasvjeta dvotarifno mjerenje
	Distributivni potrošači Javna rasvjeta jednotarifno mjerenje

Prilog 3

Spisak kategorija potrošača na 0,4 kV naponskom nivou kod kojih se snaga ne mjeri

Naponski nivo	Kategorija potrošača
0,4 kV	Distributivni potrošači II stepen sa mjerenjem reaktivne električne energije
	Distributivni potrošači II stepen
	Distributivni potrošači Domaćinstva dvotarifno mjerenje
	Distributivni potrošači Domaćinstva jednotarifno mjerenje
	Distributivni potrošači Javna rasvjeta dvotarifno mjerenje
	Distributivni potrošači Javna rasvjeta jednotarifno mjerenje

Prilog 4

Lista autorizovanog osoblja

Razmjena i usaglašavanje izvještaja o korišćenju prenosne mreže:

Prenos	EPCG
<p>Ljubo Knežević Šef službe za razvoj i eksploataciju sekundarnih sistema Tel: 020 407 621 Fax: 020 225 962 e-mail: ljubo.knezevic@tso-epcg.com</p>	<p>Vladimir Kilibarda Referent za izradu voznih redova i elektroenergetskog bilansa Tel: 040 204 287 Fax: 040 214 250 e-mail: data@snadbijevanje.co.me</p>

Obračun i plaćanja

Prenos	EPCG
<p>Ljiljana Žugić Ekonomista za analitiku i obračune Tel: 020 407 619 Fax: 020 225 962 e-mail: ljiljana.zugic@tso-epcg.com</p>	<p>Milka Čavić Šef službe za finansije Tel: 040 204 149 Fax: 040 215 306 e-mail: finansije@snadbijevanje.co.me</p>

Sprovođenje ugovora:

Prenos	EPCG-FC Snabdijevanje
<p>Ranko Redžić Šef službe za operativno upravljanje Tel: 020 407 607 Fax: 020 225 962 e-mail: ranko.redzic@tso-epcg.com</p>	<p>Sreten Gojković Direktor FC Snabdijevanje Tel: 040 204 121 Fax: 040 214 169 e-mail: kabinet@snadbijevanje.co.me</p>

ANEKS 2.6(b)(iii)(3)

UGOVOR O PRAVU PRISTUPA PRENOSNOJ MREŽI

u cilju korištenja prekograničnog prenosnog kapaciteta

za period xxxxxxxxxxxx

IZMEDU

Crnogorski elektroprenosni sistem AD

i

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Član 1.

Ovim Ugovorom Crnogorski elektroprenosni sistem AD (u daljem tekstu CGES) i _____ (u daljem tekstu Korisnik) regulišu Korisnikovo pravo pristupa prenosnoj mreži u cilju korištenja prekograničnog prenosnog kapaciteta, stečeno u alokacionoj proceduri (aukciji) organizovanoj od strane CGES-a.

Član 2.

CGES Korisniku odobrava pristup prenosnoj mreži u cilju korištenja prekograničnog prenosnog kapaciteta na sledeći način:

TABELA

Granica:

Smjer:

Period važenja:

Dijagram:

Cijena alociranog prenosnog kapaciteta:

Šifra alociranog prenosnog kapaciteta (CBCcID):

Član 3.

CGES zadržava pravo da u slučaju nepredviđenih poremećaja u elektroenergetskom sistemu smanji ili ukine pravo prekograničnog prenosa iz prethodnog člana. U ovom slučaju Korisniku će biti povraćena sredstva od alokacije prenosnog kapaciteta koja proističu iz uvedenih ograničenja .

CGES ne snosi odgovornost za štete nastale usljed smanjenja ili prekida odobrenog prenosa električne energije sprovedenih zbog nepredvidjenih okolnosti.

Član 4.

CGES će obračunati uslugu i dostaviti Korisniku odgovarajuću fakturu u skladu sa „Pravilima za dodjelu raspoloživih prenosnih kapaciteta“ .

Plaćanja Korisnika CGES-u biće izvršena na žiro račun naveden u fakturi.

Član 5.

Korisnik je dužan da plati fakturisani iznos najkasnije 5 dana od dostavljanja fakture iz prethodnog člana.

Ukoliko Korisnik ne izmiri obavezu plaćanja u skladu sa prethodnim stavom, CGES će zaračunati zateznu kamatu.

Stopa zatezne kamate iznosi 6% godišnje, računato po komfornoj metodi.

Ukoliko Korisnik ne izmiri obaveze plaćanja iz ovoga člana, CGES zadržava pravo ukidanja prava Korisnika na dodijeljeni kapacitet kao i zabrane učešća Korisnika na narednim aukcijama.

Član 6.

Korisnik je obavezan da za sve uplate dostavi specifikaciju obaveza koje izmiruje prema dospijeću fakture, a ukoliko istu ne dostavi saglasan je da CGES sačini specifikaciju prema rokovima dospjelosti obaveza.

Član 7.

Ugovorne strane se obavezuju da će u cjelosti poštovati ''Pravila za dodjelu raspoloživih prenosnih kapaciteta na interkonektivnim vezama kontrolne oblasti Crna Gora sa susjednim kontrolnim oblastima za 2010''.

Član 8.

Eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane će rješavari sporazumno.

Ukoliko se nastali spor ne može riješiti sporazumom ugovornih strana, isti će rješavati nadležni Privredni sud u Podgorici.

Datum:

Mjesto:

Potpis:

Korisnik

Pečet:

Potpis:

CGES AD

Pečet:

ANEKS 2 (b)(iii)(6)
LISTA ODOBRENIH TRANSAKCIJA NA ČEKANJU:

1. Ugovori sa EIB

EIB i Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić prvobitno su zaključili ugovor o kreditu bliže opisan dole:

A. Naziv ugovora: Rekonstrukcija energetskog sektora B

Finansijski ugovor između EIB i EPCG;

B. Broj ugovora 24.597 (ME)

SERAPIS no. 2001-0558.

C. Datum upisa: 30/09/2008

D. Opis ugovora / projekat u pitanju: izgradnja 110 kv objekta TS110/35/10 kV KOTOR (Škaljari), izgradnja dalekovoda 110kV Tivat – Kotor (Škaljari) i revitalizacija prenosne mreže;

E. Iznos u pitanju: EUR 2,976,910.00;

F. Garancija zajma, ukoliko je ima: безусловna garancija oslobođena od strane Vlade Crne Gore.

Nakon i prema razdvajanju i *spin-off*-u Prenosa (sada CGES) deo koji je jednak kreditu od EUR 2,500,000.00 trebao je biti prnet na Prenos, a ostatak od kredita 476,910.00 trebao je biti prenijet na EPCG za vršenje rekonstrukcije hidroelektrane Perucica;

EPCG i CGES trenutno razmatraju međusobom i sa EIB oko uslova za formaliziranje ugovora koji bi regulisao jednu od sledećih opcija: (i) prenos gore navedenih dijelova kredita direktno na CGES i EPCG ili (ii) prenos cjelokupnog kredita na CGES (ovaj ugovor se smatra "Odobrenom transakcijom").

Postignuta je saglasnost o tome da (i) obaveze koje CGES može preuzeti na sebe na osnovu ovog kredita i ugovora (vis-à-vis EIB i/ili EPCG) neće biti nepovoljnije za CGES od onih koji se trenutno odnose na EPCG, (ii) se neće zahtijevati od CGES da obezbijedi bilo koju garanciju ili drugu kreditnu ili finansijsku podršku, i (iii) CGES neće biti odgovoran vis-à-vis EIB i trećoj strani za eventualno kršenje ili kazni od strane i zbog EPCG.

2. Gradsko građevinsko zemljište u Podgorici

- A. Naziv ugovora: (1) Ugovor o ustupanju prava svojina na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta (2) Ugovor o prenosu Ugovora o ustupanju prava svojine na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta;
- B. Broj ugovora 10-00-7788 i 10-00-16234;
- C. Datum upisa: 24.06.2008. za ugovor br. 10-00-7788 i 30.12.2009. za ugovor br. 10-00-16234;
- D. Iznos u pitanju; strane su se sporazumjele oko raspodele dijela objekta a ne oko određenog iznosa novca;
- E. Garancija, ukoliko je ima: Atlasmont Banka istupa kao jamac izvođača.

Prema Ugovoru o ustupanju prava svojina na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta br. 10-00-7788 od 24.06.2008. koji je potpisan između EPCG i "Radenko" d.o.o. ("Radenko ugovor"), ovo poslednje navedeno privredno društvo ima pravo vlasništva na 71,8% površine novoizgrađenog objekta.

Prema kasnijem ugovoru br. 10-00-16234 od 30.12.2009. "Radenko" doo je ustupio RR Gradnji doo Radenko ugovor. Ovaj nov ugovor je potpisan između "Radenko" doo i RR Gradnja doo a EPCG i CGES su dali saglasnost na ovaj prenos.

EPCG i CGES završavaju ugovor koji će regulisati: (i) podjelu vlasništva preostalog dijela novoizgrađenog objekta na sledeći način: 75% CGES-u i 25% EPCG-u i (ii) odluku o prodaji dela pomenutog objekta da bi se dobila sredstva za stanovanje radnika (ovaj ugovor je "Odobrena transakcija").

Aneks 3.2

Korišćenje sredstava

Društvo će sredstva dobijena kroz dokapitalizaciju finansiranu od strane Terne u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji koristiti isključivo za razvoj i izgradnju dolje navedene Pomoćne mrežne infrastrukture:

1) TIVAT/KOTOR 400 kV Trafostanice:

nova AC 400 kV Tivat/Kotor trafostanica uključujući 400 kV mrežne priključke i polja potrebna za povezivanje nove Tivat/Kotor Trafostanice na crnogorsku AC/DC stanicu, sa postojećom crnogorskom mrežom dalekovoda i postojećom 400 Kv trafostanicom u Pljevljima ;

2) 400 kV Infrastrukture povezivanja 400 kV Tivat/Kotor Trafostanice:

400 kV prenosni vodovi koji povezuju novu Tivat/Kotor Trafostanicu na postojeću crnogorsku električnu prenosnu mrežu i AC prenosnu infrastrukturu (vodovi i kablovi) povezujući novu Tivat/Kotor Trafostanicu sa crnogorskom AC/DC stanicom;

3) Vazdušni dalekovod 400 kV Pljevlja-Tivat/Kotor:

novi 400 kV dalekovod između 400 kV Pljevlja trafostanice i nove Tivat/Kotor trafostanice, u električnoj prenosnoj mreži Crne Gore

Trenutna procjena već opisanih kapitalnih izdataka za period od 2010 – 2015 je sledeća:

Iznos u eur milion

Delovi investicije	Ukupno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1) 400 kv Infrastrukture po vezivanja 400 kV Tivat/Kotor trafostanice	23,87	1,00	5,00	15,00	2,87	-	-
2) Tivat/Kotor 400 kV Trafo stanica	10,28	-	1,00	2,00	6,00	1,28	-
3) Vazdušni dalekovod 400 kV Pljevlja-Tivat/Kotor	66,13	-	4,80	8,67	11,67	17,67	23,32
TOTAL	100,28	1,00	10,80	25,67	20,54	18,95	23,32

Aneks 3.2-bis

Investicione smjernice

Ovaj dokument definiše smjernice za upravljanje likvidnošću koja bude postignuta usled dokapitalizacije predviđene u SPA. Upravljanje gotovinom mora se vršiti radi održanja nominalne vrijednosti investicija i smanjenja kreditnog rizika i rizika likvidnosti. Instrumenti moraju biti visoko likvidni i lako utvrđljive vrijednosti.

Dozvoljeni instrumenti

Bankovni računi, Oročeni depozit, Potvrda o depozitu, Obaveštenja i Putt obavještenja.

Dospjelogost

Dospjelogost i vrijednost investicije moraju biti u skladu sa troškovima u skladu sa capex planom kao što je precizirano u Aneksu 3.2 “Korišćenje sredstava”.

Saugovarači

Postupak selekcije saugovarača je obavezan. Saugovarači će biti odabrani, među finansijskim institucijama koje su registrovane u Crnoj Gori, tako da imaju odgovarajući profil rizika, uzimajući takođe u obzir i mogućnost minimalnog investicionog kreditnog rejtinga.

Odabrani saugovarači moraju voditi računa o cjelokupnim odnosima sa bankarskim institucijama i mora biti praćen odgovarajućom razmjenom dokumentacije.

Transparentnost cijene

Za svaku transakciju saugovarač mora biti izabran kroz postupak licitacije u koji su uključene najmanje dva (2) finansijske institucije. Tender mora biti podržan razmjenom adekvatne dokumentacije u pisanoj formi.

ANEKS 4.3(I)

OBRAZAC CERTIFIKATA KOJI IZDAJE DOZVOLJENI STICALAC

[Na memorandumu Dozvoljenog sticaoca]

Upućeno: Vladi Crne Gore

[•]

n/r: [•]

Faks: [•]

Kopiju poslati na:

Crnogorski elektroprenosni sistem AD

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

81000 Podgorica

Crna Gora

n/r: [•]

Faks: [•]

[*mjesto*], [*datum*]

Re: Sertifikat Dozvoljenog sticaoca

Poštovani,

Obraćamo Vam se u vezi sa Strateškim akcionarskim ugovorom od [•] 2010. godine (“Strateški akcionarski ugovor”) koji su zaključile Republika Crna Gora (“Glavni akcionar”), Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., akcionarsko društvo osnovano i registrovano u skladu sa zakonima Italije (“Terna”), i Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Podgorica akcionarsko društvo osnovano i registrovano u skladu sa zakonima Crne Gore (“Društvo”). Ukoliko nije drugačije navedeno, termini označeni velikim početnim slovom imaju značenje koje im je dato u Strateškom akcionarskom ugovoru.

Po odredbama Odeljka 4.3 Strateškog akcionarskog ugovora, Terna ima pravo da u bilo koje doba prenese sve svoje akcije (ali ne i samo neke akcije) Dozvoljenom sticaocu pod uslovom da Terna, između ostalog, Glavnom akcionaru podnese sertifikat koji će izdati Dozvoljeni sticalac i koji u bitnim elementima odgovara obrascu datom u Aneksu 4.3 (i) Strateškog akcionarskog ugovora.

U skladu sa odredbama Odeljka 4.3(i) Strateškog akcionarskog ugovora, mi, kao Dozvoljeni sticalac, ovim putem potvrđujemo da bez izuzetka prihvatamo obaveze koji proističu iz odredbi Strateškog akcionarskog ugovora te da nas obavezuju na isti način kao i Ternu.

Konačno, prihvatamo da ćemo, za potrebe Strateškog akcionarskog ugovora (uključujući i u odnosu na Odeljak 2.1(b)), biti smatrani jedinstvenom stranom sa Ternom, te da ćemo imati ista prava i obaveze koje po tom Ugovoru ima Terna.

Obaveštenja u vezi sa Strateškim akcionarskim ugovorom Dozvoljenom sticaocu treba dostavljati na:

[*Naziv / Društvo*]

[*Adresa*]

n/r: [•]

Faks: [•]

El. pošta: [•]

Kopiju poslati na:

[•]

S poštovanjem,

Ime:

Funkcija:

ANEKS 4.3 (II)
OBRAZAC CERTIFIKATA TERNE
[Na memorandumu Terne]

Upućeno: Vladi Republike Crne Gore

[•]

n/r: [•]

Faks: [•]

Kopiju poslati na:

Crnogorski Elektroprenosni Sistem AD, Podgorica AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

81000 Podgorica

Crna Gora

n/r: Zoran Djukanović

Faks: +382 20 407 665

[*mjesto*], [*datum*]

Re: Sertifikat Terne

Poštovani,

Obraćamo Vam se u vezi sa Strateškim akcionarskim ugovorom od [•] 2010. godine (“Strateški akcionarski ugovor”) koji su zaključile Republika Crna Gora (“Glavni akcionar”), Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., akcionarsko društvo osnovano i registrovano u skladu sa zakonima Italije (“Terna”), i Crnogorski Elektroprenosni Sistem AD, Podgorica, akcionarsko društvo osnovano i registrovano u skladu sa zakonima Crne Gore (“Društvo”). Ukoliko nije drugačije navedeno, termini označeni velikim slovom imaće značenje koje im je dato u Strateškom akcionarskom ugovoru.

Po odredbama Odeljka 4.3 Strateškog akcionarskog ugovora, Terna ima pravo da u bilo koje doba prenese sve svoje akcije (ali ne i samo neke svoje akcije) Dozvoljenom sticaocu pod uslovom da Terna, između ostalog, Glavnom akcionaru podnese sertifikat koji u bitnim elementima odgovara obrascu datom u Aneksu 4.3 (ii) Strateškog akcionarskog ugovora.

U skladu sa odredbama Odeljka 4.3(ii) Strateškog akcionarskog ugovora, ovim putem potvrđujemo da Terna ostaje solidarno odgovorna sa [*naziv Dozvoljenog sticaoca*] za izvršenje obaveza Dozvoljenog sticaoca iz Strateškog akcionarskog ugovora.

S poštovanjem,

Ime:

Funkcija:

ANEKS 10.2

Informacije i obaveštenja poslati:

Ako su za Glavnog akcionara:

Vlada Crne Gore

Za: Pomoćnik ministra ekonomije

Ministarstvo ekonomije

Rimski trg 46, Podgorica, Crna Gora

Faks: + 382 20 234 027

Tel: +382 20 482 163

Ako je za Ternu:

TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

Viale Egidio Galbani, 70

00156 Roma

Italia

Za: Avv. Filomena Passeggio

Faks: +39 06 8313 8218

E-mail: filomena.passeggio@terna.it

Kopiju poslati za (koja ne predstavlja obaveštenje):

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Via San Paolo, 7

20121 Milano

Italia

Za: Avv. Matteo Montanaro

Faks: +39 02 8698 4440

E-mail: mmontanaro@cgsh.com

Ako je za Društvo:

Crnogorski Elektroprenosni Sistem AD

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18

81000 Podgorica

Crna Gora

Za: Aleksandar Mijušković

Faks: +382 20 241 616

E-mail: aleksandar.mijuskovic@cges.me

PRILOG 1

STATUT

Pogledajte Dodatak 3.1.1. Ugovora o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala

PRILOG 2

INICIJALNI POSLOVNI PLAN

Pogledajte Dodatak 5 Ugovora o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala

(IZOSTAVLJENO)

PRILOG 3

MINIMALNI REGULATORNI ZAHTJEVI

Razvoj regulatornog okvira za prenos električne energije i operatora prenosne mreže u Crnoj Gori: opšte smjernice u skladu sa najboljim praksama u EU

1. Određivanje regulatorne imovine (RAB) - definicija

1.1. Određivanje za 2011. godinu

S obzirom na obim sredstava u upotrebi u 2009. godini (uključujući i investicije čija je realizacija u toku), početna vrijednost RAB-a koja će se koristiti za utvrđivanje tarife za prenos električne energije za 2011. godine, će se određivati na osnovu Zakona o energetici (Sl. List 28/2010, u daljem tekstu Zakon) član 38 stav 1, član 194 stav 3, 4 i 5 i regulisaće se Privremenom metodologijom za određivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije koja će se primjenjivati u 2011. godini.

Procijenjeno je da inicijalna RAB vrijednost neće, međutim, biti niža od 131 M€, vrijednost očekivana na osnovu primjene prethodno usvojene metodologije uzimajući u obzir vrijednost sredstava iskazane u bilansu stanja Prenosa za 2009.

1.2. Određivanje za 2012. i naredne godine

Dalji tekst ovog Aneksa odnosi se na 2012. i naredne godine, a njegove relevantne odredbe će biti uključene u stalnu metodologiju koju će Regulatorna agencija za energetiku usvojiti u 2011. godini u skladu sa čl. 38 stav 1, 53 stav 1 i 194 stav 2 Zakona.

Polazeći od činjenice da će se stalnom metodologijom predvidjeti višegodišnji regulatorni period, RAB vrijednost će se usklađivati na godišnjoj osnovi da bi se uzeli u obzir inflacija i nove investicije. Primjena indeksacije RAB i amortizacije uključenjem indeksa »Deflator za investicije« u budućnosti će biti predmet razmatranja izmjene relevantnih odredbi regulatornog okvira.

Imajući u vidu činjenicu da je poslednja procjena vrijednosti sredstava CGES izvršena u okviru procjene sredstava Elektroprivrede Crne Gore AD sa danom 31.12.2003. godine, a da je Zakon o energetici (član 44), propisao da se usaglašavanje vrijednosti regulatorne imovine vrši utvrđivanjem strukture i vrijednosti imovine od strane energetskog subjekta u rokovima ne dužim od 5 godina, CGES će izvršiti novu procjenu vrijednosti imovine u najkraćem mogućem roku a najkasnije u prvoj polovini 2011. godine.

Vrijednost sredstava koja se dobija iz ove procjene će se koristiti kao osnova za godišnje usklađivanje RAB. Godišnje usklađivanje RAB će se izračunavati primjenom sljedeće formule:

$$\mathbf{RAB}_{\text{year } t} = \mathbf{TOS}_{\text{NET year } t-1} - \mathbf{KD}_{\text{year } t-2} + \mathbf{IT}_{\text{year } t-2} + \mathbf{RK}_{\text{year } t-1} + \mathbf{Inflacija}_{\text{year } t-1}$$

gdje je:

RAB year t - regulatorna osnovna sredstava za godinu t

Inflacija_{year t-1} = RAB (godina t-1) * Deflator_{t-1} za investicije

TOS_{NET year t-1} - RAB za godinu t (t-1) in (€). Za prvi period regulatornog perioda (2012), **TOS_{NET year t-1}**, je vrijednost sredstava koja se dobija na osnovu gore pomenute procjene CGES-a

KD_{year t-1} - kapitalni doprinos u prethodnoj godini (t-1) (grant, donacija, sredstva koja plaća potrošač) (€)

IT_{year t-1} - vrijednost investicija godine (t-1) (€), nakon oduzimanja Amortizacije **year t-1** (kao što je dato u odjeljku 3) i Divesticija sredstava **year t-1**

RK_{year t-1} - radni kapital u iznosu 1/12 odobrenih operativnih troškova u godini (t-1) (€)

Dogovoreno je da, u slučaju da nema indeksa “Deflator za investicije” kako je gore naznačeno za Crnu Goru, “Deflator za investicije” će biti jednak stopi inflacije potrošačke cijene koja je zvanično objavljena od strane nacionalnog Zavoda za statistiku Crne Gore.

Regulatorna vrijednost trajnih osnovnih sredstava ne uključuje:

- sredstva koja se ne odnose na licencirane djelatnosti, sredstva društvenog standarda, sredstva van upotrebe, otpisana sredstva;
- sredstva koja nijesu u potpunosti amortizovana, a koja će biti povučena u godini za koju se određuje regulatorni prihod i cijena.

ILI

1.2 Određivanje za 2012. i naredne godine

S obzirom na obim sredstava u upotrebi u 2009. godini (uključujući i investicije čija je realizacija u toku), početna vrijednost RAB-a koja će se koristiti za utvrđivanje tarife za prenos električne energije za 2011. godine, neće biti manja od 131 milion eura.

Ova RAB vrijednost se procjenjuje uzimajući u obzir vrijednost imovine iskazane u bilansu stanja Prenos-a za 2009. godinu, uključujući i investicije čija je realizacija u toku u 2009. godini.

Polazeći od tarifa za električnu energiju koje će biti utvrđene za 2012. godinu, navedena RAB vrijednost će biti usaglašavana na godišnjem nivou, kako bi se uzele u obzir neto investicije i inflacija. Dakle, RAB vrijednost će se svake godine utvrđivati kroz sledeću formulu:

$$\mathbf{RAB}_{\text{tariff year } t+1} = \mathbf{RAB}_{\text{tariff year } t} + \mathbf{Net\ investments}_{t-1} + \mathbf{Inflation}_{t-1}$$

Gdje je:

- RAB (tariff year t) = regulatorna imovina koja se koristi za utvrđivanje tarifa za električnu energiju u godini t
- Inflation_{t-1} = RAB (tariff year t) * Deflator_{t-1} za investicije
- Net investments_{t-1} = Investicije_{t-1} (stupile u rad i investicije čija je realizacija u toku) – Amortizacija_{t-1} – Prodaja imovine_{t-1}

Podrazumeva se da u slučaju da gore navedeni indeks „Deflator za investicije“ nije dostupan za Crnu Goru, „Deflator za investicije“ će biti jednak stopi inflacije potrošačkih cijena zvanično objavljene od strane Zavoda za statistiku Crne Gore (u ovom slučaju to će se podudarati sa indeksom inflacije koji će se koristiti za izračunavanje stvarnog WACC (ponderisani prosječni trošak kapitala) prije oporezivanja.

2. Naknada za RAB

U cilju usaglašavanja sa najboljim EU praksama, buduća regulativa će definisati RAB stopu naknade za svaki regulatorni period, a na osnovu stvarnog WACC-a prije oporezivanja, obračunatog na osnovu uslova na ekonomskom i finansijskom tržištu Crne Gore u skladu sa prihvaćenim međunarodnim ekonomskim praksama, kroz sledeću formulu:

$$\frac{\left[1 + \left(\frac{K_e}{(1-T)} \cdot \frac{E}{(E+D)} + K_d \cdot \frac{(1-t_c)}{(1-T)} \cdot \frac{D}{(E+D)} \right) \right]}{1 + r_{pi}} - 1$$

gdje je:

Ke = trošak kapitala

E = vrijednost kapitala

D = vrijednost pozajmljenog kapitala (duga)

Kd = naknada za dug

tc = poreska stopa za kamate

T = poreska stopa za ukupan povrat

RPI = stopa inflacije u Crnoj Gori (indeks potrošačkih cijena, isti se koristi za RAB revalorizaciju)

Udio vlasničkog kapitala i udio duga će se uzimati kao odnos 50:50.

Troškovi kapitala (K_e) se procenjuju u skladu sa CAPM (Capital Asset Pricing Model – Model procjene kapitalne imovine):

$$K_e = r_f + \beta \times MRP$$

gdje je:

- r_f : stopa oslobađanja od rizika u Crnoj Gori;
- MRP (Market Risk Premium): primija tržišnog rizika je premija koju zahtijevaju investitori pri kupovini aktivnosti sa nivoom rizika jednakom prosječnom tržišnom riziku;
- β : sistematski rizik aktivnosti/sredstva/garancije, koji mjeri dio statističke varijable sredstava koji ne može biti ublažen diverzifikacijom obezbijeđenom portfolijom mnogih rizičnih sredstava.

Takve varijable će biti procijenjene u skladu sa crnogorskim tržišnim vrijednostima i specifičnim rizikom industrije. Gore definisane RAB naknade primjenjivaće se na imovinu TSO (operator prenosnog sistema) u upotrebi, kao osnovu stope naknade na cijelu regulatornu imovinu (RAB gore definisan), na investicije čija je realizacija u toku, na sredstva i investicije odobrene i navedene u CAPEX CGES-a. Dakle, vrijednost WACC-s kao osnovne stope povrata će biti procijenjena i obračunata u skladu sa tržišnim uslovima.

Konkretno, u cilju povećanja trenutne stope povrata, osnovna stopa stvarnog WACC-a prije oporezivanja biće progresivno uvećavana do vrijednosti uskladjene sa tržišnim uslovima.

Ovo postepeno povećanje RAB naknade će predvidjeti, u svakom slučaju, najmanje 5,9% i 6,8%, povrata na kapital, za tarife u 2011. i 2012. godini. Finansijski rashodi se priznaju kao operativni troškovi, kao u ovom trenutku, sve dok WACC ne bude odražavao tržišne uslove.

Što se tiče tarifa počev od 2013. pa nadalje, RAB naknade će se dalje povećavati uzimajući u obzir tržišno zasnovanu WACC vrijednost kao ciljnu. Svako povećanje iznad 6,8% će se primijeniti takođe uzimajući u obzir efekte ukupne Investicije Nove interkonekcije, Povezane mrežne infrastrukture i Dodatne mrežne infrastrukture ostvarene u godini koja prethodi godini utvrđivanja tarifa.

Navedeno postepeno uvećanje RAB naknade će omogućiti da se ublaži uticaj investicija na tarife za električnu energiju. Dodatan pozitivan uticaj na tarife može se očekivati od povećanja prihoda od raspodjele prenosnih kapaciteta na crnogorskim granicama i od mehanizma EU Inter-TSO Kompenzacije (ITC).

3. Amortizacija

Za prvu godinu regulatornog perioda (2012), amortizacija za odobravanje regulatorno dozvoljenog prihoda utvrđivaće se na osnovu poslednje procjene (procjena iz tačke 1 ovog ANEKS-a) vrijednosti trajnih osnovnih sredstava u upotrebi za obavljanje licenciranih djelatnosti (bez zemljišta i investicija u toku), njihovog preostalog korisnog vijeka upotrebe i primjenom proporcionalne metode. Vijek upotrebe trajnih osnovnih sredstava određuje se na osnovu tehničkog i ekonomskog vijeka upotrebe različitih grupa trajnih osnovnih sredstava po predlogu podnosioca zahtjeva, a po odobrenju Agencije. Vijek upotrebe trajnih osnovnih sredstava koji je trenutno na snazi, i čija promjena mora biti odobravana u budućnosti od strane Agencije, po grupama sredstava na dan potpisivanja ovog ANEKS-a je sljedeći: (1) građevinski objekti - 80 godina, (2) transformatori - 20 godina, (3) trafostanice /oprema/ - 36 godina, (4) dalekovodi - 50 godina.

Za naredne godine, amortizacija će se usklađivati na osnovu inflacije i novih investicija kako bi bila u skladu sa RAB kako je izračunata gore.

4. Regulatorni period

Trenutni mehanizam podrazumijeva dozvoljene troškove koji odražavaju stvarne godišnje troškove (tj. nivo naknade za investicije, amortizaciju i operativne troškove). Takav mehanizam ne dozvoljava regulatornu stabilnost neophodnu za pravilno planiranje srednjeročnih do dugoročnih ulaganja. Pored toga, regulatorni period od jedne godine ne pruža bilo kakav podsticaj za povećanje efikasnosti i predvidljivost troškova. Da bi dovela do usaglašavanja sa najboljim EU praksama, buduća regulativa će regulatorni period definisati na ne manje od tri godine, što će omogućiti primjenu mehanizma za podsticaj efikasnosti (molimo Vas da pogledate sledeće poglavlje za dalje implikacije produžetka regulatornog perioda).

5. Regulatorno dozvoljeni prihod

Metodologiju za određivanje cijena za korišćenje prenosne mreže koja će biti u primjeni od 2012. godine za višegodišnji regulatorni period, sadržaće mehanizam za podsticanje efikasnosti poslovanja uz uzimanje u obzir uticaja inflacije na OPEX dio regulatornog prihoda odobrenog CGES-u.

Takvim mehanizmom će biti uspostavljen stabilan i predvidiv sistem prilagođavanja troškova vezanih za nove investicije, bolje poslovanje i povećanje sigurnosti i kvaliteta snabdijevanja.

Dozvoljeni operativni troškovi koji nijesu pod direktnom kontrolom Prenosa (na pr. ITC, gubici) treba da budu priznati kao prebijanje povećanih troškova povećanjem cijena (*pass-through*). Troškove koji se ograničeno mogu kontrolisati Agencija će uzimati u obzir u ostvarenom iznosu, uz stimulisanje subjekta da na smanjenje troškova koji su pod kontrolom CGES-a utiče u najvećoj mogućoj mjeri.

Rekalkulacija OPEXa koji je direktno pod kontrolom CGES-a u toku višegodišnjeg regulatornog perioda odražava uticaj inflacije u kombinaciji sa uticajem poboljšanja efikasnosti.

Za prvu godinu regulatornog perioda, priznati operativni troškovi će se odrediti kao zbir stvarnih operativnih troškova referentne godine plus 50% dodatnih efikasnosti (razlika između dozvoljenog OPEX i stvarnog OPEX referentne godine).

U narednim godinama, Opex će se usklađivati primjenom sljedeće formule:

$$P_{KR(t+1)} = P_{KRt} \times (1 + X_i - X_{U\check{c}})$$

gdje je:

- $P_{KR(t+1)}$ - regulatorno dozvoljeni OPEX obuhvaćen tarifom za godinu t+1;
- P_{KRt} - regulatorno dozvoljeni OPEX obuhvaćen tarifom za godinu t;
- X_i - faktor inflacije za period od godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva, objavljen od strane državne statističke ustanove;
- $X_{U\check{c}}$ - faktor poboljšanja učinka odobren od strane Agencije nakon temeljne analize svih okolnosti koje se odnose na učinak imaoca licence uzimajući u obzir marginu za poboljšanje efikasnosti, odnosno faktor poboljšana učinka koji je imalac licence predložio u zahtjevu.

6. Pomoćne usluge, troškovi balansiranja i gubici prenosa

Buduća regulativa će definisati, počev od 1. januara 2011. godine, potpunu naknadu u tarifi za godišnje troškove u dispečingu, pomoćnim uslugama i gubicima prenosa, nastalih u kompaniji bez kašnjenja u nadoknadi, i biće pravilno uključen u ugovore potpisane između Prenosa-a i relevantnih energetske preduzeća. Osim toga, za period do 31. decembra 2010., potvrđeno je da neće biti bilo kakvih razmatranja Prenosa u odnosu na pomoćne usluge EPCG-a.

7. Šema naknade

Buduća regulativa će definisati simetrični mehanizam ublažavanja efekta količine (u slučaju nepredviđenih promjena u potražnji za električnom energijom) i efekta cijena/količine u obračunu dozvoljenih gubitaka.

Uvođenje simetričnog mehanizma ublažavanja efekta količine je neophodno s obzirom da u definisanju jedinične cijene počev od dozvoljenog prihoda, Regulator koristi potrošnju energije, prognozu ili stvarne istorijske vrijednosti. Shodno tome, u slučaju nepredviđenih promjena u potražnji za električnom energijom, jedinična cijena ne može biti dovoljna da se povrate dozvoljeni troškovi. Simetrični mehanizam ublažavanja može biti neophodan i u definiciji dozvoljenih gubitaka za efekat cijena/količina efekta.

8. Raspodjela kapaciteta i upravljanje prihodima od zagušenja

Buduća regulativa će definisati jasna pravila za raspodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima u skladu sa propisom EU (EC Directive 1228/03-714/09), koji zahtijeva da:

- se problemi zagušenja mreže rješavaju na nediskriminatornim tržišnim rješenjima koja daju efikasne ekonomske signale učesnicima na tržištu i operatorima prenosnih sistema;
- prihodi od zagušenja se koriste za garantovanje stvarne dostupnosti dodijeljenih kapaciteta, i / ili održavanje ili povećanje kapaciteta interkonekcije preko ulaganja u mrežu i / ili smanjenje tarifa krajnjim korisnicima

Zbog navedenih razloga, a na osnovu očekivanog povećanja prihoda od raspodjele prenosnih kapaciteta na crnogorskim granicama i EU Inter-TSO mehanizamom kompenzacije (ITC), takođe je vjerovatno da će ovaj efekat ublažiti uticaj buduće regulative vezane za tarife za prenos električne energije.

Strane potpisnice imaju u vidu neophodnost da se u postupku približavanja Crne Gore Evropskoj Zajednici, u kontinuitetu radi na usklađivanju crnogorskih zakona i regulatornog okvira u ovoj oblasti vodeći računa o očuvanju neophodne ravnoteže sopstvenih interesa i koristi sa interesima i koristima domaćih kupaca električne energije odnosno korisnika usluga prenosnog sistema.

PRILOG 4

PLAN RAZVOJA

Pogledajte dokument pod nazivom Investicioni plan razvoja CGES, koji predstavlja dio Dodatka 5 Ugovora o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije u postupku povećanja kapitala

PRILOG 5

PUT OSNOV

- (a) *Put osnov* označava sljedeće:
- (i) bitno kršenje ovog Ugovora od strane Glavnog akcionara koje, ako je prekršaj moguće ispraviti, nije ispravljeno na za Ternu zadovoljavajući način u roku od 30 Radnih dana od datuma obavještenja o kršenju koje je poslala Terna. Strane se neopozivo slažu da će se prekršaj bilo koje odredbe navedene u Odjeljku 2.1 (a), (g), (h) i (i), 2.2(g), 2.3(b)(i) i (ii)(1), pod uslovom da u slučaju stavke (ii)(1) postoji ozbiljno i stalno kršenje Odjeljka 2.3(b)(ii)(1), (d) and (g), 2.5(d) i (e), 2.6(a), (d) i (e), 2.7 (b)(ii) and (e), 3.2 (osim u odnosu na korišćenje i upravljanje sa posljednjih EUR 100,000 koji ostanu na Izdvojenom računu CGES-a, nakon što ostatak deponovanih sredstava na takvom računu bude potrošen u skladu sa Odjeljkom 3.2) i Članu IV smatrati za “bitno kršenje” u skladu sa ovim Prilogom i Ugovorom.
 - (ii) netačnost ili kršenje bilo koje izjave ili garancije iz Odjeljka 5.1.1 – 5.1.5, 5.1.14, 5.2.1 i 5.2.2 Ugovora o kupoprodaji ili bilo koje druge obaveze ili sporazuma (uključujući obavezu obeštećenja) Društva ili Glavnog akcionara prema Ugovoru o kupoprodaji, ako i samo ako, bilo koji takav prekršaj, pojedinačno ili zbirno, izazove ili se razumno može očekivati da izazove Gubitke (kao što je definisano u Ugovoru o kupoprodaji) koji se imaju obeštetiti Terni prema Ugovoru o kupoprodaji, a koji prelaze iznos od EUR 7,000,000 (sedammiliona evra) i pod uslovom da, ukoliko prekršaj ili netačnost mogu da se isprave, isti nisu ispravljani od strane Glavnog akcionara i/ili Društva u roku od 30 radnih dana od datuma obavještenja o prekršaju koje pošalje Terna.
 - (iii) raskid Ugovora o koordinaciji projekta od strane Terne u skladu sa Odjeljkom 5.2(b) Ugovora o koordinaciji projekta.
 - (iv) (IZOSTAVLJENO)

 - (v) nastanak Pat pozicije,
 - (vi) Glavni akcionar dođe u situaciju da je vlasnik manje od 51% akcijskog kapitala i glasačkih prava u Društvu.

- (vii) u slučaju da Dodatna mrežna infrastruktura bude rađena od strane Društva kao javna infrastruktura (a ne kao „privatni interkonektori” u skladu sa Propisom o električnoj energiji 714/2009 i 1228/2003) i: (1) u slučaju da TSO Obavezujući Ugovor (kako je ovaj termin definisan u Ugovoru o koordinaciji projekta) bude potpisan u Roku za TSO Obavezujući Ugovor (kako je ovaj definisan u Ugovoru o koordinaciji projekta) ako barem jedna Dodatna mrežna infrastruktura ne bude izgrađena ili puštena u rad na način predviđen u Aneksu 2.5 Ugovora o koordinaciji projekta u roku od 18 mjeseci od Roka za puštanje u rad Dodatne MI (kako je ovaj termin je definisan u Ugovoru o koordinaciji projekta, s tim što taj rok može biti suspendovan ili odložen u skladu sa odredbama Ugovora o koordinaciji projekta); ili (2) u slučaju da TSO Obavezujući Ugovor ne bude potpisan u Roku za TSO Obavezujući Ugovor, ako barem jedna Dodatna mrežna infrastruktura ne bude igradena i puštena u rad na način predviđen u Aneksu 2.5 Ugovora o koordinaciji projekta u roku od 51 mjesec od potpisivanja TSO Obavezujućeg Ugovora, ako ga bude, (uz mogućnost suspendovanja i odlaganja u skladu sa odredbama Ugovora o koordinaciji projekta), u oba slučaja (1) i (2) iz bilo kog razloga koji je direktno prouzrokovan od strane Društva ili Glavnog akcionara.
- (viii) raskid Ugovora o koordinaciji projekta u skladu sa Odjeljkom 5.3(a)(ii) ako TSO Obavezujući Ugovor (kako je ovaj termin definisan u Ugovoru o koordinaciji projekta) ne bude potpisan u Roku za TSO Obavezujući Ugovor (kako je ovaj termin definisan u Ugovoru o koordinaciji projekta) iz bilo kog razloga koji je direktno prouzrokovan od strane Društva ili Glavnog akcionara.
- (b) Strane prihvataju da prema Odjeljku 5.1(a) Terna može aktivirati Terna Put opciju samo jedanput nakon nastupanja Put osnova u roku od 4 mjeseca od dana kada Terna stekne saznanje o nastupanju Put osnova. Osim toga, Strane su saglasne da Terna ima pravo da aktivira Terna Put opciju na osnovu (1) Put osnova prema stavu (a)(iii), jedino prije stvarnog puštanja u rad Povezanih mrežnih infrastruktura ili Dodatnih mrežnih infrastruktura, u zavisnosti od slučaja, (a koje puštanje u rad je predviđeno u Ugovoru o koordinaciji projekta) i (2) Put osnova prema stavu (a)(iv) ili (a)(vi), jedino prije, u zavisnosti koji događaj nastupi ranije, (i) pete godišnjice od Datuma početka rada novog sistema i (ii) Datuma isteka posebnih prava predviđenog u stavkama (III) i (IV) Odjeljka 2.1(b).
- (c) Obavještenje o kršenju, nepreciznosti ili neispunjenju prema stavkama (i), (ii) i (iv) stava (a) gore uključice opis na koji način takvo kršenje, nepreciznost ili neispunjenje treba da bude sanirano (ako je takvo kršenje moguće sanirati). Akcionari su saglasni da će saniranje kršenja, nepreciznosti ili neispunjenja koje

je navedeno u takvom obavještenju Glavni akcionar obaviti o svom trošku te da Glavni akcionar nema pravo na naknadu tih troškova prema Terni ili Društvu.